


PUŠETŠO YA

MOHLARE MONYALWA

 Ke a go leboga, Ngwanešu Orman. Modimo a go šegofatše.

Moso wo mobotse, bagwera. Gomme ke monyetla go ba morago ka tabarenekeleng, mosong wo mokoane wo wa Paseka, go rapela, tsogo ye kgolo ya wa rena yo bohlokwa Morena le Mophološi, Jesu Kriste.

² Ke rata go bolela gore ke be ka nnete. . . Go melaetša yohle yeo ke ilego ka e kwa modiša wa rena a e rera, wa gagwe o motee wo mokaonekaone o bile mosong wo. Ke ile gae gomme ka botša mosadi wa ka. Ke rile, “Hani, wo ke moso o tee o o fošitšego, ka go se tsoge ka leselaphuthiana.” Wola e bile wo mokaonekaone wo ke o kwelego ka tsogo, ka go bophelo bja ka bjohle. Ga se ka ke ka kwa eng kapa eng bokaone e ka ba bofe, ka tsogo go feta modiša wa rena a re fago mosong wo. Molaetša wa go makatša bjalo, gomme se sengwe le se sengwe thwi go ntlha ya sona. Seo se ya go laetša, gore, ge tlotšo e hwetša go swara motho, le a bona, ke eng—ke eng e diregago. Yeo e dira se sengwe nako yeo. Gomme kafao re thabile gore—gore Modimo o re file modiša yo wa go makatša.

Gomme bjale ke nyaka go leboga yo mongwe le yo mongwe wa lena.

³ Re bile mo bjale lebakana le lennyane kudu, mo dinakong tša go fapana, morago le pele, eupša ke a tloga bakeng sa mašemong bjale, bjalo ka ge le tseba. Beke ye, ke a tloga go ya Cree Indians, godimo ka British Columbia. Gomme ka gona godimo, ka gare go tšwa kua, go ya Fort St. John. Gomme ka gona, selemo se, Morena ge a rata, go ba ka gare. . . gohle godimo Lebopong la Bodikela, godimo ka Bohlabela, le—le ntle godimo Lebopong la Bodikela, le godimo go ya ka Alaska, Anchorage, Alaska, le go kgabola kua. Gomme nako yeo, mohlomongwe, go tloga kua, ke romela ntle dikwi tše dingwe bakeng sa Afrika le lefase lohle, bakeng sa marena a a tlogo. Kafao go tla ba molaleng go ba nako ye nngwe pele ke boa morago mo tabarenekeleng gape. Bonnyane, e tla ba godimo ka Agostose goba nako ye nngwe seruthwane se, pele nka kgona go bowa morago gape.

⁴ Gomme ke nyaka go le leboga bohle ka tirišano ye kaone, ka tšohle le di dirilego. Gomme re manyami ga se ra ke ra ba le sekgoba sa batho mo mosong wo. Re mo projekeng ya go aga bjale, bjalo ka ge le tseba, go aga kereke ye kgolokgolo, ge. . . bakeng sa ditirelo tše. Gomme kafao go ka kgonega yeo e tla

ba go tiragalo thwi go thoma bjale. Ba tla thoma go aga kereke. Bjale go ba . . .

⁵ Gape, ke nyaka go leboga yo mongwe le yo mongwe wa lena ka tša lena . . . ka dimpho, dikarata tša letšatši la matswalo, dikarata tša Paseka, dimpho tše le di filego Billy, le tša go fapana, bakeng sa, tša . . . le tše dingwe tša ka; Ngwanešu Wood, le ba bantši ba bona. Ke di leboga tšohle.

⁶ Gomme yo mongwe le yo mongwe o a tla gomme o re . . . Ga o tsebe kgatelelo ye e lego yona. Yo mongwe o a tla gomme o re, “Bjale re nyaka go bona Ngwanašu Branham. Re nyaka go bona tatago,” le go ya pele. Gomme o rile, “Pampiri e tletše.” Nako yeo, oo, ga o tsebe ke maemo afe a go goboša e go beago ka go wona, ge o—o—o no fihla go bontši bjalo. Ke tšohle o ka kgonago go dira.

⁷ Ke—ke duma ge go ka be go le bjalo ke no ba le nako e telele le yo mongwe le yo mongwe, re kgone go dula fase. Gomme ke holofela go dira seo nako ye nngwe. Eupša go ka se kgone go ba, mo lefaseng le, ka gore go batho ba tla mo go tšwa gohle lefaseng, le a bona, ba tšwa go dikologa lefase. Beke ye, go bile batho go tšwa go ditšhaba tše mmalwa ka mo, gomme ba botšišitšwe go tsenelela le go rapelelwa, beke ye, go tšwa go ditšhaba go rarela lefase.

⁸ Gomme ge e be e no ba ya rena ye nnyane, phuthego ya tikologo mo ka Jeffersonville, ke be ka lethabo ke tla tšea tše pedi goba tše tharo diiri le yo mongwe le yo mongwe, le go e hlagola fase le go ba le yona ntle. Eupša, le a bona, ge fale go be go no ba, e re, dipitšo tše tlhano go tšwa, goba, mohlomongwe, dipitšo tše pedi go tšwa thwi ka go setšhaba sa tikologo, go na le lekgolo goba a mabedi go tšwa tikologong ya lefase, ka nako ya go swana a mabedi a a tla ka gare. Kafao go bile le ka kgonthe dikete tše ke sego ka kgona le go di kgwatha, e sego felo, le a bona, batho. Gomme dipitšo go “Etla *mo*, le *eya kua*,” go go rarela lefase, gomme feela dithekethe tša sefofane di rometšwe ka gare, se sengwe le se sengwe gape, “Etla, rapelela balwetši,” eupša o ka se kgone go e dira.

⁹ Kafao, batho ba a nyamišwa. Ke be nka nyama, le nna. Eupša ke no rata, mo mosong wo wa Paseka, go dira boipolelo bja ka, go bolela go re—go re ga ke tsebe ke dire eng ka yona. Go no ba ba bantši kudu, le a tseba, go—go ya go, dikete le dikete tša batho go tšwa go rarela lefase. Ke tšere leeto la ka la bošupa go rarela, bjalo ka ge le tseba. Gomme ke bile ka go kgokagano ya sebele le bokaonekaone go feta lesome la milione wa batho go tšwa go rarela lefase.

¹⁰ Kafao o kgona go eleletša ka fao—kafao e, ke tapišo efe e lego godimo ga gago. Gomme dinako tše ntši re thula ditapišo tše nnyane, gomme ke a tseba le a dira, le lena, le go nyamišwa mo gonyane. Eupša nagana ka ona ke nago, manyami a ke nago, ge

bomme ba go babja mogaleng, ba re, “O Modimo . . . ’ Gabotse, ema motsotso feela, Ngwanešu Branham. ‘Morena Jesu, ke—ke—ke rapela gore O tla mo romela.’” Gomme—gomme ke no fega mogala go tšwa go yo mongwe, le *mo*, le *mo*, le *mo*, le gohle go rarela lefase. Le tseba ka mo go lego. Gomme seo—seo ga se bonolo ge yo mongwe ka mafelelong a mogala, le lese a la go babja, goba monna wa go babja, goba mosadi yo a hwago, a rapelele wena go tla. Bjale, o ka kgona go eleletša.

11 Ga go makatše ke tšhogakudu. E no ba . . . Go lekantše go dira yo motele. Eupša ke dirile selo se tee se, go na le go re ke hwetše go tharano ye. Ke lekile go swara go iketla, ka go iša mahlo a ka Khalibari le go sepelela pele, feela ge A tla ntira ke dire. Gomme tše ntši tša diphošo tša ka, ke a rapela gore Modimo o tla ntebalela go dilo, fao mohlomongwe ke bego ke swanetše go be ke ile go lefelo le tee gomme ga se ke ye. Ke no ba motho, gomme ke kgona . . . ke angwa ke diphošo.

12 Go na le se sennyane, selo se sennyane se sebotsana se boletšwe ka mo ka jarateng ya ka mafori, mosong wo, ge ke be ke eya ntle go tšwa go tirelo ya go hlaba ga letšatši.

13 Ke na le mogwera yo bohlokwa wa kgale. Go a kgonega o fa felotsoko. O tšwa Chicago. Leina la gagwe ke Stewart. O e ka ba . . . Ed Stewart, ke a thank a o ka bogareng bja bomasomešupa, goba bokaonekaone. Gomme o kopane le nna ntle mo. Gomme o boloka tšhelete ya gagwe ya karolo ya lesome ka disente tše lesome. Gomme o mphile sephuthana ka moka sa disente tše lesome, e ka ba ka mokgwa *wola*. Gomme, oo, ga ke tsebe, ke . . . Ka nnete, di ya go ye šele, mošomo wa boromiwa.

14 Gomme mogwera yo mokaone wa gagwe, le wa ka, Ngwanešu Skaggs, Leonard Skaggs, go tšwa Lowell, Indiana, o be a eme fale. Gomme ga se ka ke ka tseba pele; o be a le Moagi. O be a na le konope ya Moagi godimo ga gagwe. Gomme re be re bolela ka tshepedišo ya Boagi.

15 Gomme kafao mokgalabje Ngwanešu Stewart o rile go nna, o rile, “Ke a go rata, Ngwanešu Branham, gomme ke rata go bolela le wena.” Swarelang tlhagišo ye. “Eupša,” o rile, “o bothatathata go fihla go wena go feta lefelokiletšwa la Turkey.”

16 Yo mongwe o rile go nna, e sego telele go fetile, o rile, “Ke thabile Morena ga a thata go fihla go yena.” Gabotse, ga ke re go ba ka tselo *yeo*. Ke rata batho. Eupša ke . . . E no eleletša . . .

17 Ke ile gae gomme ka botša mosadi wa ka, gomme ra dula tafoleng le go sega, go tla ba *bothata* bjang go fihla go lefelokiletšwa la Turkey, le a tseba. Kafao—kafao ke . . .

18 Ke a holofela ga se bothata *kudu*, Ngwanešu Stewart, ge o sa le ka mo. Eupša ke na le nnete ke a nagana e be e le motlae wo monnyane wa tšhegišo wa mohuta wa go re dira re be le lekepekepe.

19 Kafao, ke duma ge nka be ke kgona go bona yo mongwe le yo mongwe. Gomme ke rata yo mongwe le yo mongwe. Yeo ke therešo. Ge eba ke mogwera goba lenaba, go no swana.

20 Gomme bjale ka nnete ke duma dithapelo tša lena bakeng sa ka, ka go kopano ye e tlogo ye. Ke ya magareng ga Maindia. Gomme le a tseba, le, ge o le Roma, o swanetše go ba Moroma; gomme ge o na le Maindia, o swanetše go phela bjalo ka Maindia.

21 Mogwera wa ka wa moromiwa, yo e lego modirišani wa go tsoma wa ka, mo ke bego ke le, godimo ka go tsela ya lephefo, Tselalephefo ya Alaska. Moisa yo moswa yo mokaone kudu, le mosadi wa gagwe, go tšwa go legae le lebotse. Gomme nna. . . Matsogo a ja, ka kua, le gohle go dikologa morago ga ditsebe tša gagwe le dilo. Gomme ke be ke makala bothata e be e le eng ka yena, “A o be a na le bolwetši bja letlalo?” Bo be bo etšwa go matsetse le ditšhikidi, moo a ilego a swanela ke go rob- . . . kafao a ilego a swanela go phela ntle kua. Gomme o swanetše go phela gabotse le batho, go ba thopela go Kriste. Ke bohwa bja Kriste. Ke batho ba A ba hwetšego, gomme yo mongwe o swanetše go ya go bona.

22 Gomme kgoši o be a le godimo ka go ye nngwe ya dikopano tša kgauswiuswi tša ka ka leboa, gomme Moya wo Mokgethwa ka kopanong, goba ntle lebaleng la kampa, mo lebaleng (lefelu la baeti, ke a dumela e be e le), wa bitša leina la gagwe, le yo a bego a le yena, le se a se dirilego. Gomme, oo, nna, seo se nno e ruma, le yena. O tsebile gore motho o be a ka se kgone go dira seo; seo se swanetše go tšwa go Ramaatlakamoka.

23 Kafao, kgoši yela o ile a no gotetša seo, gohle godimo le fase le bopo lela kua. Gomme re ya go tšea dikopano ka go sekepe se sennyane sa go sesa, le go ya ka gare go kgabola mafelo mo re yago, Portland, le pele ntle, go rotoga le bopo, le go ba bangwe, go ya go Maindia a Cree, bahlokomologwa. Ba bantši ba baena, ba ba nago ditirelo tše kgolo, ga se ba kgona go ya go bao. Bjale, Maindia. . .

24 Go ka se be le peni e tee ya tšhelete. . . Bjalo ka ge le tseba, ga nke ke tšea moneelo ka dikopanong tša ka. Gomme ga ke tšee tšhelete. Eupša kereke fa e—e thekga ka tšhelete kopano yela ya Maindia. Ye nngwe ya tšhelete ya lena ya karolo ya lesome, le dilo, e tla ya go patela, go tliša Molaetša wo wa phološo le go lokolla go a le a go šokiša, Maindia a go se rutege.

25 Gomme morago ga tšohle, ke Maamerika, le a tseba. Re matšwantle, le a bona. Re tlile ka gara le go e tšea go tšwa go bona. Gomme re nyaka. . . Nka se kgone go ba fa setšhaba sa bona morago, eupša nka kgona go ba fa dikholofelo ka go Kriste, tše di tla re beago mmogo bjalo ka baena letšatši le lengwe ka Nageng fao go sego go lwa le go tšea naga, yo motee go tšwa go yo mongwe. E tla ba Naga, sekgoba go bohle. Ke tla leboga

ge nako yeo e etla, ge bohle baratwa ba ka ba phološitšwe le go lokela ka nako yeo.

²⁶ Bjale, ke na le bagwera ba bantši ke ba bonago, ba dutše go rarela mo, bjalo ka ge ke be ke bolela. Ke a dumela ke lemoga Kgaetšedi. . . Ga ke kgone go nagana leina la gagwe. O be a le Lee. A ke nnete? A ga se wena Mdi. Lee? Morwediago mo, barwedi, yo motee yo a go fodišwa? Seo ke se sekaone kudu. Yo motee o be a le ka go Good Shepherd's Home, goba aowa. . . Leo le bitšwa eng? "Kgaetšedi wa. . ." (Lefelo le lengwe la Katoliki) "Lady of Peace," leo ke le le bego le le. Ke ba le ohle maina a Katoliki a hlakahlakane godimo. Gomme kafao, godimo kua, gomme o be a le. . . a na le monagano, go phuhlama ga megalatšhika. Gomme morategi Morena Jesu, ge re be re dutše. . . Ke be ke dutše leotong la mpete, gomme mmagwe yo bohlokwa le tate ba eme kgauswi. Gomme Morena Jesu a e bega gore e dirilwe, e fedile. Šole yena. Yohle e fedile. Gomme, nnete, re a tseba kgaetšedi o thabile kudu mosong wo, gomme. . .

²⁷ Ke lebeletše ntle godimo kua gomme ke bona batho ba ba bego ba ehwa, kgauswana, ka kankere. Ba abuletše ka mo, godimo ga ditulo tša go hlehla, mahlotlo; gomme šeba, ba sekeng le go fola, mosong wo. Seo ke lefase lohle. E sego ka nna; ka Yena, Morena wa rena Yo a tsogilego go tšwa bahung, o phela go ya go ile. A nke Morena wa rena a tumišwe le go šegofatšwa go ya go ile, ke thapelo ya ka ya tlhokofalo.

²⁸ A le tla nthapelela? [Phuthego e re, "Amene."—Mor.] Lena bohle nthapeleleng. Bjale, ke—ke ithekgile go seo. Gomme ge ke tšwela ntle kua, le a bona, mo gae, ga se gwa befa kudu tikologong mo; eupša ge o tšwela ntle kua fao ka nnete o thulago bopele bja ntwa. Ye ke go hlahliwa.

²⁹ Ke be ke ekwa, maabane, ge kereke ya rena e hweditše se—se stationwagon se se swa sa ka, gomme ke. . . go sepela. Se sengwe sa ka se šetše se onetše. Gomme kafao ke—ke ile ka bulela seyalemoya gomme ka theetša kgašo ya ditaba. Gomme ka gona ba be ba etla tlase, bošego bja go feta, go tšwa fao Joseph le nna re bego re ile go rapela. Nako yeo re, re etla tlase go tšwa Green's Mill, ba. . . Ke buletše seyalemoya. E be e le kgašo ya ditaba, ba be ba e bolela, go latela, *Molekodi* yo o be a latela moisa yo moswa ka go tlhahlo ya gagwe. Gomme ka fao a bego a eme fale ka dipotla tša gagwe di tletše lešabašaba le se sengwe le se sengwe, mo a bego a swanetše go swara hlogo ya gagwe fase kudu, mothunyo wola wa go phela wa matšhenekane o be o eya thwi bokagodimo ga hlogo ya gagwe mola yena a abula go kgabola terata ya meetlwa le dilo, a tšea tlhahlo ya go se šišinyege.

Gabotse, seo ke se re se dirago mo.

³⁰ Eupša bjale ke phapano ye ntši godimo go bopele bja ntwa. Le a bona? Matšhenekane wola o bewa nakong, go hlahliwa thwi

go legato le le itšego. Eupša, godimo ga bopele bja ntwā, se ka kgona go tla godimo goba fase. Le a bona? Kafao—kafao yeo ke phapano ye nnyane fao, le a bona, go feta—go feta se e lego. Kafao re na le . . .

³¹ Gabotse, ye ke tlhahlo, mo. Eupša ntle kua o ka bopele bja ntwā, kafao re ya go lebanya lenaba bjale. Kafao re be re tlwaetše go lwa . . . opela pina ye nnyane mo, *Ntwā E Hlakile*. Ke mang a sa elelwago pina yela? [Phuthego e re, “Amenē.”—Mor.]

Ntwā e hlakile, O masole a Bakriste,
Gomme sefahlego ka sefahlego ka peakanyo
tlhokofalo,
Ka ditlhamo di benya, le mebala e ela,
Toko le bobē di a thulana lehono.

Yeo ke nnete. Le a bona?

Ntwā e hlakile, eupša le se lape,
Tiang gomme ka thateng ya Gagwe le swere go
tiiša;
Ge Modimo a na le rena, sefoka sa Gagwe
godimo ga rena,
Re tla opela pina ya mofenyi mafelelong.

³² Yeo ke nnete. Bjale, go be go le dilo tše ntši ke bego ke swanetše go di bolela, mosong wo, eupša ke bile mokgwa wa go o ripa o be wo mokopana, moo batho ba rena ba emego ba katelane ka gare. Gomme ba na le dipikara tše nnyane bakeng sa ka ntle, le kgašo ye nnyane, ke a nagana, gore koloi ye nngwe le ye nngwe e kgone . . . Tshepedišo ya kgašo e re dumelela go ya ntle dijarata tše kaalo go tloga tabarenekeleng, le yona. Gomme kafao, re, re be re leka go leboga ketelo ya yo mongwe le yo mongwe a nago le rena mosong wo.

³³ Bjale, pele ga bokgole bjo bo itšego, a re boleleng go re . . . Bjale, ka pela morago ga ye, ke a nagana, ke tirelo ya kolobetšo. Sa pele, ke mothalo wa thapelo. Re ya go rapelela balwetši, mosong wo. Ke a nagana, Modimo a etla lefelong ke netefatšo ya se re bolelago ka sona, tsogo ya Gagwe. A o A phela, goba ga A phele? A Ye e no ba kanegelo ye e sego ya kgonthe, goba a Ke Therešo? Ge eba O a phela, O dirile tshepišo, “Ke tla ba le lena ka mehla, ebile le go fihla bofelong bja lefase.” Bjale, ge A—ge A etla ka gare magareng ga rena fa le go netefatša gore O mo, gona ga go sa ne go thanka ka yona. Le a bona?

³⁴ Le a elelwa, madumedi wohle ka lefaseng, a na le matšatši a wona a makgethwa le matšatši a go khutša, le go ya pele. Eupša ga go le botee bja wona bo ka kgonago go netefatša gore mothomi wa bona . . . Gore, lehu le mo tšere, gomme e be e le phetho ka bjona. Eupša, bja rena, bodumedi bja Bokriste, Mothomi wa rena o hwile gomme o tsogile gape.

³⁵ Ka Mexico, kgauswana, ge ke be ke botšišwa go tsenelela ke bobegaditaba, ka tsogo ya lesea le lennyane le le bego le hwile

mosong woo ka iri ya senyane. Gomme ka lesome masometharo bošego bjoo, lesome masometharo goba iri ya lesometee, o ile a tsošwa go tšwa bahung, thwi fao ka matsogong a mme sefaleng, pele ga dikete tše masome tša batho. Dikete tše masometharo di tllile go Kriste bošego bjoo. Le a bona? Kafao, gona, o ka kgona go eleletša se se bego se le fao.

36 Gomme moisa yo monnyane, ke bone pono ntle ka pele ga ka; gomme e boletše ka se leina la gagwe le lennyane le bego le le, le se sengwe le se sengwe. Gomme mme o be a le moragorago kua, a se a kgona go hwetša karata ya thapelo, o be a se a kgona go tsena ka gare. Eupša o be a se a swanela go tla godimo, go kgabola mothalo. Kafao ge a be a tliša lesea le lennyane; e be e ena, e tšhologa fase.

37 Re nagana ka rena re eme; nagana ka bona. Ba be ba eba fao ka iri ya senyane mosong, bakeng sa tirelo go thoma ka iri ya senyane bošego bjoo. Ba eme ka letšatšing la go fiša, ba thekgane yo motee go yo mongwe, bakeng sa morithi. Ba eme, e sego ba dutše; ba eme. Gomme ye ke tsela ye ba dirago, ka Afrika le mafelo a go fapana, ka India, fao seripa sa milione ba go kgobokana ntle, ka nako.

38 Bjale, mosadi yo monnyane ga se a ke ebile a hwetša karata ya thapelo. Ka godimo ga, e ka ba diašara tše makgolotharo, go mo thibela, gore a se kgone go tsena ka mothalong wa thapelo. Gomme ke eme fale ke rapelela lesea le lennyane lela; yo monnyane, mosadi wa Katoliki. Gomme Moya wo Mokgethwa wa bitša gomme wa re, “Mmotšeng a le tliše mo.”

39 Gomme lesea le lennyane, ka tlase ga kobo ya go koloba; e sa le a eme fao ge e sa le go tloga mosong woo. Ngaka e le begile go hwa. Bjale, re na le setatamente sa ngaka sa lona, se se le begilego go hwa, mosong woo ka iri ya senyane. Gomme bjo e be e le bošego bjoo, e nyakile go ba bošegogare. Gomme nna, feela go ya ka, se pono e se boletšego, ke ile, ka bea diatla godimo ga lesea le lennyane. Le be le le fao, le phela. Ngaka o file bopaki.

40 Ke be ke botšollišwa ke bobegaditaba. Gomme kafao, ka go se be le selo kgahlanong le tumelo ya le ge e le mang, ge feela e le Beibele, go lokile. Eupša monna yo a bego a mpotšolliša e be e le Mokatoliki, gomme o rile go nna, “A o a dumela bakgethwa ba rena ba ka kgona go dira seo?”

41 Ke rile, “Ge ba phela.” Nnete, ke a tseba kereke ya Katoliki e a dumela o swanetše go hwa, go ba mokgethwa. Kafao nako yeo ka re, “Ge ba phela, ee.”

Gomme o rile, “Oo, o ka se kgone go ba mokgethwa go fihla o hwile.”

42 Ke rile, “A Paulo o bile mokgethwa pele a ehwa goba morago ga ge a hwile? O be a ngwalela bomang, batho ba go hwa, ge a rile, ‘Go bakgethwa ba ba lego ka Efeso,’ le bakgethwa ba ba lego

go lefelo le le *itšego*? O be a ka se ngwalele batho ba go hwa, o a tseba.”

43 Kafao ka gona o rile, “Bjale o leka go ahlola taba ya gago ka Beibele. Rena re kereke.”

Ke rile, “Go lokile, mohlomphegi. Gabotse.”

Gomme o rile, “Rena re kereke.”

44 Ke rile, “Gona a re boneng kereke e e dira.” Le a bona? Ka gona, kafao, ke feela Kriste a ka kgonago go dira seo. Le tseba seo.

O rile, “Mmono wa gago ke eng ka kereke ya Katoliki?”

Ke rile, “Ke duma ge nka be o se wa mpotšiša seo.” Le a bona?

O rile, “Gabotse, ke rata go o kwa.”

Gomme ke rile, “Sebopego sa godimodimo kudu sa bomomoya se se lego gona.”

Gomme o rile, “Bomemoya?”

Ke rile, “Ee, mohlomphegi.”

O rile, “O bona seo bjang?”

45 Ke rile, “Eng kapa eng e dirago poelano le bahu; kopano ya bakgethwa, le a bona.”

Gomme o rile, “Gabotse, O rapela Kriste, gomme O hwile.”

Ke rile, “Eupša, O tsogile gape, o a bona.”

46 Kafao, ke selo se sebotse se re se tsebago, O tsogile gape. A ga re leboge? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

47 A re inamišeng dihlogo tša rena gomme re Mo leboge ka gore O tsogile go tšwa lebitleng bakeng sa tokafatšo ya rena.

48 Tate wa Magodimo, re thabetše Jesu mosong wo; le lehono, ka segopotšo sa tsogo ye kgolo ya Gagwe, mosong wa keteko ge A tsogile go tšwa bahung, a fentše godimo ga lehu, hele, le lebitla. Ge A be a le lefaseng, O laeditše O fentše godimo ga go babja, malwetši, le—le mehuta yohle ya bodiabolo le maatla. Nako yeo lehu le be le robetše pela ga Gagwe, lenaba le legolo le la mafelelo. Gomme mosong wa Paseka O netefadište O be a le Modimo. O tsogile go tšwa ebile le go lenaba la mafelelo, ga se le kgone go Mo swara. Lebitla le Mo neetše godimo; hele e ile ya swanela go Mo tliša pele; Legodimo le Mo amogetše.

49 O Modimo, a nke dipelo tša rena di Mo amogele lehono, ka maatleng a Moya wo Mokgethwa, gore re be khuduthamaga ya Gagwe, ya Gagwe—ya Gagwe mehlala, ya bahlanka ba Gagwe mo lefaseng, ge re le leetong. E fe.

50 Šegofatša bohle ba ba lego fa. Modimo, batho ba bohlokwa ba ba emego, ba bangwe ba bona e sa le ba pitlagane ka fa e sa le go tloga mosegare. Ke a rapela, Tate wa Magodimong, gore O tla tšhollela ntle “bontši go fetiša godimo ga tšohle re ka kgonago

go di dira goba go di nagana,” godimo ga bona lehono, le go ba fa ditlhologelo tša go teba tša pelo ya bona. Se yo mongwe le yo mongwe a se tletšego, mosong wo, a nke ba boele morago, ba kgotsofetše. O rile O ka se retologele tseleng efe kapa efe, eupša O tla mo tlatša ka dilo tše botse, le go mo romela go tloga a thabile. E fe, Morena.

⁵¹ A nke bokgonatšohle bja Gago, a nke Moya wo Mokgethwa wa Gago, ka maatleng a tsogo, o šomane kudu le yo mongwe le yo mongwe wa rena go fihla dikholofelo tša rena di agiwa e sego godimo ga selo go fetwa ke Madi a Jesu le toko. E fe, Tate.

Šegofatša Mantšu bjale a re a balago.

⁵² Re Go leboga ka molaetša wola wa go hlomphega mosong wo, ge re tlile e sa le ka pela kerekeng. Le go Go bona o tšea ngwanešu wa rena, le phetogo ye bjalo ka go yena ka dinakwaneng di se kae, le go aba molaetša go moloko wo o hwago wa batho bao re lego karolo ya bona bjale, re Go leboga bjang ka seo, Morena! O Modimo, dipelo tša rena di tshela ka lethabo ge re gopola ka dilo tšeo. Bjale, mmoloke a tloditšwe, Morena, go theoga go kgabola matšatši a a lego pele ga gagwe, Morena.

⁵³ Gomme šegofatša kereke ye nnyane ye. Gomme nthuše, Morena, ge ke eya go tliša Molaetša go batho ba bangwe. Gomme a nke rena, mmogo, bjalo ka motho o tee, lapa le tee, re kgomarelane mmogo, gomme re rapele mmogo, le go phela mmogo ka go ngatana ye kgethwa ya Moya wo Mokgethwa go fihla Jesu a re amogela ka Mmušong. Kagore re e kgopela ka go Leina la Gagwe le bakeng sa letago la Gagwe. Amene.

⁵⁴ [Ngwanešu Neville o re, “Ngwanešu Branham, a nka ba le nako go go tsena ganong?”—Mor.] Ka nnete o ka kgona, ngwanešu. [“Bjalo ka seka sa tebogo ya rena gomme ka mo—mo mošomo wa lesogana magareng ga rena, re neela seswantšho se go wena, Ngwanešu Branham, ka tlhagišo ya go tlala ya lerato le tebogo ya rena.”] Ke a go leboga, Ngwanešu Neville, le tabarenekele. [“Lesogana ke Jerry Steffy, yo a thadilego seswantšho sela.”]

⁵⁵ Ngwanešu Jerry Steffy o thadile seswantšho sela. Modimo šegofatša mošemane yola. Seo ke se sekaone, Jerry, ge o le mo mosong wo. Go befile kudu, ke duma ge nka be ke na le mogkwa go dira mošemane yola go ya sekolong sa bokgabo. Ke a dumela Modimo o ka go bokgabo. A ga le dumele bjalo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Modimo o ka mminong. Modimo o ka go bokgabo. Modimo o ka go se. Gomme go befile go bona talente, go swana le yeo, ye e sa tšwetšwego pele. Ge a dira go fetiša, o tla tšwelapele go fetiša. Gomme ke—ke a rapela gore Modimo o tla go šegofatša, Jerry.

⁵⁶ Gomme ke a go leboga, Ngwanešu Neville, le go kereke ye, bakeng sa seswantšho se sekaone se le bakeng sa temana ye e yago ka fase ga sona. Ke tla e bala moragorago gannyane.

[Ngwanešu Neville o re, “A o nyaka ke e bala?”—Mor.] Go lokile, mohlomphegi. Ngwanešu Neville o tla bala temana. Ke bile le mohuta wa mmono wa se e . . . [Ngwanešu Neville o a bala *Tlhompo Go Yo Tlhompho*.]

Ga se monna yo motelele leemo,
Le kgogedi ka go tsela ya gagwe,
Ga a iteletše phalafala yenamong
Ge a eya go tloga go letšatši go ya go letšatši.

Ga a ne tlhologelo ya lehumo le go tuma,
Eupša ga go yo a ka tlatšago sekgoba sa gagwe;
O no ba ka tsela ye re mo nyakago,
Wa rena morategi Ngwanešu Bill.

O re ruta ka botshepegi
Lentšu la go se timolwa,
Ga go tsela tša matsaka, ga go go rata go
tumišwa,
Go no latela Morena.

Polelo ya gagwe e boleta le bonolo,
Ga a phagamiše lentšu la gagwe,
Ntle le go goelesa kgahlanong le phošo,
Gomme ka gona ga a na kgetho.

Ga se a ke a hwetša go ithuta mo go ntši
Go tšwa dikholetšheng le dikolong,
Eupša o tseba se se lego bohlokwa
Gomme ka kgonthe ga se yena setlaela sa
motho.

Go tsebo ye a e filwego
Ke yo Gosafelego go tšwa godimo,
Ga ne thutotumelo, ntle le Kriste wa rena,
Ga go molao eupša Lerato la go ikema.

Ga se gwa ba tsebišo ye kgolo
Go ya gagwe ya fase, tswalo ya go kokobela,
Eupša ga rena ke monna yo mogologolo
Yo a phelago lefaseng.

Re e bala go feta monyetla
Go mo tseba bjalo ka mogwera,
Re boboela tšohle a di emelago,
Gomme re tla dira thwi go fihla bofelong.

O re yena ga se moreri,
O magareng ka mo a kgonago go ba,
Eupša mmee ka phuluphithing
Gomme ga go bothata go bona.

O bile moprofeta mmeelwapele,
Anke batho ba e bitše se ba ratago,
Modimo o re file go rata go gogolo
Ge A re file Brother Bill.

[“E saennwe, ‘Mohlape wo monnyane.’”]

⁵⁷ Ke a go leboga, Ngwanešu Neville. Ke go leboga ka dikgopolo tša gago. Ke mang a hlamilego seo? [Ngwanešu Neville o re, “Ke a nagana mmagwe o dirile.”—Mor.] Yeo ke . . .

⁵⁸ Ga ke swanelwe ke dilo tšeo, go bolela seo, eupša seo ke se segolo go nna go feta tšhelete yohle ka lefaseng. Le a bona? E no nagana, yo mongwe o go tšea bjalo ka mohlanka wa Gagwe, le a bona, bjalo ka—bjalo ka mohlanka wa Modimo. A nke ka mehla ke phele therešo go seo, ke thapelo ya ka. Modimo ka mehla a go šegofatše. Megopolo ya ka ka mehla e tla ba ka wena. Gomme ka tlhagišo ke a go rata, le nna.

⁵⁹ Bjale, oo, re no ba le tše ntši kudu, re ka kgona go tšea letšatši la go tlala gomme re ka se tsoge ra ya tlase go Lentšu, le a bona, dilo tše ntši tše kaone kudu.

⁶⁰ Ke na le po—po pono go tšwa go Morena ke be ke eya go bolela se sengwe ka yona, gomme yo mongwe o lorile toro, yeo, oo, ke gopotše e be e itlhaotše kudu, ya go Tla ga Morena. Gomme ke . . .

⁶¹ Rebekah yo monnyane morwediake morago kua. Ke . . . Le ge ke dirile motlae wo monnyane ka yena lebakana la go feta. O tšwetše ntle, ye tee ya tšona mohuta wo mogolo wa di—di dikefa a e apere. Gomme ke rile, “Bjale, hani, e lebega bjalo ka sehloga sa nonyana,” ke rile, “diphata gohle ka go yona, le se sengwe le se sengwe, ka mokgwa woo.” Ke rile, “Eya, o e role.”

⁶² Ka gona, nako yeo o tlile morago go nna. Ka metsotso e se mekae o boile morago; le a tseba, tsela ye a boilego morago go nna, e be e le go ya morago. O tlile ka gare le puku ya potla ye kgolo, a e rwele. Ke rile, “Selo seo se tšwa kae?”

⁶³ O rile, “Papa,” a re, “Ke na le maoto a magolo, ka fao ke a thanka ke tla no tšea potla e kgolo go a swanetša.” Kafa, oo, tše!

⁶⁴ Eupša o boletše o lorile gabedi gore yena le nna re be re otlela sefatanaga, gomme nna ke mmotša ka go batamela ga go tšwelela ga Morena; toro ya go swana, lekga la bobedi. Ke letile lekga la boraro; mohlomongwe Morena, nako yeo, o tla mpha se e se rago.

⁶⁵ Bjale, go na le dilo tše dintši go ka bolelwa, eupša a re yeng thwi tlase go Lentšu bjale.

⁶⁶ Yo mongwe le yo mongwe o ikwela gabotse, ke a holofela. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Gomme ge o sa dire, ke rapela gore Modimo o tla go dira o ikwele gabotse pele tirelo ye e fela, gore go ka se be le motho wa segwahla magareng ga rena mosong wo, ge tirelo e fedile.

⁶⁷ Bjale, re swanetše go elelwa gore Kriste o hwetše bahloka modimo, gomme bao e be e le rena. Le a bona? Bao ke rena. Gomme O hwetše rena, gore A re phološe.

68 Bjale, le kgona go kwa bohle go rarela, gabotse? Tsela moragorago, le kgona go kwa gabotse morago fao? A e a tla morago fao? Gabotse. Go lokile.

69 Bjale ke nyaka go bala le lengwe la Lentšu la Gagwe. Pele, a re phetleng bjale go Puku ya Joele, gomme ke nyaka go bala temana ya 1, ya 1 go fihla go temana ya 4. Gomme ka gona ya 2, go ya . . . Tema ya 2 le temana ya 25. Gomme Genesi 20:7. Bjale, ke a leboga . . .

70 Bjale, ge o lapa gomme o nyaka go ya ka ntle, eya pele. Le a bona? Eupša, wo e tla ba Molaetša wa ka wa mafelelo go Kereke, go, karolo ye ya Kereke, lebaka la nako ye e itšego. Gomme re letetše tirelo ya phodišo mosong wo. Gomme ke—ke nyaka Molaetša wo, ge Modimo a ka O šegofatša, go—go nwelela botebong ka go dipelo tša rena, gore re hwetše tlhaloso ya se O se rago.

71 Bjale, re mo go hlagiša, go—go bolela dilo tše re di dumelago, le go se netefatša ka Lengwalo, go re Lengwalo le bolela bjalo; gomme ka gona a nke Modimo a retologe gomme a le netefatše, gore ke therešo, thwi, a le dire kgonthe. Go no swana le e ka ba eng . . .

72 O re, “Ye ke peu ya mosonepolomo.” E bjale gomme o bone se e lego sona. Ka gona, e tla godimo mosonepolomo, seo se a e ruma. E be e le mosonepolomo. Le a bona? Ke phetho.

73 Bjale, gomme ge ba bangwe ba bona ba fetola madulo, gatee ka lebakeng; yo mongwe o dula fase, ba bangwe ba emelela gomme ba leta lebakana le lennyane. Gomme ke tla no ba yo mokopana ka mo ke kgonago.

74 Bjale, elelwang, nthapeleleng. Gomme e nong go botegela kereke bjale; dulang thwi mo kerekeng, le Ngwanešu Neville. Gomme lena batho ba le etilego, gabotse, bjale, boang thwi morago.

75 Gomme bjale ke ka go dikopano tše, ke ya go tšona ntle le pitšo ye e itšego ya maleba. Eupša, nka se kgone go no robala tikologong; lefase le a hwa. Le a bona? Gomme Paulo o bile le boitemogelo bjoo gatee. Gomme o be a eya tlase go naga ye nngwe, gomme nako yeo a ba le pitšo go tšwa Matsedonia, mo tseleng. Bjale, Modimo a ka kgona go fa pitšo ya Matsedonia, e ka ba nako efe. Ke phumula eng kapa eng, ge Modimo a efa pitšo.

76 Ke no dira bokaonekaone bjo ke kgonago, go ya khoneng *ye*, go bjala dipeu; le godimo *mo*, go bjala dipeu di se kae; le godimo *mo*, go lahlela, go bjala dipeu di se kae. Ke a tseba, dinonyana tša moyeng di kgobokanya tše ntši tša tšona godimo; gomme dingwe tša tšona di a kgangwa, le go ya pele. Eupša go ka ba di se kae, ka kua, di tlogo godimo, le tšona, le a tseba, godimo ga mobu o mobotse. Kafao a re nong go bjala peu, ke selo sonasona.

77 Palo ya go se tlwaelege kudu, bakeng sa—sa molaetša wa Paseka, Joele, tema 1.

Lentšú la MORENA la go tla go Joele morwa wa Pethuele.

Kwang se, lena bakgalabje, gomme theetša, . . . lena baagi ba naga. A se se kile sa ba gona ka matšatšing a lena, goba ebile le ka matšatšing a botataweno?

Anegelang . . . bana ba lena ka yona, gomme bana ba lena ba anegele bana ba bona, gomme a nke bana ba bona moloko wo mongwe.

Tša go šadišwa ke mogokong ke tše di jelwego ke tšie; gomme tše di šadišitšwego ke tšie di jelwe ke bojane; gomme tše bojane bo di šadišitšego phatakala e di jele.

78 Bjale temana ya 25 ya tema ya 2.

Gomme ke tla bušetša go lena tše tšie e di jelego, bojane, le phatakala, le bojane, tša ka . . . le mogokong, madira a ka a magolo Ke a rometše magareng ga lena.

Gomme le tla ja bontši, le go khora, le go tumiša leina la MORENA Modimo wa lena, yo a dirilego matete go lena: gomme batho ba ka ba ka se tsoge ba lewa ke hlong.

79 Ka go Genesi, 20, Genesi. Tema ya 20 ya Genesi, gomme temana ya 7. Ke nyaka go bala ye, go latela . . . bakeng sa kgwekgwe ya sehlogo se ke—ke lokišago go se tšea. Ke tla thoma ka temana ya 6, go hwetša bokamorago bja ye.

Gomme Modimo a re go yena torong, Ya, Ke tseba gore o dirile se ka go hloka bomenetša ga pelo ya gago; ka gore Ke—ka gore le nna Ke go šegetše go dira sebe kgahlanong le nna: kafao Nna ga ka go lesa gore o mo kgwathe.

Bjale ka gona bušetša monna mosadi wa gagwe; ka gore ke moprofeta, gomme o tla go rapelela, gomme wena o tla phela: gomme ge o sa mmušetše, tseba . . . gore ka nnete o tla hwa, wena, le bohle e lego ba gago.

80 Bjale, ke goga go tšwa go temana ye, goba go tšwa go palo ye ya Lengwalo, mafetšo a temana, e bitšwago, “bušetša.”

81 Bjale, morago ga ge Ngwanešu Neville a rerile mosong wo, molaetša wola wa go bonala, go selo sa mafelelo a se boletšego go megopolo ya gagwe ya mafelelo, e bile, “Go bušetšwa.” Gomme kafao seo se mphile mmono, thwi fao, go “bušetša.”

82 Bjale, ke kitimetše gae gomme ka tšea pukuntšu ya ka, le go ya pele, le dinoutse tše dingwe tša Lengwalo, gomme ka thoma go kopolla dilo tše dingwe fase. Gomme ka gona ka hwetša pukuntšu ya Webster, go hwetša ntle tlhathollo ya maleba ya go bušetša. Go bušetša, go ra, “go boetša go mong wa mathomo,

goba go tliša morago go leemo la pele la phahlo.” Gomme re ka kgona go gapeletša tleleime, go bušetšwa.

⁸³ Bjale, se ke se Webster e rego lentšu *bušetša* le a se ra. “Go tliša morago go mong wa mathomo, goba go tliša morago go leemo la mathomo la seemo.” Gomme ge tleleime e dirilwe ka se sengwe, go dira pušetšo yeo, o ka e gapeletša, go se dira se tle morago go lefelo la sona la maleba.

Gomme a nke Modimo a šegofatše mantšu a go fokola bjale.

⁸⁴ Go *bušetša*, go ra, “go tliša morago.” Goba, go bušetša, tle—tle tleleime e ka gapeletšwa, bjale, go tliša e ka ba eng morago go mong wa yona wa maleba, mo e lego ga yona. Kafao, tsela ye nngwe, e tlogile go ya kgole le mong wa yona wa maleba, gomme e ka kgona go tsekella go dikologa kae kapa kae. Eupša, go bušetša, ke go e tliša morago go yo e lego mong wa kgonthe, goba go e tliša morago go lefelo la yona la tlhago mo e bego e le nako ya pele, go e tliša morago go leemo la yona la tlhago. Gomme gore e dire se, re na le tokelo ya go gapeletša, ge go le molao, go gapeletša leemo la maleba la pušetšo, go bušetša.

⁸⁵ Go swana le ge yo mongwe a utswitše phahlo ye nngwe, gomme ba swere phahlo bothopša. Ka gona o ka kgona go tšea molao gomme wa ya go motho yo, gomme molao o a gapeletša, o gapeletša motho yo go bušetša phahlo ye morago go mong wa yona wa tlhago, ka go lefelo la yona la pele.

⁸⁶ Kgapeletšo! Oo, a temana! Kafao nka ratago go tšea matšatši a mabedi go yeo, go gapeletša!

⁸⁷ Bjale, Ngwanešu Neville o re reretše. Ke no ya go bolela le lena, go ruta thuto ya sekolo sa Lamorena gore e tla—e tla e dira go tšwelapele, ke a holofela, le se a bego a na le sona.

⁸⁸ Go gapeletša! Gona, rena re . . . na le monyetla go gapeletša, godimo ga Sathane, ditleleime tše Modimo a re fago. Ka gore, Modimo o na le molao, gomme Lentšu la Gagwe ke molao, gomme Modimo ka go Lentšu le o dirile ditleleime tše di itšego go Kereke. Kagona, re na le tokelo go gapeletša ditleleime tše godimo ga Sathane, le go re, “E fe morago,” gomme o swanetše go e dira. Ka gore, re kgona go tšea Sedirišwa sa Modimo, Moya wo Mokgethwa, ra ya thwi tlase godimo ga matolo a rena, le go re, “Ke GO RIALO MORENA.” O swanetše go e fa godimo, yeo ke phetho, ka gore Moya wo Mokgethwa o fale go mo dira a e dire.

Molao wa naga ke go gapeletša. Ke ka naga, bakeng sa naga.

⁸⁹ Eupša molao wa Moya wa Modimo ke wa go gapeletša Sathane go neela godimo tšeo ka go se swanele, ka bofora a di tšerego go Modimo. Disoulo tša banna, o di tšere go Modimo; disoulo tša basadi, bana. Go babja ga mmele, o go beile godimo ga batho. Fao, Modimo o ba dirile ka seswantšho sa Gagwe, go swana le Yena, gomme Kereke e filwe ditokelo tša semolao tša

maleba, ke Beibele, go tšea Moya wo Mokgethwa go gapeletša se godimo ga bona.

⁹⁰ Ke a dumela ke nno e tsopola, kopano ya mafelelo mo. Ga ke ne nnete. Eupša ngwanešu o tlile Louisville, go tšwa tlase ka Georgia, gomme a tlogela koloi ya gagwe e dutše godimo kua, gomme yo mongwe a e utswa. Gomme o be a na le diaparo tša gagwe, diaparo tša mosadi wa gagwe, diaparo tša bana ba gagwe. E be e le Ngwanešu Evans mo. Ka mehla ba mo. Ba otlela dimaele tše makgolo a lesometlhano, letšatši le lengwe le le lengwe, ge re na le tirelo mo, ba tla mo go ba le tirelo. Gomme moisa wa go šokiša o be a le mo a se ne le ge e ka ba eng, gomme dimaele tše makgološupa le metšo go tloga gae. Gomme o be a sa tsebe se a ka se dirago.

⁹¹ O retologetše go maphodisa. Eupša ba bile le bosenyi bjo bogolo ka Louisville; ba be ba utswa dikoloi, gomme ba di penta. Gomme o ka kgona . . . ga wa swanela go ba le thaetlele, kua, go e rekiša. Gomme ba kgona go go direla thaetlele, metsotsong e se mekae, go nomoro efe kapa efe o nyakago go e bea godimo ga yona. Gomme kafao ba be ba na le nako ya go befa.

⁹² Kafao re ile fase matolong a rena. Le a bona? Bjale, Jesu o be a se a swanela go dira seo, ka gore O be a le Lentšu. Bjale, rena ga re Lentšu. “Lentšu la Morena le tlile go baprofeta.” Ba be ba se Lentšu, eupša Lentšu le tla go bona. Eupša Jesu o be a le Lentšu. Le a bona? O be a se a swanela go rapela. O be a le Modimo, Yenamong. Le a bona? Eupša rena re—re na re baprofeta ba Gagwe, bahlanka ba Gagwe, bao Lentšu la Morena le tlogo go bona. Ka gona, moprofeta o hlatselwa ke, ge eba ke Lentšu la Morena goba aowa, ka se a se boletšego se etla go phethega.

⁹³ Kafao nako yeo re bile le Lengwalo mo, le Jesu a rilego, “Kae kapa kae ba babedi goba go feta ba kopanago ka Leina la Ka, gomme ge ba ka dumelelana, ke tla ba magareng ga bona. Gomme ge ba ka dumelelana ka go kgwatha selo e ka ba sefe se se itšego le go se kgopela, ba sa belaele, ba tla hwetša se ba se kgopetšego. Se tla fiwa bona.”

⁹⁴ Bjale, fao—fao go molao. Bjale, yo Motee a lego fa go gapeletša molao woo ke Moya wo Mokgethwa. Go reng ka batho ba ba sa dumelelego ka go Moya wo Mokgethwa, ba tla Mo ganago? Le a bona? Ga- . . . Le gana khutšo le kgaogelo ya lenabeng. Le a bona?

⁹⁵ Bjale, re ile matolong a rena, e ka ba banna ba bahlano, le Ngwanešu Fred Sothmann le—le ba bantši ba bangwe ba be ba le fao, banna ba bane goba ba bahlano. Gomme re ile ra khunama fase, gomme ka phophotha molato wa gagwe pele ga Modimo. Gomme nako yeo ka tšea Lentšu, goba tshepišo, gomme ka Le romela pele. Moya wo Mokgethwa wo mogolo, ge A tšere Lentšu, go romela mangwalo a molato, pono ya tšwelela gomme ka bona monna a eya go leba Bowling Green, Kentucky,

a apere hempe ye serolwana, a otlela theraka ya gagwe. Moya wo Mokgethwa wa tla godimo ga gagwe, wa mo ahlola, gomme a retologa go dikologa, e ka ba seripagare sa tsela. Ke mmone a boa morago le go emiša koloi yeo mokgotheng wo o itšego, godimo go kgabaganya noka mo. Ka phagamela godimo gomme ka botša baena, “GO RIALO MORENA.”

⁹⁶ Gomme ge ba thoma go ya ntle, ba ile tseleng. Gomme koloi e be e le fale e dutše fale, e le seripagare go se be le selo ka petrole, fao ta—ta tanka seripagare go se be le selo, fao e bego e tladitšwe godimo, go lekanela, go mo tšea seripagare sa tsela go ya Bowling Green le go mo tliša morago. Bjale, banna bao ba dutše thwi mo mosong wo, bjalo ka hlatse.

⁹⁷ Ke eng? Go gapeletša. “E fe morago.” Le a bona? Yeo ke yona. Ke se e bolelago ka sona. “Se bušetše. Se tliše morago go mong wa sona wa maleba.”

⁹⁸ Gomme ge Sathane a go hlakotše go monyetla wa go ba morwa goba morwedi wa Modimo, re na le tokelo mosong wo, ka Moya wo Mokgethwa go gapeletša tleleime go Modimo. “Ba tliše morago.”

⁹⁹ Ge a go tlaišitše, le go go dira o babje, re na le tokelo pele ga Modimo go gapeletša melao ya Modimo. “Ka megogoma ya Gagwe re a fodišwa.” Amene. “Mo tliše morago. Mo tlemolle. O mo tšeešše ntle ka kua, go lehu, gomme re a mo tleleima. Mo tliše morago bjale.”

¹⁰⁰ Yeo ke kgapeletšo; e bušetše morago go leemo la yona la tlhago gape. Monna o a babja; lesea le a babja; mosadi o a babja. Le a bona? Ba ka ntle ga leemo la bona la tlhago. Gona re na le tokelo go gapeletša tleleime ya rena. E sego tleleime ya rena. Ke tleleimi ya rena ka gore Modimo o re file yona. “Ka megogoma ya Gagwe re fodišitšwe. O gobaditšwe ka baka la dikarogo tša rena. Ka megogoma ya Gagwe re fodišitšwe.” Bjale re na le tokelo go gapeletša molao woo. Gomme mo—mo Mofi wa Molao, Moya wo Mokgethwa, Yenamong, o mo, Sedirišwa sa Modimo, go bona gore o dirwa ka tsela yeo. Amene.

¹⁰¹ Bjale, tsela e nnoši A ka kgonago go šoma, ke ge o Mo dumelela go šoma. Le a bona? O swanetše go o dumela. Go na le molao. Oo, ge nka tsoge ka fihla go temana ya ka. Go na le molao. Go na le molao o filwe magareng ga se sengwe le se sengwe.

¹⁰² Le a tseba, hlapi e ne molao. Gomme hlapi yeo e kgona go ema godimo mo ka meetseng, gomme e na le molao ka gare ga gagwe. Ge e ka no dumelela mola wo o lego ka go yona go ya, e ka nwelela thwi bofase bja lewatle. Go ka se mo tshwenye ga nthathana. Go ka se thube sele e tee. O leka go e dira. Molao wola ga o ka go wena. O ka se kgone go e dira, eupša hlapi e a kgona. O phohliša yenamong ka moya wola, ka tsela ye e lego gore ga a kgone, ga go selo ka go yena go phatloga go bulega. Gomme o dirilwe ka tsela yeo. O a e tseba. Gomme o kgona go gapeletša

molao woo, go mo tšeela thwi go ya bofase bja lewatle, le gona go mo phagamiša morago godimo gape. Oo!

103 Go be go le molao ka go Kriste. Molao wo o ka bathong. O ka kgona go mmoloka botebotebong bja lebitla, goba botebotebong bja lewatle, goba bo—bo botlasetlase bja hele. Go na le molao, wa Moya wa Modimo, wo o tla mo phagamišetšago godimo gape. Le a bona?

104 Nonyana e na le molao. Bjale, mmele wa yona ke materiale. O tlemetšwe lefase, o dula lefaseng mo. Eupša e na le molao ka gare ga yona, wo, ka tsela ye e phatlalatšago diphego tša yona, e ka kgona go fofela thwi ka ntle ga ponagalo. Seo se kgahlanong le saense. Ba tleleima e—e tlemetšwe lefase; kgogedi ya lefase e swanetše go e swara mo. Eupša e kgona go ngangabala go kgogedi ya lefase, ya ikukela yonamong thwi go tloga go lona le go ya thwi pele ntle, ka gore e swanetše go bea molao wo o lego ka go yona go šoma. Gomme e agilwe go ba le molao woo.

105 Bjale ke thoma go ikwela bodumedi. Bjale, re na le molao, molao wa Bophelo ka go rena. Ga re...Selo se nnoši o swanetšego go se dira...O dirilwe, le go tswalwa, le go bewa fa ka go Mmele wa Kriste, bjalo ka barwa le barwedi ba Modimo. Ga wa swanela go pitlrelwa fase go diabololo. Re na le molao. Woo ke molao wa Moya wo Mokgethwa. Selo se nnoši le se tsebagolo... le swanetšego go se dira, ke go tseba mokgwa wa go lesa le go dumelela Modimo. Le dula le e lwantšha, le a bona, gomme e ka se tsoge ya šoma. Ge, le a lesa gomme la dumelela Modimo, yeo ke phetho. Le a bona?

106 Ge hlapi e ka be e rile, “Ema, ke tla swara mohemo wa ka kgonthe gabotse. Ke tla hemela okisitšene ye nnyane ka go nna, gomme ke tla bona ge nka kgona go ya fase.” Aowa. O dira seo, o tla phatloga go bulega. Le a bona?

107 Nonyana e re, “Ke tla bona nka kgona go kitima ka lebelo bjang fase mo, gomme mohlomongwe ke tla fofa.” Aowa. A ka se kgone go e dira. O tla wela fase. Le a bona? O swanetše go tseba mokgwa wa go laola, kafao molao wola o ka kgonago go mo laola.

108 Gomme tsela ya go swana go lego ka rena. Ga se se re se lwago, le go goga, le—le go hlaganela, le—le, “Oo, ge ke sa hwetše se, ge ke sa hwetše sela.” Ga se sona. Ke go tseba gore molao wa Bophelo o ka go wena, gomme o no lesa gwa ya wa dumelela Modimo. Ka gona O go tšeela go pholo ya gago, o go tšeela go kolobetšo ya Moya, goba e ka ba eng A e tshepišitšego. Tleleime efe kapa efe A e filego ke ya gago, eupša go tlogela gwa ya gomme wa dumelela Modimo. Bjale, ge e ba o... .

109 Ge moofisiri a e ya go—a eya go tšea moisa yo a utswitšego phahlo ya gago, a eya go mo iša go kgorotsheko, gomme o tšwelapele go mo gogela morago, “Gabotse, ga ke tsebe feela ge

eba o swanetše go dira se goba aowa,” a ka se tsoge a mo iša kua. E no mo lesa a ye.

¹¹⁰ Ye ke tsela ye o dirago. Go tlogela Sathane a no ya kgole, dipelaelo tšohle le se sengwe le se sengwe di tšhaba go tloga monaganong wa gago, gona Modimo o tla go phagamišetša godimo. Gabotse.

¹¹¹ Bjale, ke nako ya Paseka. Oo, ke rata Paseka. Ee, mohlomphegi. Eupša go na le bontši kudu ka Paseka, lehono, ka mebutla ye mebotsana, le mapelepele, le dikgogo tše pinki, le dikefa tše botse, le diroko tše mpsha; gomme yeo ga se Paseka. Paseka ke tsogo, go bušetša, go bušetša morago. Ke nako ya Modimo ya go bušetša. O lebelela ntle godimo ga lefase; Modimo o a bušetša. O bušetša eng? Tlhago. Yeo ke nnete. O bušetša matšoba. O bušetša matlakala. O bušetša dikenywa tša tšhemo. Ke eng? Modimo o a bušetša. Ke Paseka; e ra “go tliša morago.”

¹¹² Ke eng? Go bile ka—ka kahlolo, tleleime. Ditleleime tša Paseka, goba di—di—di ditleleime tša matšoba, le na le tokelo go tsoga gape. Le a bona? Gomme molao wa Modimo wa tlhago o goga lefase go dikologa le go dira molao woo wa Modimo, ka go tlhago, go tliša pele Paseka, tsogo. Ke mo go botse. Go bowa ga letšatši, go bušetša se marega a se bolailego, ge le be le tlogile lefaseng. Modimo o romela lefase morago go dikologa letšatši, bjalo ka ge re botšwa, go tšwa moragorago *mo*.

¹¹³ Lefase, lefase le ile kgole go tloga go letšatši, le ile morago ntle *mo*. Yeo ke tsela ye modiradibe a dirago, o ya kgole go tloga go M-o-r-w-a. Gabotse, le ke l-e-t-š-a-t-š-i. Eupša ge lefase le le thoma go bowa morago. . . Gomme ge le le ntle kua, lehu le a le ratha, marega. A bolaya selo se sengwe le se sengwe sa go phela a ka kgonago go se bolaya, ntle ka *mo*.

¹¹⁴ Gomme, bjale, ge lefase le etla morago tikologong. Dipeu di robetše ka mobung. Di gatsetše. Boleta bo tšwetše ntle ga tšona. Tše. . . Gomme se sengwe le se sengwe se ile; eupša go bophelo bjo bonnyane bjo bo bolokilwego. Gomme ka pela ge letšatši le boela morago ka maemong a lona le lefase gape, nako yeo go na le Paseka, pušetšo. Godimo go tla matšoba gape. Godimo go tla se sengwe le se sengwe. Tšohle tše marega a di bolailego, letšatši le a di bušetša. Tšohle tše lehu la maraga le di bolayago, letšatši la bophelo le a di bušetša.

¹¹⁵ Gomme go bjalo ka batho. Bohle bao go tonya ga marega a bja go tonya, bodumedi bja semolao bo boilego ntle kua, go batamela ga Morwa wa Modimo ka go matšatši a a mafelelo, a etla go Kereke ya Gagwe, go E bušetša morago go Bophelo gape. “Ke tla bušetša, go boletše Morena.” Le a bona? Modimo o bušetša matšoba a Gagwe, matlakala a Gagwe, tlhago ya Gagwe, peu ya Gagwe ya lefase, gomme kagona re a tseba, gona, gore Modimo o tla bušetša gape le bodulo bja Gagwe. O tla bušetša Edene ya Gagwe. O tla bušetša se sengwe le se sengwe se lehu

le se bolailego. Ke nnete. Bjale, tsela e nnoši se ka kgonago go dula se hwile, ke go se tlogela se robetše ka lefelong la go fošagala. Eupša ge se wela ka go lefelo la maleba, se swanetše go tla morago Bophelong gape. Kafao, Modimo, a nke re wele ka kanaleng ya maleba, ya nnete, bakeng sa pušetšo.

116 Tšohle tše marega a di bolayago, gona letšatši le a di bušetša. Go boa ga letšatši, le dira eng? Le a gapeletša. Theeletšang. Le gapeletša lehu. Ge letšatši, letšatši la seruthwane le etla morago ka mothalong le lefase gape, gabotse le gapeletša lehu go neela ka bahu ba lona, go tsogo, bakeng sa (eng?) pušetšo, “go bušetša gape.” Ke eng se e dirago? Letšatši, le etla. Woo ke molao wa Modimo.

117 Modimo o beile lefase molaong, molaong wa kgogedi ya lefase. Se sengwe le se sengwe ka go tlhago se šoma go ya ka molao wa Modimo. Gomme letšoba le dirile lebaka la lona. Peu e dirile lebaka la yona; e hwile ka lefaseng. Gomme morago go na le pušetšo.

118 Gomme bjale e robetše fale, e hwile. Ga go selo... Re ka kgona go tšea le tee la mabone a ka mokgwa *wo*, le go le retollela godimo ga yona, gomme le ka se dire botse bjo itšego. Ga go tsela ye e itšego go rena go e dira. Eupša Modimo o na le molao, gore ge letšatši lela le etla godimo ga peu, le gapeletša bophelo bjola go tšwa ka go peu. Lehu ga le sa kgona go bo swara gape.

119 Modimo o beile yohle ya melao ya Gagwe go Mo direla, bobedi tlhago le semoya, go šoma go ya ka Lentšu la Gagwe, go sa kgathale maemo. Ke rata seo. Ke bile le Lengwalo mo ka seo. Ee, mohlomphegi. Modimo o beile yohle ya melao ya Gagwe go sepela. Nagana ka yona. A e nwelele ka gare bjale, ka gore re tla go tirelo ya phodišo ka go metsotso e se mekae. Le a bona? Modimo o beile yohle ya melao ya Gagwe go sepela, gore e swanetše go šoma go ya ka Lentšu la Gagwe Mong. A le a e hwetša? Le a bona? Lentšu la Gagwe! Melao ya Gagwe e swanetše go šoma go ya ka Lentšu la Gagwe. O laetša letšatši. O laetše ngwedi. O laetše lefase. O laetše tlhago. Gomme tšohle di latetše thwi ka go mothalo, gomme melao yohle e šoma ka khutšo le Lentšu le le boletšwego la Modimo. Gomme molao wa Bophelo wo o lego ka go rena gape o tla re tliša go tsogo. O swanetše. Ga go kgonege go wona go se ke.

120 Ke lebaka leo, molao wa Bophelo wo o bego o le ka go Kriste. Ge Lentšu le boletšwe, gomme le rile, “Nka se tlogele Mokgethwa wa Ka yo Motee go bona go bola, ebile Nka se tlogele soulo ya Gagwe ka heleng,” go be go se nako ya go lekanela, go be go se bodiabolo ba go lekanela, go be go se eng kapa eng ya go lekanela, go swara Kriste ka go lebitla lela go fihla (A) mmele wa Gagwe o thoma go bola, ka gore molao wa Modimo o be o tliša Lentšu go phethega. Gomme molao wa Modimo, ka Moya

mo Mokgethwa, o tliša tshepišo e ka ba efe go phethega (le a e hwetša?), go sa kgathale ka maemo.

¹²¹ Jobo o rile, “Le ge diboko tša letlalo di senya mmele wa ka, go le bjalo ka nameng ya ka ke tla bona Modimo.”

¹²² Go sa kgathale gore re ba bannyane bjang, re ba fase bjang, ga ra hlweka bjang, ga re ba bakgethwa bjang, re babja bjang, re tlišega bjang; molao wa Moya wa Modimo, ka Lentšu la Gagwe, o bo dira bo Mo obamele, o gapeletša taba, le go re, “Bo fe morago.” Amene. Oo, ge re ka no nagana ka seo motsotso. O a bo gapeletša, go sa kgathale maemo. Ga go tshwenye maemo ke eng, molao wa Lentšu la Modimo o gapeletša leemo go kgonana le Lentšu la Gagwe. Le a bona? A swanetše go dira.

¹²³ Bjale, ge letšoba le robetše fale, gomme le hwile, dipeu di bodile, di ile, boleta bo tšwetše ntle, seo ga se na le selo se tee go dira le lona. Le tsoga gape, ka gore Modimo o beile molao, go lona go tsoga gape.

¹²⁴ Ge Jobo a be a robetše fase (Mohlomongwe, ge a bone Jesu a etla, e bile mengwaga ye dikete tše nne pele Jesu a fihla mo.), o ka no eleletša ka fao mmele wa motho o bego o lebega, ka go mengwaga ye dikete tše nne, go molaleng go se molora wa go šala go lekana mafelelo a lehwana. Eupša Jobo o rile, “Go le bjalo ka nameng ya ka ke tla bona Modimo: Yo ke tla mmonago nnamong.”

¹²⁵ Gomme Beibele e a re botša, ka go Mateo 27, go re ka morago ga lehu la Gagwe, le poloko, le tsogo, gore, “Ba bantši ba bakgethwa ba ba bego ba robetše ka leroleng la lefase, ba tsogile go tšwa leroleng.” Gobaneng? E bile moprofeeta yola, a bolela ka Lentšu la Modimo, gomme Lentšu le be le boletšwe. Gomme molao wa Modimo, ka Moya, wa ba tšošetša godimo. Beibele e rile, “Ba tšile ka toropongkgolo, ba tšwelela go ba bantši.” E sego feela gore Jesu o tsogile, eupša bakgethwa ba tsogile le Yena.

¹²⁶ Gobaneng? Godimo ka go Pesaleme, e rile, “Phagamang, lena mejako ya neng le neng, gomme phagamelang godimo. Dumelolang Morena wa Letago a tle ka gare.” Gabotse, ge A fentše lehu, hele, lebitla, bolwetši, o tsogile ka letšatši la boraro, “O rotogetše Godimo, gomme a iša bothopša bothopša.”

¹²⁷ E be e le eng? Bao ba bego ba le bothopša ba be ba lebeletše pele go tshepišo re nago nayo bjale. Oo, ngwanešu! Ebile ga se ba ke ba ba le Moya wo Mokgethwa. “Eupša, ba dumetše, le go fa bopaki bjo bobotse. Gomme ka bjona ba emišitše molomo wa ditau, ba timile bogale bja mollo, ba phonyokgile bogale bja tšhoša, basadi ba amogetše bahu ba bona ba tšošeditšwe bophelong gape: ntle le tshepišo.” Oo, eupša ba be ba lebeletše pele! Ka fase ga sehlabelo sa nku se se bego se sa kgone go hlala sebe, se be se kgona feela go khupetša sebe. Eupša ba dumetše gore go be go etla yo Motee. Gomme ka tumelo ya bona, tsela ka godimo ga morithi, amene, ba e tleleimile. “Gomme ba

se šišinyege, ba tlarumile le maganata, gomme ka go matlalo a dinku le matlalo a dipudi; ba tlaisegeile, ba tlogelwa, le go hlorigwa.” Oo!

¹²⁸ Batho bale, ba be ba lebeletše pele go tsogo yela, gomme, ka seo, ba hwile ka tumelong, le bopaki bja bona. Gomme mosong wola wa Paseka, molao wola wa Modimo, wo o boletšego Lentšu ka Jobo le baprofeta ba bangwe bale, ba tsogile go tšwa bahung. Oo, nna! Ke lena fao. Go sa kgathale maemo!

¹²⁹ Batho ba bangwe ba ba monagano wa molato kudu, gore ga ba nyake go lebanya kahlolo e ka ba efe. Oo, batho ba bantši! Ga go bothata go hwa. Mang kapa mang ba lahlegelwa ke monagano wa bona, sengwe le sengwe, le go dira phošo. Ba bangwe ba bona ba dira mebele ya bona go tšhungwa, ba o tšeela ntle lewatleng gomme ba lahlela melora go dikhutlo tše nne tša le, diphefo tše nne tša lewatle. Seo ga se emiše kahlolo. O tla thwi godimo, feela go swana. Ee, mohlomphegi. Le a bona? Ga go tshwenye, ga go kgathale maemo, o ya go kopana le Modimo, felotsoko. O swanetše go tla go Yena. O swanetše go kopana le Yena. Le a bona?

¹³⁰ Ka gore (Gobaneng?) O boletše Lentšu, le go bea molao le Lentšu lela. Gomme molao ke molao wa Gagwe Mong, Bophelo bja Gagwe Mong, morago ga Lona. Ke ka baka leo A ennego ka Yenamong; ga go yo mongwe yo mogolo. Le a bona? O ile a swanelwa, go tšea keno, ka gore ga go kgwerano ye e ka tšiwago ntle le keno. Gomme tsela e nnoši A bego a ka kgona, pele A dira, o e tšere ka Boyenamong, gomme Yenamong a ba Keno. Oo, ngwanešu! Ge, Modimo o bile motho gomme o be a le Keno, o itirile Keno Yenamong.

¹³¹ Gomme ka lehu la Gagwe Mong, poloko, le tsogo, O netefaditše melao ya Gagwe e be e lokile. O rile, “Phušulang moago wo, ke tla o tsošetša godimo gape ka matsatšing a mararo.” “Nna,” lešalamong. “Nna Ke tla o tsošetša godimo gape ka matsatšing a mararo. Ke tla o tliša godimo. E nong go o phušula, gomme le bone se se diregago.” Ka gore, O tsebile molao wa Modimo. O tsebile se o bego o le sona. O tsebile o be o swanetše go šoma go ya ka Lentšu. O tsebile gore Lentšu la Modimo le boletšwe ka moprofeta, le gore, “Nka se tlogele Mokgethwa wa Ka yo Motee go bona go bola.” Seo se e rumile. Seo se e rumile.

¹³² Ka gona, molao wa Modimo o swanetše go šoma ka Lentšu leo. Re tla tlase go selo se segolo mo motsotsong. Le a bona? Le a bona? Fao, molao wa Lentšu la Modimo, Molao wa Modimo, o na le Lentšu la Gagwe.

¹³³ Bjale, ge kgorotsheko e ngwala lentšu ntle, “Ke selo se *itšgeo-itšego*, kotlo, go dira *bjalo le bjalo*.” Go lokile. Bjale, leo ke lentšu la kgorotsheko, gomme molao wa kgorotsheko o gapeletša lentšu la kgorotsheko.

134 Gomme Modimo o bolela se sengwe, gomme seo ke molao. Gomme Moya wo Mokgethwa o mo gapeletša molao woo, amene, bakeng sa modumedi. O swanetše go hlomamišwa go dira bjalo, gomme go tšea modumedi. O swanetše go ba le petše ya “modumedi.” Yo mongwe o re, “A o na le maatla?” Aowa. Eupša re na le maatlataolo. Yeo ke yona. Ga go maatla; eupša maatlataolo. Ga re na le maatla a go lekanela go dira selo.

135 Go swana le ge ke boletše nako ye nngwe ya go feta, lephodisa le lennyane mo ka Louisville, le eme fale. O be a le yo monnyennyane go feta ka mo ke lego; moisa yo monnyane wa nthathana. Kefa ya gagwe e be e gogetšwe fase godimo ga ditsebe tša gagwe. Gomme koloi. . . Oo, yunifomo ya gagwe e ka ba seripa go lekelela go tloga go yena. O sepeletše ntle kua mokgotheng. Kepisi sethunya se sennyane, go swana, ka lehlakoreng la gagwe, lepara le lennyane ka seatleng sa gagwe, nakana ye nnyane. A sepelela ntle kua, a apere para ya diatla tše tšhweu. Gomme tšona—tšona dikoloi, tše dingwe tša tšona makgolotharo le masometlhano maatla a pere, di fofa ka mokgotha woo, bjalo ka—bjalo ka legadima, e no ba bumu, bumu. Gabotse, moisa yo monnyane yola wa go šokiša a ka se kgone go emiša. . . Yena o be a ka se kgone go emiša pere ya go tšhaba, go tšwa go maatla a gagwe. Nnete a ka se ke. Eupša o sepeletše ntle ka mokgotheng, petše ye kgolo yela e phadima, a letša nakana yela, gomme a swarela seatla sela godimo. Ngwanešu, maatla a makgolotharo, mebotoro ya maatla a pere, ya tswintšha diporiki, le se sengwe le se sengwe gape. E be e se maatla a monna. E be e le maatlataolo a a bego a na le wona. Yeo ke yona.

136 Yeo ke Kereke. E ka no ba sehlopha sa “bapshikologi bakgethwa,” bao ba bitšwago, goba eng o nyakago go e bitša, eupša ke maatlataolo. Uh-huh, uh-huh. Ke maatlataolo morago ga yona. Seo ke se se e dirago. Go sa kgathale maemo, moloa wa Modimo o šoma le Lentšu la Gagwe. Bjale, o ka se šome le thutotumelo ya gago. O tla šoma le Lentšu. Ya. O no šoma le Lentšu, ke phetho, bjale, go sa kgathale leemo.

137 Abraham, bjalo ka ge re badile lebakana la go feta ka go temana ya rena, mosadi wa Abraham o ile a swanela go bušetšwa morago. Gobaneng? Modimo o file tshepišo go Abraham, gomme mo kgoši o be a mo tšere, go nyala, go ba mosadi wa gagwe.

138 Gabotse, o be a swanetše go be a dirile eng? Go bolaya Abraham, mo motsotsong. Seo ke se Abraham a se boletšego. “Ke a go rapela, bolela go re. . .” Morago ga ge a bone gore—gore Abimeleke o be a mo swere, kgoši ye ya Bafilisita kua. O rile, “Bjale, o—o, ke a go rapela, o bolele gore ke nna ngwaneno. Ka gore ge. . . o mosadi yo mobotse.” Gomme o rile, “Bjale, ge a bona gore o yo mobotse, gomme ke tla—ke tla—ke tla—ke tla bolawa, ka gore o tla go tšea gomme a go nyala.” Gomme kafao Abimeleke a mo swara, gomme monna wa gagwe a mo tliša ka gare.

139 O be a le mosadi yo mobotse. Gomme, gabotse, o be a le feela mengwaga ye lekgolo bogolo. Gomme o—o . . . Modimo o be a nno laetšaa se A yago go se dira go rena bohle, ka bona. Le a tseba, ke fetile tšohle tšeo, ka go temana ya ka le go ditheipi, le go ya pele, go netefatša seo ka Lentšu la Modimo. Seo ke tlwa. O boditše, ka Abraham le Sarah, se A bego a eya go se dira go morafe ka moka. Yeo ke nnete.

140 Bjale, o be a le fao, gomme kafao Abimeleke o mo tšere go ba mosadi wa gagwe. Abimeleke, gomme kafao o be gohle a loketše bjale, go mo tšea go ba mosadi wa gagwe. Gomme (eng?) Modimo o be a rile go Abraham, “Ka Sarah o tla ba le lesea le,” gomme mo go be go le lesogana le mo tšea. Mo go be go le Abraham, tikologong ya lekg- . . . e ka ba mengwaga ye lekgolo bogolo bjale, le yena, ntle kua.

141 Eupša, ka seo, le ela hloko se Modimo a se boletšego kua. “Ee, Ke tseba botshepegi bja pelo ya gago. Ke ka baka leo ke go efošago go dira sebe kgahlanong le Nna. Eupša bušetša mosadi yola; ka gore monna wa gagwe ke moprofeta. Mo dumelele a go rapelele. Ge o sa dire, ke ya go go swiela go tloga sefahlegong sa lefase.” Ke lena fao.

142 Eng? Lentšu la Modimo le swanetše go ema. Ga go monna yo a ka kgonago go kgwatha Sarah. Modimo o dirile tshepišo.

143 Sarah, sekai sa Kereke, Kereke ya therešo. Kereke ya go lokologa, mosadi wa go lokologa le Ngwana wa go lokologa, sekai sa Kereke ya go tswalwa gape le tshepišo. A nke ba bolele eng kapa eng ba nyakago go; ba e bitše “mopshikologi mokgethwa, bohlangya.” Ba lekile go E emiša ge e sa le go tloga Pentecost, gomme ba ka se tsoge ba e dira. Aowa, mohlomphegi. Ka gore tlošang . . . E nong go tloša diatla tša lena go tloga go Yona. Yeo ke phetho. Modimo o ya go tšea yeo le go dira se sengwe ka Yona, feela ka kgonthe bjalo ka ge ke eme mo. Re tla thwi tlase go kgabola go lebaka la yona, bjale, ka metsotsong e se mekae. Modimo nthuše, ke tla e netefatša go lena, mo re lego. Thwi. Le mo . . . Ba ka se tsoge ba e sentše. E ka se tsoge ya senywa. Yeo ke nnete.

144 “Tloša diatla tša gago go tloga go yena.” Gobaneng? Fao go tla peu ya tlhago. Peu ya tlhago e swanetše go tla. Ge e ka be . . . Ge Sarah a ka be a nyetše monna yo mongwe yo, peu ya tlhago e ka be e se ya tsoge ya tswalwa.

145 Kafao ge Modimo a šireleditše tsela ya peu ya tlhago bjalo, go kaakang ya semoya, Peu ya Bogoši, A e šireleditšego!

146 Sathane, ba neele morago. Ba tlemolle. Ga o ba kgamele ntle fao ka go yona mekgatlo le dilo. Ke batho ba go lokologa. Ba tlogele ba nnoši. Ya. Ba tlomolle, Peu ya Bogoši.

147 Bjale, Modimo a bolela ka go bušetša, bjale, mo ka go Joele o bolela ka gona. Ke rerile ka se, gatee pele, le go e tšea ka lemanoga le lengwe. Ka . . . E sego go ya go e kgabola ka go

tsenelela, go swana le ge ke ikemišeditše go dira lehono, le go se be le nako go e dira moo e swanetšego go dirwa. Eupša Modimo o a bolela mo, ka go Joele. Ka . . .

¹⁴⁸ Modimo o bolela ka Mohlare wa Gagwe wa dikenywa wo A o bjetšego. Modimo o bjetše Mohlare wa dikenywa. O O bjetše ka Letšatši la Pentecost, gomme O tlišitše Mohlare woo fao bakeng sa morero. O be a O nyaka o engwa kenywa ya Gagwe, Lentšu, Lentšu la Modimo. O be a nyaka Kereke ye e bego e tla boloka Lentšu la Gagwe. Gohle go theoga go kgabola lebaka, Efa o šitilwe go Le boloka, Bajuda ba šitilwe go Le boloka, molao o šitilwe, bohle ba šitilwe, kafao Modimo o Mo bjaletše Mohlare. Mohlare!

¹⁴⁹ Bjale elelwang, go be go le mehlare ye mebedi ka serapeng sa Edene. Re tseba seo. O e bitše eng kapa eng o nyakago go. Ke na le mmono wa ka. Eupša, go le bjalo, o motee wa yona e be e le mohlare o o tšhilafaditšwego; o ile wa tšhilafatšwa. Gomme wo Mongwe o be o se wa tšhilafatšwa; Mohlare woo wa Bophelo o tšwa go Modimo, go tšwa Legodimong. O rile, “Botataweno ba jele manna, gomme ba hwile. Eupša Mohlare wo, o a o ja, gomme o phela go ya go ile.” Gomme Barongwa ba be ba diša Mohlare wo wa Bophelo, go tšwa serapeng sa Edene, go O boloka ka Edene. Mohlare woo wa Bophelo o ka Edene, bjale, go bolela semoya bjale. Elang hloko.

¹⁵⁰ Bjale, ge Mohlare wo woo Modimo a o bjetšego, O be o swanetše go enywa mehuta ye senyane ya go fapana ya dikenywa, mehuta ye senyane ya go fapana; seo se rago, dimpho tše senyane tša semoya, dikenywa tše senyane tša Moya go ya le dimpho tše senyane tša semoya. Wo e be e ele Mohlare wa Modimo. O O bjetše lefaseng ka Letšatši la Pentecost.

¹⁵¹ Bjale a re emeng. Ka mehla go hloka nako. Ke ya go taboga tlase mo Mangwalo a se makae, le go ya tlase mo go Pesaleme, ya 1. Dafida o bone Mohlare wo, nako e telele ya go feta. Gomme go go ngwaleng ga gagwe ga dipina bakeng sa sengwe sa lethabo, woo e bile selo sa pele a ngwadilego ka sona. O bone Mohlare wo, gomme O “bjetšwe dinokeng tša Meetse.” Mohlare wo! Yena!

Gomme o tla swana le mohlare, mohlare wa Modimo, o bjetšwego (kae?) dinokeng, dinokeng (bontši), dinokeng tše meetse (botee) . . .

¹⁵² E sego Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran, le go ya pele. Aowa, aowa. Uh-huh. Dinoka feela tša Meetse a matee; dimpho tše senyane tša semoya ka Moya wa go swana. Dikenywa tše senyane tša Moya go tšwa kanaleng ya go swana.

. . . o tla swana le mohlare wo o bjetšwego dinokaneng tša meetse.

¹⁵³ Bjalo ka ge Dafida a o bone, gomme o boletše. O rile, “Mošegofatšwa ke monna yoo.” Gomme elang hloko, o rile a ka se kgone go hwa. “Matlakala a gagwe a ka se pone.” Aowa, aowa.

Ga go tshwenye se ba se dirago, ba ka se tsoge ba bolaya Mohlare woo. Gobaneng? Ke fao a bjetšwego. Seo ke se se e dirago. Ke fao a bjetšwego. “O bjetšwe dinokeng tša Meetse.” Bjale elang hloko. Dafida o rile, “Ya gagwe—medu ya gagwe e ka se hwe.”

¹⁵⁴ Le a tseba, o tšea mohlare, mohlare wo mogolo wa kgale. Nna, ge ke be ke le mošemane, ke be ke tlwaetše go ya ntle, gomme re be re, rena bašemane, re be re eya ntle, gomme re be re ne mohlare wo mogolo wa kgale re bego re tlwaetše go dula fase ga wona, mohlare wo mogolo wa kgale wa mopiitšhi. Gomme diphefo di be di tla foka. Gomme ke a makala, go be go lebega o ka re selo seo, kudu ka ntlhoreng, go be go bonala o ka re o be o tla ušetša se—se selo godimo. Eupša, le a tseba, nako le nako ge phefo e tšutla godimo ga mohlare, e šišinya mohlare, gomme e tlemolla medu godimo, gore e kgone go no epa go subelela gomme go hwetše go itshwarelela bokaonekaone kudu.

¹⁵⁵ Gomme ke tsela yeo, go kwera, go sega, go dira motlae ka Mokriste. Se go se dirago, ke, tlaišo e šišinya Mokriste, go mo dira go rapela go fetiša, go epa go subeletša, go ba le go itshwarelela bokaone kudu, kafao o kgona go emelana le ledimo.

¹⁵⁶ Bjale, go ka reng ge monna a bjetšwe ka go selo se sebjalo ka “nokeng,” moo didiba, didiba tše senyane tša go fapana di fepago ka go yena? Oo, nna! A go—a go hlongwa mo a nago nago. Gomme monna yo a bjetšego nokeng, dinokeng tša Meetse; Meetse a matee, Sediba se tee, “Go na le dimpho tša go fodiša, Moya wa go swana; dimpho tša seprofeto, Moya wa go swana; gohle Moya wa go swana, eupša dimpho tše ntši.” Mofi yo motee.

¹⁵⁷ Bjale, Dafida o mmone, gomme o be a bjetšwe Mohlareng wo. Bjale, a ka se kgone go hwa. Bjale elang hloko gobaneng. O bile le Bophelo ka medung. Medu e kae, goba, bophelo bja mohlare? Bo dula ka medung. Nnete. Bo tla godimo go enywa kenywa ya bjona. Go lokile.

¹⁵⁸ Šetšang. Medu ya gagwe e na le Bophelo ka go yona, go tliša pele kenywa ya Gagwe ka sehla. Bjale elelwang, Mohlare woo o ka se šwalalanye kenywa ya Wona.

¹⁵⁹ Bjale, o tšee mohlare gomme o o bee kgole le meetse. Selo sa pele le a tseba, o hwetša diapola tše nnyane tša kgale. Tšohle di mahutwana le go lewa ke seboko. Eupša o tla šwalalanya ya wona—ya wona—ya wona puno.

¹⁶⁰ Yeo ke ye e lego taba ka dikereke lehono. Le ile kgole go tloga Nokeng yela, le ile kgole go tloga go dimpho tša Moya. Ba na le feela kereke ya tlhago. Gomme ba ya kgole go tloga go dimpho tša semoya le dilo tša semoya, gomme ba šwalalanya kenywa ya bona. Ba dira eng? Ba bona—ba bona badumedi ba phela le lefase, ba dira bjalo ka lefase, ba utswa, ba radia, ba aketša, ba kgoga, ba a nwa, ba a kempola, ba na le diphathi tša panko ka kerekeng, go lefa moreri, le se sengwe le se sengwe gape, dilalelo

tša sobo, metantsho. Le a bona? Ba šwalalanya kenywa ya bona. E no swana le lefase.

¹⁶¹ Gomme mosedumele o a lebelela gomme a re, “Ga go phapano ka go motho yola le nna.”

¹⁶² Seo ke se se dirilego bokomonisi go tsoga ka Russia. Ke ka baka leo ba tšhumilego kereke ya Katoliki ka . . .

¹⁶³ Tlase ka Mexico, ge ke be ke le kua ke bone melete yela ya kalaka, fao ale, le mafelo ale mo ba tšhumilego masea ale a mannyane, fao go bego go le bonnane ba bilego le masea a. Le mebele ya batho, mmele wa motho yo mogolo o be o robetše kua, ka go melete ya kalaka. Ba dirile eng? Ba šwalalantše puno ya bona, le a bona, gomme Modimo o ba hlohlorile go tšwa mohlareng. E be e le phetho. Le a bona?

¹⁶⁴ Eupša monna yo a bjetšego, e sego a hlometšwe ntle, eupša a bjetšwego dinokeng tša Meetse, o tla tliša pele kenywa ya Gagwe (šetšang) ka sa gagwe. . . kenywa ya Gagwe ka sehla sa gagwe. A le a e bala? Pesaleme 1.

Mošegofatšwa ke monna yoo . . . a sa dulego setulong sa bakweri, a sa emego ka tseleng ya badiradibe.

. . . o tla ba bjalo ka mohlare wo o bjetšwego dinokeng tša meetse, o tla tliša pele kenywa ka go sehla sa gagwe; . . . gomme eng kapa eng a e dirago o tla atlega.

¹⁶⁵ Le a bona? Elang hloko, “Mohlokamodimo ga a bjalo; gomme a ka se eme le yena ka kahlong.” Le a bona?

¹⁶⁶ Bjale, “O tla tliša pele dikenywa tša Gagwe ka go sehla sa gagwe.” Šetšang “gagwe,” ye nngwe le ye nngwe, lešalamong fao. Ke kenywa ya Gagwe, kenywa ya Modimo, ka go sehla se mo—mo moprofeta a Le tlišago. E tla ba ka sehla sa moprofeta. Kenywa ya Modimo, ka go nako ya Modimo, ka sehla sa moprofeta. Le a bona? “O tla tliša pele kenywa ya Gagwe ka go sehla sa gagwe.” Bona ge eba ga go “gagwe” tše pedi fao. “Go tliša pele ya Gagwe, kenywa ya Modimo, le a bona, ka go sehla se motseta a beetšwego go tla.” O tla tliša pele bao. Bjale elelwang seo. Motseta yo a tlišago kenywa ya Modimo, o tla e tliša ka go sehla sa Modimo, ka go sehla sa motliši. Le a bona? “O tla tliša pele kenywa ya Gagwe ka go sehla sa gagwe.” Gomme E ka se kgone go pona. Gobaneng? O na le kenywa ye e kgethetšwegopele ka kua. E ka se kgone go E senya, ka go re E kgethetšwepele.

¹⁶⁷ Bjale, Baefeso:5, 1:5, a ke re. E rile, “Dutše mmogo ka go mafelo a Magodimong ka go Kriste Jesu.” Go diregile eng? O rile, “Modimo, ka tsebelopele ya Gagwe, o re kgethetšwepele ka go peo ya bana ba Modimo, ka Jesu Kriste.” Modimo, ka tsebelopele ya Gagwe, o kgethetšwepele se sengwe le se sengwe se se tla diregago thwi go theoga go bapa le mothalo. Ka tsebelopele ya Gagwe, O e bonetšwepele. Kagona, go tloga mathomong, A ka kgona go bolela mafelelo.

168 Kagona, e be e le kenywa ye e kgethetšwegopele ka go mo—mo modu wa Mohlare wo. Gomme Mohlare wo o ka se kgone go pona, ka gore O be o swere kenywa ye e kgethetšwegopele. Bjale, wo ke Mohlare wo Joele a boletšego ka wona mo. Le a bona? Ga o kgone go hwa. Diboko di O jele fase, eupša ga O kgone go hwa. Ka modung wa Wona, O bile le Therešo ye e kgethetšwegopele. O bile le Lentšu la Modimo, Mohlare wo o dirile. Gomme Mohlare ke—ke Mohlare wola, tsela e nnoši, O—O beilwe ka serapeng sa Edene.

169 Mehlar e yohle, ka mosadi, e a hwa. Rena bohle re a hwa, ka mosadi. Ka tswalo, bohle re a hwa. Eupša ka mosadi go tla lehu, ka gore tswalo ye e tla ka mosadi. Go lokile. Ka gona, *wo* o swanetše go hwa, ka baka la sebe.

170 Eupša Tswalo, Tswalo ye mpsha ye e tlogo ka Kriste, e ka se kgone go hwa. Woo ke Mohlare o tee, le mohlare wo mongwe. Le a bona? Gomme Mohlare wo, le ge O tlaišitšwe, o dirilwe metlae, ge e sa le go tloga gona mathomong a serapa sa Edene, O ka se kgone go hwa. O kgethetšwepele. O papatlilwe le go itiwa, gomme, nna, se sengwe le se sengwe se dirilwe go Wona. Gomme go diregile eng? O ka se kgone go hwa. Gagwe. . . o ka se hwe. A ka se kgone, ka gore o swere ka go yena Lentšu la Modimo le le kgethetšwegopele. O swanetše go tla pele, ka gore kenywa ya Gagwe e ka go sehla sa gagwe mong, sehla se se kgethetšwegopele. Gore, ga go tshwenye. . .

171 Joele o bone se sengwe le se sengwe sa tšona, se eja go fihla fase. Eupša O rile, “Ke tla bušetša, go rialo Morena,” ka gore kgethelopele ya Modimo e robetše ka medung ya Mohlare. O swanetše go tla pele, ka gore O swere Lentšu la Modimo le le kgethetšwegopele. Hmm! Oo, a Mohlare! Nna!

172 Mohlare woo, O thomile go gola morago kua ka Edene. Go diregile eng? Go bile sehlopha go tla pele, sa bana ba Kaine, dikhunkhwane tše dingwe di tlile godimo gomme tša O ja go fihla go lehlaka. Gomme Modimo a tšea puno go tloga go Wona, gomme a E bea ka arekeng gomme a E rwala go kgabola. Nnete. Tsela yohle go theoga, e bile tsela ya go swana, go theoga go kgabola methalo ya kahlolo; Israele, go theoga.

173 Gomme ka gona ka Pentecost, fao Kereke ya Mohlare Monyalwa, O—O beile ka lenaneo, Pentecost, Mohlare wo o bego o kgethetšwepele go tliša pele kenywa ya Gagwe ka go sehla. Bjale, go ya bokaone, dikenywa di be di dirwa feela bokaone. O khukhušitše ntle ka Letšatši la Pentecost. A re boneng se se diregilego ka Letšatši la Pentecost. Jesu o rile, “Mediro ye ke E dirago le tla e dira le lena.” Ba fodišitše balwetši. Bjale, ka Letšatši. . . a re boneng ka fao go thomilego. Letšatšing la Pentecost, matšatši a se makae morago ga tsogo, matšatši a masometlhano morago ga Paseka, fao go tlile ye—fao go tlile ye—ye maatla Phefo ya go kitima, go tšwa Legodimong.

174 Bjale, lehono, re e dira go fapana. Modiredi o a emelela le go tšea, go re, “Ke tla bea leina la gago godimo ga puku.” Le a bona? Goba kgope ye nngwe ka kholoro e retologetše go dikologa, e rile, “E tla godimo mo gomme o tšee borotho bja khoša. Gore, gona, o ba leloko la kereke.” A ga go makatše? Modiredi o re, “E tla o tšoene sehlopha sa rena.” Gobaneng, bobedi ba phošo.

175 “Ka Letšatši la Pentecost, fao go tlile go tšwa Legodimong,” (e sego go tšwa phuluphithing, tsela godimo) “go tšwa Legodimong, wona” (Eng? Moprista? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] Aowa. Modiredi? Aowa. E be e le eng?) “modumo o bjalo ka Phefo ye maatla ya go kitima, gomme Ya tlatša ntlo yohle mo ba bego ba dutše. Maleme a dikgabo a dula godimo ga bona.” Ba beberetša, ga se ba ke ba kgona go bolela, ba be ba tletše letago. Moya wo Mokgethwa o ile wa ba tlatša. Ba ile ba tšwela ntle mekgotheng, ba kekeretša. Feela, le go dira ka mokgwa. . .

176 Ebile le phuthego ya go ba le serithi e be e eme ntle kua le go re, “Gabotse, banna ba ba tletše beine ye mpsha. Ba tagilwe bohle. Lebelelang bona banna le basadi, ka fao ba thekeselago le go ya pele.”

177 Bjale, ke GO RIALO MOYA. Leo ke Lengwalo. Ke ka fao Kereke e bego e beakantšwe; e sego go beakanywa, eupša go bewa. Phapano ye ntši kudu ka go mantšu a mabedi. Elang hloko. Ba be ba le fao.

178 Bjale, gomme le a tseba eng, lena batho ba Katoliki? Mošegofatšwa kgarebe Maria o be a na le bona. Ya. Bjale, ge Modimo a se a dumelela Maria go tla Legodimong ntle le go amogela Moya wo Mokgethwa, o ya go ya bjang Kua, eng kapa eng ntle le Wona? Bjale e no nagana ka yona. Yeo ke nnete. Maria o be a le magareng ga bona. Gomme o ile a swanela go leta godimo kua go fihla a lahlegetšwe ke serithi sohle sa gagwe le boikgantšho, a tladitšwe ka Moya.

179 Gomme šeba ba a tla, ba dira bjalo ka batho ba go tagwa. Beibele e rile ba dirile. Ba rile, “Banna ba ba tletše beine ye mpsha.”

180 Eupša, Petro, seboleledi, modiredi ka go sehlopha, o emetše godimo gomme a re, “Ba ga ba tlala beine ye mpsha, bjalo ka ge le akanya, ka go bona e sa no ba iri ya boraro ya letšatši. Eupša se ke seo se boletšwego ke moprofeta Joele.” Yo motee ke balago go tšwa go yena lehono. “Gomme go tla tla go phethega ka matsatšing a mafelelo, go boletše Modimo, Ke tla tšhela ntle Moya wa Ka godimo ga nama yohle; gomme barwa le barwedi ba lena ba tla profeta. Gomme Ke tla laetša dimaka ka magodimong godimo, gomme ka lefaseng, maswao. Gomme go tla tla go phethega, go re mang le mang a tla bitšago godimo Leina la Morena o tla phološwa.”

181 Bjale, Petro o rerile ka Pentecost, ka morago ga moprofeta wa go swana ke rerago ka yena lehono: go bjala Mohlare wo. Gomme ke fao a O bjetšego. Oo, O dirile gabotse. Ba ile ntle gomme ba bile le dimpho tša semoya. Ba fodišitše balwetši. Ba rerile. Ba lahletšwe ka kgolegong. Ba be ba rata go tlaišega bakeng sa Lentšu.

182 Ge o ile go setšhaba se sengwe bjalo ka modumagenkabe, o be o ka se dire Moamerika yo mokaone, ge o ile kua. Ge o be o ile ka Japane bjale, o thelletše go dikologa morago ga mothalo, wa re, “Theetšang, baisesa. Ke nna wa lena. Le a tseba eng? Ke nna wa lena, eupša ke godimo ka go lehlakore le lengwe.” Wena, moeki, o swanetše go thunywa. Ke nnete. O moeki. Nnete.

183 Gomme ka gona ke tsela ya go swana e lego, monna yo a tsebago Lentšu la Modimo, gomme a tla itšimeletšago ka Lona ka baka la mokgatlo wo mongwe o mmošša gore o swanetše go e dira ka tsela yeo. Ke moeki. Nnete.

184 Eupša banna ba e be e se baeki. Ba be ba sa tshwenyege bokae, gabotse, ka fao ba tšwetšego pele, ka fao mekgwa ya kereke ya bona e bego e le: ba goelesa, le go lla, le go goeletša, le—le go beberetša dipolelo tše di bego di bonala o ka re ba be ba bolediša yo motee go yo mongwe gomme ba sa kgone go kwana. Bona banna ntle kua ka go batheeletši ba ditšhaba tše dingwe le maleme a mangwe ba thoma go kwa se ba bego ba se bolela. Ba be ba sa tsebe se ba bego ba se bolela; ba be ba beberetša. Eupša batho ba bangwe ntle kua ba e kwešišitše. Gomme ba rile, “Batho ba nnete ba tagilwe.”

185 Eupša Petro o rile, “Ga ba tagwa, eupša ba tletše ka Moya.”

186 Kafao, go re, yo mongwe le yo mongwe wa bona o ile go bahwelatumelo, ntle le Johane, gomme o ile a tšhungwa, diiri tše masompedinne ka go makhura a kirisi, gomme ga se nke ebile ba tšhuma Moya go tšwa go yena. Gomme ka gona o hwile lehu la tlhago, yo motee a nnoši, Johane moutulli. Bjale, yeo ke nnete.

187 Elang hloko bjale se se diregilego. Godimo ga se, Modimo o bjetše Mohlare, go tliša pele dikenywa tše senyane tša semoya, dimpho tša Moya wa Gagwe. Moya wa go swana o bego o le ka go Kriste o tlile fase godimo ga Kereke, o bile le Bophelo bjo Bosafelego. Bjale, dimpho tša Moya di be di le ka Kerekeng, gomme E be e gola, e enywa pele dikenywa, gohlegohle. Ba be ba sa nagane ka tša bonabeng. Ga se ba ke ba beakanya selo. Ba nno ya pele bjalo ka banešu. Ba be ba se ne . . .

188 Ke thabile selo se sennyane sela se be se le godimo fao, “Ga go thutotumelo eupša Kriste, ga go molao eupša lerato, ga go puku eupša Beibele.” Se ke se ke se dumelago. Le a bona? Gomme yeo ke tsela ye ba dirilego. Lefase ke selete sa rena, le a bona, gohlegohle.

189 Bjale, elang hloko, mathaka a ge ba be ba dira seo, kereke yeo e be e le ya letago bjang. Gomme Modimo o be a na le bona,

Beibele e boletše. Gomme Jesu o kopane le bona pele ga thotogelo ya Gagwe godimo. O rile, “Eyang lena ka go lefase lohle, gomme le rere Ebangedi go sebopiwa se sengwe le se sengwe. Maswao a a tla ba latela ba ba dumelago; Leineng la Ka...” Bjale, “Maswao a.”

¹⁹⁰ Bjale, lehono, ke leswao la mohutamang re bitšago modumedi? O šišinya seatla le modiša. Ke wa kereke. O na le leina la gagwe godimo ga puku ka gore mmagwe o bile le leina, goba tatagwe o bile le leina godimo ga puku. Eupša seo e be e se se Jesu a se boletšego. Jesu o rile, “Maswao a.” Yeo ke kereke, tlhagong.

¹⁹¹ Re bolela ka Kereke, semoyeng. Re bolela ka Mohlare wa semoya, e sego mohlare wa tlhago. Re fihla go mehlare ye mebedi yeo ka go, morago ga nthathana. Le a bona? Mohlare wa semoya! Jesu o rile, “Maswao a a tla latela bona ba ba lekeletšego godimo ga Mohlare wo. Maswao a a tla latela ba ba hwetšago Bophelo bja bona go tšwa go Mohlare wo. Ka Leineng la Ka ba tla lelekela bodiabolo ntle; ba tla bolela ka maleme a maswa. Ge ba ka swara sephenthe, goba ba nwa dilo tša go bolaya, e ka se ba gobatše. Ge ba bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla welwa ke maruru.”

¹⁹² Go na le mohuta wa maswao A rilego a tla latela modumedi. Le kae lehono? O fa lefase mohlala wa se e tla bago le—le leswao la modumedi. Gomme O rile, “Go tla ba bokaone go fetiša ge lwala le be le lekeleditšwe molaleng wa gago, gomme wa nweletšwa go mabotebo a lewatle, go feta ebile go tliša kgopišo go yo motee wa bona, ka gore Barongwa ba bona ka mehla ba boga sefahlego sa Tate yo a lego Legodimong.” Barongwa!

¹⁹³ Elang hloko bjale. Ba be ba le fao. Gomme Mohlare wola wa bjalwa. O be o dira mošomo o mogolo. Re a tseba ba ile e ka ba, gohlegohle. Morena... Gobaneng, ka Letšatši la Pentecost, disoulo tše dikete tše tharo tša oketšwa, kolobetšwa, le go ya ka Kerekeng. Gomme ba bile le kopanelo e kaakang! Gomme, yo mongwe le yo mongwe, go be go se yo a hlokago e ka ba eng. Yo mongwe le yo mongwe o be a le botho, pelo botse. Gomme, seng sa bona, ba be bohle ba le lapa le tee le legolo. Semaka!

¹⁹⁴ Gomme fao go tliša kgauswi, ye nnyane, ya kgale, ya go lebega bokobo, khunkhwane ya meno ya sejato ye e phelago ka go magato a mane a go fapana, bjalo ka ge Joele a mmone. Khunkhwane ye ya magato a mane, mosenyi, e tliša pele go senya Mohlare wo mobotse wola wa Modimo. Nagana ka yona. Bjale ke ya go bala go tloga a mangwe a Joele, se a se boletšego. Joele, tema ya 1. Selo sa pele... Bjale, go na le dikhunkhwane tše nne tša go fapana fao bjale, eupša fao, gabotse ke khunkhwane e tee. Ke khunkhwane e tee ka go magato a mane a go fapana. Bjale hlokomelang. Ye nnyane ye, ya kgale khunkhwane e tliša kgauswi, bakeng sa ye Ker-... bakeng sa wo mogolo wo, o

mobotse Mohlare wa Modimo. Re tla e bitša Mohlare, e bego e le Kereke.

¹⁹⁵ Ya pele e be e le mogokong. Seo ke selo se sennyane, feela khunkhwane ye nnyane ya nthathana ya seboko. O dirile eng, mogokong wola? O tllile mmogo go senya kenya ya Mohlare. Seo ke selo sa pele.

¹⁹⁶ Bjale a re yeng morago ka go histori gomme re bone se selo sa pele e bego e le: e be e le se—se sehlopha sa serithi se tsene magareng ga batho ba go tlwaelega. Gomme ba rile, “Gabotse, se ke se sebotse gore le kgona go fodiša balwetši, gomme le kgona go dira dilo tše. Go a makatša. Kafao, a le tseba se re swanetšego go se dira? Re swanetše ka mohuta re e iše ntle fao legoro le legologolo la batho ba e kwešišago, legoro le lekaonekaone: meyara, ba—ba baahlodi, le go ya pele, le ba—ba—ba bahlomphegi ba toropokgolo. Gomme ge feela lena bohle le tšwelapele ka tsela ye le lego, ba ka se tsoge ba tla tikologong ya lena. Le a bo na? Ba a le boifa.”

¹⁹⁷ [Yo mongwe o re, “Ba sa le.”—Mor.] Yo mongwe o boletše go re, “Ba sa le.” Thanka e ka ba nnete. Kafao, ke nnete. Ba boifa Moya wo Mokgethwa. Ntshwareleng.

¹⁹⁸ Ke be ke tlwaetše go opela pina ye nnyane:

Ke wa kgale . . .

A le kile la kwa *Bodumedi Bja Nako Ya Kgale*? A yo mongwe mo o kwele pina yela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

Ke bodumedi bja nako ya kgale, . . .

Ke be ke tlwaetše go opela pina ye nnyane ka mokgwa wo, mengwaga ya go feta. Ke rile:

Ke Moya wo Mokgethwa wa nako ya kgale,
Gomme diabolo a ka se ye kgauswi le Wona;
Ke baka leo batho ba O boifago,
Eupša O botse go lekanela go nna.

O botse ga ke nyake wo mongwe,
Ka gore O ntira go rata ngwanešu;
Gomme O tliša dilo go tšwa ka fase ga seapešo,
Eupša O botse go lekanela go nna. (Yeo ke nnete.)

O tla go dira go tlogela maaka;
O tla go phološa ge o ehwa;
O tla thoma diabolo go fofa,
Gomme O botse go lekanela go nna.

¹⁹⁹ Yeo ke nnete. Leo ke lebaka batho ba sa O nyakego. Bjale—bjale, Ke Modimo.

²⁰⁰ Ba be ba sa nyake Jesu. Ba rile, “Monna yo?” Kereke, kereke ye kgolo ya serithi, ba rile, “O tla go re botša ke rena bomang? Re tla go fa go kwešiša, ke rena Ngk. Ph.D., L.L., Q.U.S., le,” nna,

“sohle se.” Goba, “Gobaneng, ke nna moprista yo mogolo. Ke nna se, seo, goba se sengwe. Gomme wena o a mpotša? Gobaneng, o tswetšwe ka sebeng. Ga o selo eupša ngwana wa hlaba. Mmago o be a swanetše a be, go ba le wena, pele wena le tatago. . . tatago a ile a ke a nyala.”

²⁰¹ O rile, “Ke mang a ka Mpeago molato wa sebe?” Le a bona? “Ke mang a ka Mpeago molato?” Go lokile. Sebe ke “go sedumele Lentšu la Modimo.” Ka mantšu a mangwe, O rile, “Ntaetšeng mo Ke sa phethagatšego Lentšu go fihla—go fihla maswarong a tšhoša, thwi fao Le swanetšego go ba. Ntaetšeng ka Lengwalong, moo matšatši a Ka. Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, gona le se ke la Ntumela.” Ba rile, “Bjale, o tleleima go ba seo. Bjale a re go bone o se dira.” Oo, nna!

²⁰² “Go tloga nako yeo go ya pele ba se hlwe ba Mmotšiša selo.” Le a bona? Ba Mo tlogetše a nnoši. Go swana le ge, diabolo a ile a fofela ka go Yena. Ke boletše go re, o be a gopola o be tla no tabogela ka gare, tsela efe kapa efe. Eupša, a hwetša ntle, ye e be e na le dibolete tše milione ka go Lethale lela. O ile a taboga go tloga go le Letee leo, ka bjako ka kgonthe, le a bona, gobane o be a ka se kgone go swaraswara Leo. Gomme e be e le selo se setee nnete.

²⁰³ Kafao mogokong wo monnyane wo wa tla go dikologa, go tloša dikenywa. Ke na le matlakala a mabedi a “dikenywa.” Ke no nyaka go bala tše dingwe tša wona. Selo sa pele, kenywa ya pele a e e tlošitšego, e bile lerato la boena. Yeo ke nnete. Ke setee sa dilo tše di bolayago kereke thwi kua, ge lerato la boena. . . Ee, mohlomphegi. Morago, kenywa ya go latela ye a e tlošitšego go tšwa Mohlareng. . . Le a elelwa, lerato ke kenywa ya pele godimo ga Mohlare. “Lerato, lethabo, khutšo, bopelotelele, go loka, boleta, tumelo, kgotlelelo,” ke nnete, “ka go Moya wo Mokgethwa.” Bjale, dimpho tše senyane tša semoya, le dikenywa tše senyane tša Mohlare, le go ya pele. Go lokile. Bjale, sa pele, e ile ya ja godimo ga kenywa ya Mohlare.

²⁰⁴ Bjale a re direng o ka re re bona Mohlare wo mogologolo, wa Mohlare wa Modimo. O enywa dikenywa tše senyane tša semoya. Ba fodiša malwetši. Ba bolela ka maleme. Ba lelekela bodiabolo ntle. Ba dira mediro ye megolo, le go rera Lentšu la Modimo la go se otšwafatšwe. Ga go kereke ya leina go ba tlema fase; ba lokologile, ba dira modiro wo mogolo.

²⁰⁵ Kafao, ka gare go tlile diabolo yo monnyane yo wa kgale, o dutše godimo ka dinaka tša gagwe tše pedi o dutše ntle ka pele, bjalo ka segongwane, le a tseba, le meno a gagwe a mannyane a kgale a bojato. Ye ke ya gagwe ya pele, mogokong, o tlile ka gare go ja go tloša lerato la boena. O rile, “Le a tseba, *Semangmang* o dirile *bjalo le bjalo*, godimo ka go kereke ya *Semangmang*. Ke be nka se dumele sehlopha sela sa batho.” Le a bona? O fao, selo sa pele.

206 Sa go latela, o be a nyaka go ja godimo kenywa ya tumelo, tumelo ka go Lentšu. “Bjale lebelelang. O tseba bjang ke Lentšu? Le fetoletšwe makga a mantši!” Diabolo yo monnyane yola o sa ja. Nnete. “Lentšu lela le fetoletšwe makga a mantši! Ke *se, sela*, goba se *sengwe*. Oo, ke sohle *se*.” Le a bona?

207 Bjale, ke kenywa ye nngwe a e jelego go tloga ya: lethabo la phološo. “Šššš! Lena batho le dira lešata le lentši kudu. Oo, nna! Nna!

208 “Oo, o kgona bjang go rera, Ngwanešu Branham?” mosadi o boletše go nna, nako ye nngwe. Aowa, e be e se. E be e le monna. Ke a dumela o . . . Ke a holofela o mo. Ke wa kereke ye nngwe. Eupša o rile go nna, o rile, “Ke be ke le godimo go go kwa, letsatši le lengwe, gomme ga se ke kgone le go go kwa, ka baka la bona batho ba lla.”

Ke rile, “Ge ba . . .”

A re, “O kgona bjang ka lefaseng go rera?”

209 Ke rile, “Ge nka be ba be ba sa ipshine ka lona, ke be nka se rere kua.” Yeo ke nnete. Ke be ke fela ke eba . . . wena . . .

210 Mogwera wa ka, Jim Poole, le nna, re be re na le mpša ya kgale. Re be re mmitša Fritz. Gomme kafao mpša ye ya kgale, e be e—e be e eya ka go eng kapa eng e e kgahlago, eupša nakedi. O be a boifa nakedi, ka gore o be a nkga bjalo. Kafao, ke be ke mo hweletša nakedi ka tlase ga mkgobo wa matlakala, selo se nnoši ke bego ke swanela go se dira e be e no ba go mo phaphatha gannyane ga nthathana, gomme ke re, “Mo hwanyolle! Mo hwanyolle, mošemane!” O be a tla ya go tšea nakedi yela, le a bona, ka gore ke be ke mo phaphatha, ke re, “Mo hwanyolle!”

211 Gabotse, seo se no ba se e lego sona ge re . . . Ke, monkgi wa go befa ke mo tsebago, ke diabolo. Kafao, ge ke tliša Lentšu le ntle, gomme yo mongwe a re, “Amene,” yeo ke, “Mo hwanyolle, mošemane!” Gomme re—re tla hwetša—tla mo hweletša sa go mo kgahla.

212 Kafao, re hwetša ntle gore o tlošitše lethabo. Le a tseba, Dafida, nako ye nngwe, o ile a lahlegelwa ke lethabo la phološo ya gagwe. Ga se a ke a lahlegelwa ke phološo ya gagwe, eupša o lahlegetšwe ke lethabo la yona. O nno lla, “Morena, bušetša go nna lethabo la phološo ya ka.” Le a bona? Lethabo!

213 Kafao mogokong wo monnyane wo wa kgale o thomile go ja ntle kenywa yela ya lethabo. “Bjale, lebelelang mo. Lena batho le dira lešata le lentši kudu. Ke a le botša, go lla gohle fa, go re ‘amene’ fa, le go goelesa fa, tšeo ke ditšiebadimo. Ga go selo go seo.” Le a bona? Selo sa pele le a tseba, le dutše ka go mošara wo mogolo, le a tseba, ba dutše fao, bohle ba hwile. Tše dingwe tša diela tše tša go omiša tše *di bitšwago* Thuto, tša dithutotumelo di pompētšwe ka go ditšhika tša bona fao Moya wa Modimo o

swanetše go be o kitima, moo thutotumelo ya kereke ya kgale ye e pompetswego ka kua. Ga go makatše ba tonya wa aese le go hwa. Temometha ya semoya, masomesenyane ka fase ga lefeela. Ya. Yo mongwe o re, “amene,” yo mongwe le yo mongwe o taramolla molala go dikologa go swana le mohuta wa legantshe goba se sengwe, ba nyaka go tseba yo a boletšego seo. Ke dihlong. Ge, Moya wa Modimo o swanetše go ba lethabo, khutšo, lerato. Eupša khunkhwane ye nnyane ye ya kgale ya thoma go ja godimo ga wona. E ja go tloša lethabo lohle.

214 Gomme, ka gona, kenywa ya go latela godimo ga Mohlare ke khutšo, khutšo ya monagano, go tseba gore o phološitšwe.

215 Ba a go botša, “Gabotse, bjale, ge o ka reta thutotumelo ya *rena*, o phološitšwe. Ge o tšoenā kereke *ya ka*, o phološitšwe.” “Gabotse, bjale,” yo o re, “ga wa phološwa ge o *eya kua*. O swanetše go tšoenā kereke ya *rena*, go phološwa. O swanetše go re, ‘Dumela Maria.’ O swanetše go ba le leina la gago godimo ga puku *ye*. O swanetše go ba . . .” Oo, nna! Seo se tla ntšhetša lethabo lohle ntle. Eupša ga se Mohlare wa Modimo; o tseba mo o lego. Woo ke motswako, ka mehla.

216 Le tseba kanegelo ya ka ka mmoula. Ke motswako. Ga a tsebe go re tatagwe, mmagwe, yo motee, e be e le mang. Le a bona? Ke motswako. Eupša, oo, pere setšweletšwatlhweko se sebotse, e tseba gore tatagwe le mmagwe e be e le mang, go kgabola meloko.

217 Gomme bjale, Mokriste wa kgonthe wa tšweletšotlhweko ye botse, le yena, yo a nago le Moya wo Mokgethwa, o a tseba O wele ka Letšatši la Pentecost. O tseba mo a lego. A ka kgona go latišiša meloko ya gagwe go boela morago, tatelano ya meloko ya gagwe, go ya mathomong a pele a yona. Petro o bile le Wona. Godimo go theoga go kgabola setšhaba, goba merafo, ba bile le Wona, go theoga. Mokriste wa setšweletšwatlhweko yo botse o tseba fao O tšwago.

218 O re, “Gabotse, ke nna Molutheran.” “Huh! Ke nna Mopresbyetrian.” Oo, wena motswako! “Gobaneng o se? Gobaneng o se?”

219 “Gabotse,” o re, “wena o—o wena o eng?” Motswalwa gape. “Motswalwa gape, ka eng?” Moya wa Modimo.

220 Ke ka baka leo o sego motswako. O tswetšwe ka maleba. E sego ka thutotumelo ya kereke ye nngwe, eupša ka Moya wa Modimo. Modimo o phela ka go wena.

221 Bjale elang hloko. Khunkhwane ye nnyane ye ya kgale e thomile go ja. Kafao, o jele go tloša khutšo yohle ya monagano, oo, le go ya pele, le go ya pele, le go ya pele, gomme oo, go theoga. Ke na le letlakala la yona mo, dikenywa tšohle, se e se dirilego.

222 Morago moisa yo monnyane yo o hwile, gomme a ba tšie. Leo e be e le legato la go latela, e be e le tšie. Bjale, na tšie e dira

eng? Tšie e ja matlakala. Yeo ke nnete. Tšie e hlasela matlakala. Se mogokong o se tlogetšego, o tlogetše matlakala; o jele kenywa yohle go tloga Mohlareng. Morago ke eng e tšerego ka gare? Tšie e tlile go ja, go ja se mogokong o se tlogetšego. Bjale, o dirile eng? Mogokong wo o dirile eng? O sentše matlakala. Matlakala ke a eng? Go senya kopanelo Kgethwa. Yeo ke nnete.

223 “Bjale, yena ke—yena ke—yena ke Mopresbyterian. Re ka se be le selo go dira le yena. Yena ke Monazarene. Yena ke Mopentecostal. Yena ke *se, sela*, goba se *sengwe*. Re ka se be le selo go dira le yena, ka gore ga se wa sehlopha sa rena. O na le kopano mo, ya go fodiša balwetši? Huh! Kereke ya rena ebile ga e dumele ka go yona.” Le a bona? Fao le a dira. Yena, na tšie yela ye nnyane ya kgale e dirile eng? E ripile go tloša kopanelo yeo, yeo ke nnete, e tšere kopanelo yohle.

224 Kopanelo ke eng? Na matlakala a dira eng? A o dira o fole, fao dinonyana di fofela ka gare ka tlase ga matlakala, “huh—huh,” go fola. Mohlare wa gago šoo gape. “Gomme o tla ba bjalo ka Mohlare wo o bjetšwego.” Le a bona? Go lokile. Moo batho ba ka kgonago go tla le go dula fase ka tlase ga kopanelo ya Moya wo Mokgethwa, ba fola gannyane ga nthathana. Lena bohle le gakanegile, gomme ga le tsebe se se diregilego; gomme ge eba o a hwa, ge eba o phološitšwe goba aowa. Gomme ga o tsebe ge eba kereke *ye* e lokile, goba *yela* e lokile. E no tla tlase ka fase ga Mohlare wo o nago le matlakala a itšego go Wona. Dula fase fao. A nke Diphefo go tšwa Legodimo di ye go foka, bjalo ka Phefo ye maatla ya go kitima, go kgabola matlakala, o a tseba, godimo. Thoma go . . . Gomme o thoma go fola gannyane ga nthathana.

225 O re, “Oo, ke ya tlase le go botša sehlopha sela sa bapshikologi bakgethwa se ke se naganago.”

226 E no dula fase lebakana gomme o tla fola. Yeo ke nnete. O ka se e dire ka go ya gago. Ka gore, bothata ke eng? Tšie e le jele lohle go tloga, nnete, e jele matlakala ohle go tloga go wona. Bjale, seo ke, go no dula gabotse ntle kua ka letšatšing. Kafao, wena, fao ga go—fao ga go go fola fao. Go lokile. Bjale, kafao go na le . . .

227 Eupša o tseba se re swanetšego go se dira. Beibele e boletše, gore, “Kereke ye e kgethetšwegopele, barwa ba ba kgethetšwegopele ka go Modimo,” (ba dira eng?) “ba dutše ka mafelong a Magodimong.” Ke eng seo? Go fola, khomotšo, go ikwela gae. Amene.

228 Moo yo mongwe le yo mongwe a aperego tuxedo, gomme—gomme motho wa go latela ka tsela ye, gomme—gomme ba bangwe ba bona ba lebelela fase, ba re, “Jo! Lebelelang. Ga se a ke a ba le sa ruri ka moriring wa gagwe. Ke, a ga a lebege go šiiša? Ebile ga a na le kaone ya diforwana tša Paseka.” Bjale, ka gona, ke, eng kapa eng e lego, godimo, le a tseba. Eng kapa eng, go le bjalo . . . Ya. “Diforwana tša Paseka,” seo se nyakile go nepa,

le a bona. O dutše morago kua, o ya pele, “Jo!” Le a bona? “Ebile ga ba na le ya Paseka . . . Gobaneng, gabotse, mo lebeleleng, yona sutu yela ya go swana ya kgale a bego a e apara ngwaga wa go feta! Gabotse, o tseba eng ka seo?” Ga o ikwele gabotse, fao.

²²⁹ Ke rile go mosadi yo monnyane, letšatši le lengwe. Mosadi yo monnyane wa go šokiša, o be a le wa ye kgolo, ya serithi kereke tlase. . . O rile. . . O a hwa, ka kankere. Ke ile tlase go mo rapelela. Ngwanešu Roy Roberson mo, yo mongwe wa bohlokomelaphahlo, o nthometše tlase kua. Gomme selo se sennyane sa go šokiša se dutše fale, se ehwa ka kankere. Gomme o rile. . .

Ke rile, “A o . . . A o Mokriste?”

²³⁰ O rile, “Mohlomphigi, ga—ga ke tsebe se nka se boletago.” O rile, “Ke ile kerekeng ye e *itšego*.” Gomme o rile. . . Gomme a thoma go lla.

Ke rile, “Molato ke eng?”

²³¹ O rile, “Ke no se kgone go apara gabotse.” O rile, “Ba ntebelela fase.” Huh! Oo, ke lena fao. Le a bona? O—o hloka boiketlo. Le a bona?

²³² Eupša Beibele e rile re swanetše go “ikgobokanya mmogo renabeng ka go mafelo a Magodimong.” Oo, nna! Eng? Bohle go swana. Gobaneng, ke tla le botša se se tla dirago. Se tla dira. . . Se tla dira para ya dioborolo le sutu ya tuxedo go bea matsogo go dikologana yo motee le o mongwe le go bitšana seng ngwanešu. Nnete e tla dira. E tla dira roko ya kaliko ya kgale go bea matsogo a gagwe go dikologa siliki, wa satine gomme a re, “Kgaetšedi, o bjang mosong wo? Tumišang Modimo!” Yeo ke nnete. E tla dira. Ke lethabo, khutšo, lerato, tumelo ka go Lentšu, bopelotelele, boleta, kgotlelelo. Go dula fase ka go mafelo a Magodimong ka go Kriste Jesu, o fola lebakana le lennyane. Le a bona? Seo ke se matlakala a se dirilego.

²³³ Eupša tšie ya kgale e dirile eng, o tlike go dikologa, a ja go tloša wona matlakala, o rile, “O ba wa ya rena goba ga o be wa motho yo mongwe.” Kafao o ntšheditše go fola gohle ga Moya ntle. Le a bona? O itiretše thutotumelo yenamong. Go lokile. Bjale re swanetše go ya pele. Re ka kgona go dula nako ye telele go tšie yeo ya kgale.

²³⁴ Eupša legato la boraro la gagwe e be e le bojane. Hmm! Yeo e na le leina le lebe, sa mathomo, bojane. Na bojane bo dira eng? Bo ya ka go sekgamathi. Woo ke mothalo wa bophelo, fao. Ee, mohlomphegi. Bo ya ka go sekgamathi gomme bo senya seapešo sa mohlare. Seapešo!

Bodumedi ke eng? Seapešo. Ke se lentšu *bodumedi* bo se rago, “seapešo.”

²³⁵ Kafao, bojane bjo bonnyane bjo, morago ga ge a tsene magareng ga phuthego, o ba dirile bohle go ba le serithi; ka gona

a tloša kopanelo yohle go tloga go bona, ka sebopego sa tšie; gomme bjale a tla go dikologa le go tšea bjona bodumedi bja bona le go dira dithutotaelo go tšwa go bjona, thwi, a bea godimo mantšu ao a sego a tumelo ya go amogelago. A itirela yenamong bodumedi, gomme a hwetša sehlopha sa banna mmogo le go bea thutotumelo fale ka kua. O tšere bjona bodumedi, a bo hlobola go tloga go Mohlare wa Modimo, sona sekgamathi se se rwalago seela se se tlogo godimo ka go Wona, go tloša. Bojane! Le bona khunkhwane yeo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seo ke tlwa. Bojane bjoo, e be e le Roma ka go kereke ya pelepele.

²³⁶ Selo sa pele, sehlopha sa Mapentecostal; e sego mekgatlo ya Pentecostal. Aowa, mohlomphegi. Eng kapa eng e kगतlofatšago e hwile. Ke tla netefatša seo feela mo motsotsong, ka Mangwalo. Le a bona? Eupša ge ele. . . Eupša, boitemogelo bja Pentecostal, ke bja mang? Ke bja Katoliki. Le mang gape? Methodist, Baptist, Presbyterian, mang kapa mang a bo nyakago. Eupša o a nyaka, o swanetše go bo nyaka. Ga o tšoenne ka go Wona.

²³⁷ Ke bile ka go lapa la Branham lebaka la mengwaga ye masometlhano tharo, gomme ga se ka ke ka tšoenne lapa. Gobaneng? Ke nna Branham, le mathomong. Ke tswetše ke le Branham.

²³⁸ Ke tsela yeo re lego Bakriste. E sego ka gore re tšoenne ka go se sengwe; woo ke mekgatlo. Re tswetšwe, re le Bakriste, ka go bopša leswa ke Moya wo Mokgethwa. Elang hloko bjale.

²³⁹ Bjale, bojane bjo bonnyane bjo bo thoma go borela bjonamong ka go sekgamathi. O dirile eng? O thomile go tšea bodumedi bja yona, seapešo sa yona, Thuto ya yona go tloga go yona. Bodumedi ke thuto, seapešo se se khupetšago eng kapa eng. Ke ka baka leo bodumedi bja rena ke ka Madi, Madi. Bophelo bo ka Mading ao a khupetšago Lentšu. Gomme Bophelo ke . . . Bo ka Mading. Madi ke bodumedi, gomme Bophelo ka Mading ke bjona bo tlišago dipelo. Gobaneng, le a e bona? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le a bona?

²⁴⁰ Ga se la khupetšwa ka matlakala a mogo. Adama le Efa ba lekile seo nako ye nngwe. Kaine o dirile selo sa go swana. A le etše seo hloko? Kaine o tlišitše bophelo bjo bongwe bja dimela, le yena. Le a bona? Eupša ga se ya ke ya šoma. Ga se ya ke ya šoma ka Adama le Efa. Gomme e ka se šome lehono. Ge Modimo a e ganne ka mathomong, e ganwa ka Gosafelego. Dithutotumelo tša madirwakemotlo le dikgopolo di ka se tsoege tša e tšea.

²⁴¹ Ke Lentšu la Modimo, le swanetše go e dira. Gomme Lentšu ke ka Madi, sehlabele sa Kriste. Yeo ke nnete.

²⁴² “Batho,” bjalo ka ge ngwanešu a boletše mosong wo, “ba goga ditshetla.” Gabotse, le a tseba, go na le dipekere tše lesomesenyane tša go fapana ka setšhabeng lehono, tše mekgatlo ya go fapana e di swerego, gomme ba kgona go tleleima, “Ke sepekere sa setlogo, se bego se le ka diatleng tša Gagwe.” Go

reng ka sona, ge e be e le sona? Ke be nka se nyake selo go dira le sona. Nnete.

243 Modimo ga se a ke a re tlogelela eng kapa eng bakeng sa ditšwamohung le dika. O rometše Moya wo Mokgethwa, Se sengwe sa go phela, se ka se kgone go sengwa. Ke botse bofe sepekere se ka ntirelago? Ke eng se sefapano sa setlogo A bego a lekeletše go sona, ke botse bofe se ka ntirelago? Le nthathana. E sego go tseba sepekere, go tseba sefapano, eupša, “Go tseba Yena ke Bophelo.” Le a bona?

244 Bjale, kafao re swareletše go dipekere, re swareletše go ditšwamohung, gomme re swareletše go mafelo. Gomme lehono batho ba sepela godimo le fase, ka toropongkgolo Jerusalem, le—le gohle godimo le fase ka mafelong a go fapana, gomme ba swere ditšwamohung le dilo. Seo ga se ne selo go dira le yona, ga go selo. Selo se ahlotšwe, se bodile, se ile pele.

245 Ke ile kerekeng ka—ka Roma. Kua fao ba—ba, baprista bohle ba ba hwilego, ba ba bjetše ka serapeng, tlase ka fase kua, gomme ba dira nama go tloga marapong. Gomme—gomme morago ba tšea marapo ntle gomme ba dira dikgomaganywa tše bohwefo, gomme ba bea magata go dikologa. Gomme batho ba tla ka kua gare, ba fogohla wona magata, go hwetša ditšhegofatšo, go fihla magata a le a šweufala le go onala. Ge o eya ka Saint Peter’s Cathedral kua, leoto la Petro, ba a tleleima kua, sehlwaseeme, ba le atlile go fihla le fela, makga a go fapana a senyane goba lesome; ba ile ba swanelwa ke go bopa leoto le lengwe godimo ga sona. Ditšiebadimo tše bjalo! Ditumelokhwele, ke sohle e lego sona, dithutotumelo tša thuto ya madirwakemotho.

246 Modimo o rometše Moya wo Mokgethwa, Bophelo bja Modimo, go ba ka go wena, e sego ka go sehlwaseeme. O mothaka yo Modimo a nyakago go phela ka go yena; e sego sehlwaseeme, eupša ka go wena. Batho ba bitša, “sehlwaseeme se sekgethwa.” Ga go dihlwadieme tše kgethwa. Wena o sehlwaseeme se sekgethwa sa Modimo. Beibele e boletše bjalo. Yeo ke nnete. “Mmele O Ntokišeditše.”

247 Bjale, moisa yo monnyane yo o thomile go senya. Go senya eng? Bojane bo tsene ka gare ga sekgamathi. Šetša se bo se dirilego. Bo thomile go senya sekgamathi. Bo dirile eng? Bo dirile kereke ya tlhago bakeng sa Kereke ya semoya. Ee, mohlomphegi. Bo tšere go tloša therešo le go e fa maaka. Bjale, elelwang. Letlakala . . .

248 Kenywa, mogokong o e jele. Letlakala, tšie e le jele. Bjale, sekgamathi, seapešo, bodumedi, Thuto; Thuto, bojane bo e swere.

249 Thuto yela ya pele e tšwa kae, ka ntle ga Beibele? Lena borahistori, le tseba mo e tšwago. Go tšwa Roma, tlwa moo e thomilego, fao ba thomile go amogela dithutotaelo.

²⁵⁰ Ke ka fao Irenaeus, Mokgethwa Martin, Polycarp, bona bohle . . . morago ga lehu la Johane. Go fetoleleng Lentšu la Modimo, o be a le ntle sehlakehlakeng sa Patimo. Ba mo tšhumile ka gare ga kirisi lebaka la iri tše masomepedi nne, a bušwa morago, gomme a no ngwala Beibele. Modimo o be a ikemišeditše gore Beibele ye e be e tla ngwalwa. Leo ke Lentšu la Modimo. Re ka se kgone go fokotša go tšwa go Lona goba go oketša go Lona. Ke go bea feela ka tsela ye Le lego, Lentšu.

²⁵¹ Elang hloko ge ba eya morago, ge bakgethwa ba ba Modimo ba leka go swara Lentšu godimo, Roma e tlile thwi ka gare, le go amogela dithutotaelo, kगतong. Bjale a re nong go bona se a se dirilego, tše dingwe tša dithuto tša gagwe tša maaka, se a se dirilego.

²⁵² Kolobetšo ya meetse. Moo ba romilwego . . . Petro o rile, ka Letšatši la Pentecost, ka tlase ga khuetšo ya Moya wo Mokgethwa, Lentšu la Modimo, “Sokologang, yo mongwe le yo mongwe wa lena, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste bakeng sa tshwarelo ya dibe tša lena.”

²⁵³ Roma e dirile eng ka yona? E e retolotše, le go re, “Kolobetšwang ka leina la “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa” go e dira thutotumelo, e sego Thuto ya Beibele. E dirile eng? Yeo ke bjona bojane bjola, bo eja. “Go fafatša,” sebakeng sa go karabetša, “leineng la Tate . . .”

²⁵⁴ “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa” ga se leina. Ga go selo se sebjalo. “Tate” ga se leina. “Morwa” ga se leina, le “Moya wo Mokgethwa” ga se leina.

²⁵⁵ Ge Jesu a rile, “Ba kolobetšeng Leineng la Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” ke, “Morena Jesu Kriste.” Tlwa seo Petro le bona ba se dirilego, le bohle, yo mongwe le yo mongwe ka Beibeleng, o bile. Ga se go be yo motee . . .

²⁵⁶ Ke hlohla mang kapa mang go ntlšetša seripa se tee sa Lengwalo, goba seripa se tee sa histori, moo yo mongwe a kilego a kolobetšwa ka tsela ye nngwe ge e se Leineng la “Jesu Kriste,” go fihla kereke ya Katoliki ya Roma. Dira seo. Gomme elelwang, theipi ye e ya go dikologa lefase. Uh-huh. Ke swere phuthego ya bodiredi, le maggolo a bona, le dipišopo le se sengwe le se sengwe, ka re, “Emang ka maoto a lena, goba le tle mo le Beibele ya lena, goba le sware khutšo ya lena go ya go ile.” Ba swara khutšo ya bona go fihla ge ba etla go dikologa ka morago ga gago, gomme nako yeo ba thoma go bolela ka wena; go hloka sona sebetse go ema sefahlegong sa gago, go hlomphega ga mehlang go ema le go go botša mahlong. Ba boifa go e dira. Ba a tseba ke phošo. Eupša seo ke se bojane bjola bo thomilego go se ja, le a bona, go ja go fetša Selo sela sa kgonthe.

²⁵⁷ Bjale, o re, “Ga se bohlokwa. Ya. Tsela efe kapa efe ke kolobeditšwego go lokile.” Ke yona? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.]

258 Paulo o rile, Ditiro 19, ge, “Yena, Paulo, o fetile go kgabola mabopo a tletlolo a Efeso.” Beibele e rile, “O hweditše barutiwa ba ba itšego.” Bona ke balatedi. Apollo, moriri wa Baptist, ka fase ga Johane Mokolobetsi, o be a ba ruta Lentšu. Gomme ba be ba na le lethabo le legolo. Gomme Paulo o ile a no ya godimo go ba bona, gomme o rile, “A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le mola le dumelago?”

“Oo,” ba re, “Ke nna modumedi.”

259 “Eupša ga se se ke se botšišago. A le amogetše Moya wo Mokgethwa ge e sa le le dumelago?”

Ba rile, “Ga re tsebe ge eba go na le Moya wo Mokgethwa wo o itšego.”

260 O rile, “Gona le kolobeditšwe ka efe?” Le a bona? Ka lentšu le lengwe, “Le kolobeditšwe bjang?”

Ba rile, “Re kolobeditšwe.”

O rile, “Bjang?”

261 O rile, “Ka fase ga Johane,” o rile, “monna wa go swana a kolobeditšego Jesu. A yeo e ka se loke?”

262 Paulo o rile, “Aowa. E sego bjale. Aowa.” O rile, “Le swanetše go kolobetšwa, gapegape.” Gomme Paulo a ba kolobetša, gapagape, Leineng la Morena Jesu Kriste. A bea diatla tša gagwe godimo ga bona, gomme Moya wo Mokgethwa wa tla godimo ga bona.

263 Paulo o rile, “Ge Morongwa go tšwa Legodimong,” ga re bolele ka moreri; “ge Morongwa,” ga re bolele ka bojane bjo, uh-huh; “ge Morongwa go tšwa Legodimong a rera eng gape ntle le Ye, go lena, a e be morogwa.” Ke nnete.

264 Kafao le bona se o bego o le, bojane bo eya go e ja. Bo jele go tloša kolobetšo ya meetse Leineng la Jesu Kriste.

265 Selo sa go latela se bojane bo se dirilego, bo tlošitše kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Ka gore, ge feela o eya go ba le Moya wo Mokgethwa wola, O ya go tliša seetša godimo ga Lentšu lela, ge feela o ka dira seo. Kafao ba ile ba swanela go—go e dira go fapana.

266 Bjale, e no nagana ke Malutheran a makae, Moprotestante, ke Makatoliki a makae, mosong wo, ba tiišeditšwego, se ba e bitšago, ba tšea selalelo la mathomo. Gomme ba se bitša “Eucharist ye Kgethwa,” e rago, lentšu la Selatini, “Moya wo Mokgethwa.” A le kile la bona Mokatoliki a feta kgauswi le kereke gomme a eya godimo ga gagwe mong ka mokgwa woo? [Ngwanešu Branham o a bontšha—Mor.] Gobaneng? “Ke modimo ka go kereke yela.” Modimo ke eng? “Seripa se sennyane sela sa borotho.” Seripana se sennyane sela sa borotho, sa ntikodiko, se dirilwe bjalo ka modimo wa letšatši yo ba mo rapelago, o robetše godimo ga aletara moo magotlo le mafele a rwalago go

dikologa, bošego ka moka. Yoo ga se Modimo wa ka. Ke tla le botša seo bjale. “Selalelo sa mathomo, go tiišetšwa kerekeng.” Ditšiebadimo.

²⁶⁷ Eupša seo ke se ba se dirilego. Seo ke se bojane bo se dirilego. Bo tšere go tloša Moya le go ba fa seripa sa borotheo, borotheo bjo moprista yo mongwe a bo dirilego, goba nnane yo mongwe, goba se sengwe. Seo ke se ba se dirilego. Yeo ke nnete tlwa. Eya, le botšiše bjale. Eyang, le lebelele morago ka go histori, gomme le bone ge e se nnete. Gomme le dumleletše selo seo se katelwa go theoga mogolo wa lena? E sego bona Makatoliki ba nnoši, eupša le lena Maprotestante, le ba bantši ba lena, selo sa go swana. Go lokile. Fao ke se ba se dirilego. Go lokile.

²⁶⁸ Gomme ka gona Protestante, go na le gore le be le Moya wo Mokgethwa, a le tseba se ba se dirago? Ba a tla gomme ba a tšoena, ba šišinya seatla. Ga se gwa ke yo mongwe a tla godimo ga tselo gomme a šišinya seatla, ge Letšatši la Pentecost le tlile. “Eupša fao go tlile go tšwa Legodimong modumo wa Phefo ye maatla ya go kitima, yeo e tletšego ntlo yohle moo ba bego ba dutše,” yeo ke nnete, ya tla fase go kgabola wona matlakala a mehlare, ya tšhollelwa godimo ga sekgamathi. Yeo ke nnete.

²⁶⁹ Bjale, bjale, sebakeng sa Tswalo ye mpsha yeo Jesu a rilego, motho o swanetše go tswalwa gape, ba beile go tšoena kereke, “Etlela gomme o tšoene.” Sebakeng sa Lentšu, bojane bo fa thutotumelo. A ga le bone? Lebelelang fa se a se dirago. O fa sa tlhago go sa semoya. A le kgona go e bona? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

²⁷⁰ Bjale lebelelang. Bjale, rena, re—re godimo ga mothalo wa Katoliki mo, eupša a le be le tseba seo se tla thwi fase go kgabola Maprotestante le bona? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke kae re nago le mediro ya Moya wo Mokgethwa ka go dikereke tša Maprotestante lehono? Ke kae re nago le phetogo ya Pentecostal magareng ga Maprotestante? Ga re nayo. A le nayo ka go Lutheran? [“Aowa.”] Ge le dira, ke nyaka go ya go yona. Ke nyaka go ya godimo kua le go no ja le go ba le nako ya go makatša. Presbyterian? Kae—e kae—e mo kae? Le a bona? Le beile se sengwe sa tlhago.

²⁷¹ Ke lokišetša go tloga, gomme le tseba seo. Le a bona? Le se ke la tsoge la dumela Wo go tšwela ntle ga pelo ya lena.

²⁷² Le se ke la tšea tša tlhago. Seo ke lehu. Motho yo wa tlhago ke lehu. Eng kapa eng e se dirago, ke lehu. E a amara mo go lehu. “Ke moya o phedišago,” le a bona, Moya o fago Bophelo, o a e phediša. Ke Moya.

²⁷³ Kafao, le a bona, ba tšere. . . Šetša se ba se dirilego. Ba tšere kolobetšo ya meetse, go tloga go “Jesu Kriste,” go ya go “Tate, Morwa, Moya wo Mokgethwa,” thaetlele, ye e sego Leina le gatee.

274 Bjale, le a bona, “E dira phapano efe?” Go lokile. Bjale, ge o eya go fa . . .

275 Yo mongwe o ya go go fa tšheke ya gago ya tefo, Mokibelo, mo—mo—mo monna yo a go lefago. Sebakeng sa go bea leina la gagwe godimo fale, o no re, “Go tšwa—go tšwa go ‘Molaodi.’” Seo ke se . . . Tšheke ya gago ya tefo, feela, “Lefa go John Doe, ditolaro tše lekgolo masometlhano, bakeng sa mošomo wa beke ye. Go tšwa go, ‘Molaodi.’” E bee fase, pankeng, gomme o bone ka fao e tla thulago go boa morago. Ya. Ya. Ee, mohlomphegi. Kgonthe e tla dira. Kgonthe.

276 Ge e sa dire phapano, gobaneng Paulo a laetše bona Bakriste, ba ba bego ba tumiša Modimo le go ba le lethabo le legolo, le go ba le dilo tše kgolo di eya pele godimo kua, gobaneng a ba boditše, “Le swanetše go tla morago gomme le kolobetšwe, gapegape, Leineng la Jesu Kriste”? Le a bona? Tšea Lentšu, bolela, e no dula le Lona. O se bolele selo go fapana. E no bolela se Le se bolelago. Le a bona? Leo ke le re yago go ahlolwa ka lona.

277 Bjale lebelelang. Seo ke se ba se dirilego. Sebakeng sa Tswalo ye mpsha, ba na le go tšoena. Sebakeng sa go bolela Lentšu, ba na le thutotumelo. Ntaetšeng Beibeleng moo ba kilego ba re, “Dumela Maria.” Ntaetšeng ka Beibeleng moo lena Maprotestante le kilego la tsopola Thutotumelo ya Baapostola. Mpotšeng se Thutotumelo ya Baapostola e lego, ka Beibeleng, “Kopano ya bakgethwa.” Ba be ba le kgahlanong le yona. Mpotšeng ka Beibeleng mo ba kilego ba ba le kolobetšo ya “Tate, Morwa, le Moya wo Mokgethwa.” Ga e gona fao. Gomme go le bjalo le a e tšea. Huh?

278 Bjale, bjale, sebakeng sa kopanelo le boena magareng ga banešu, ba ba fa tatelano ya ditulo, mopapa. Gomme le na le pišopo, o le botša se le ka kgonago go se dira le se le ka se kgonego. Gomme lena Mapentecostal le na le mopotologi wa selete yo a le botšago yo le swanetšego go ba le yena ka gare. Eupša Kereke e na le Kriste. Le a bona?

279 Fao ke mo le tlogo. Le a bona? Ba le fa dithutotaelo tšeo le dilo tša madirwakemotšo, go le bjalo, go Le tloša. Na bojane bjola bo dirile eng? Bo Le tlošitše thwi go tloga Mohlareng, le go le fa ye. “Ke tla raka leo go tloga Mohlareng, gomme ke tla le fa ye, sebakeng. Ke tla tloša Leo, le go le fa ye.” Le bona mo le fihlilego?

O re, “Gobotse, Ngwanešu Branham!”

280 Ke kae moo ye nngwe le ye nngwe, ke kae moo kereke ye nngwe le ye nngwe ya Protestante, e tšwago? Katoliki. Ke seo Kutollo 13, goba Kutollo 17, e rilego o tla dira. E rile, “O be a le seotswa, gomme o be a le *mmago diotswa*,” selo sa go swana. Kafao le se ke . . . Pitša e ka se bitše ketelele e ntsho, le a tseba, kafao le se ke. Seo e no ba . . . Le se ke la e dira. Kafao, seo, seo ke nnete.

281 Boena; go tloša boena. Ge, re swanetše go ba baena, yo motee le yo mongwe. E re kgethologantše le go re dira go fapana. Go lokile.

282 Bjale šetšang. Ye botse še. Ke tla tšea ye, gomme morago ke tla ema, go tše dingwe tše. Lebelelang.

283 Beibele e a re botša, ge re dirile phošo, gore re swanetše go hlwekiša disoulo tša rena ka Moya wo Mokgethwa. Re ye fase, re dumelele Moya wo Mokgethwa go utolla go rena gore o dira phošo, gomme fao o dula pele ga Gagwe go fihla o ehwa ntle, go hlwekiša disoulo tša rena.

284 Bjale, ba retologile go dikologa, ba le fa bohlwekišong. Morago ga ge o hwile, morago moprista o dira tšhelete ye ntši, go rapelela go tšwa bohlwekišong. Gobaneng, ke ditšiebadimo! Seo ke se bojane bo se dirilego. Nnete. “Go go rapelela go tšwa bohlwekišong. Go bitša makgolo a *mantši bjalo* a ditolara go dira soulo ye e rapelelwe go tšwa bohlwekišong.” Ke le nyaka ebile le hwetša “bohlwekišong” ka Beibeleng, eng kapa eng go swana le yona. Ga go selo se sebjalo ka Beibeleng. Aowa, mohlomphegi. Eupša ba ba fa bohlwekišong, le a bona, bona, morago ga ge o hwile. Oo, ee, ke a tseba.

285 Ba—ba—ba re, “Nnete!” O ba kwa ba re, “Gabotse, Mokgethwa Boniface o boletše *bjalo le bjalo*.” Ga ke tshwenyege se Mokgethwa Boniface a se boletšego. “Gabotse, a *Semangmang* ga se a bolela gore wa gagwe, o rapeletše monna wa gagwe, kgaetšedi yo mogolo yola, Mokgethwa *Semangmang*?” Ga ke tshwenyege se a se dirilego.

286 Ke lentšu la go hloka maatlataolo. Le kgahlanong le maatlataolo a baapostola. Modimo o file baapostola bale, go bea Kereke ka lenaneo, gomme E agilwe godimo ga Thuto ya baapostola, e sego godimo ga Mokgethwa Boniface goba mokgethwa yo mongwe. E fapana le Lentšu. Ga ke kgathale se Mokgethwa Boniface a se boletšego, le se bakgethwa ba bangwe, le bakgethwa ba bangwe, le Mokgethwa Susie, le Mokgethwa Maria, tšohle bao ba di boletšego. Ke ditšiebadimo. Ga se go feta maaka afe kapa afe. Ge e le go fapana le Lentšu la Modimo, ke maaka. Ga ke dumele mantšu a go hloka maatlataolo.

287 Ke lebaka le ke sa dumelelo dithutotumelo tše tša Protestanta le dilo. Ke Katoliki go fihla—go fihla mokong. Ke dithutotaelo. O ka bitša bjang Makatoliki, gomme wa dira metlae ka bona ge ba na le dithutotaelo, ge wena o tletše ka yona, wenamong? E sego bontši bjalo mo, eupša se se godimo ga theipi, le a kwešiša, le a bona, se ya gohle godimo ga lefase. Elang hloko. O ka ba bitša bjang phošo, ge o tšea dithutotumelo tša madirwakemotho tše di fapanego le Beibele, thutotaelo, feela go swana le ka mo ba dirilego? Gobaneng? O ka go mokgatlo wo e lego morwedi wa seotswa sa kgale. Seotswa ke eng? Mosadi yo mongwe a sa phelelo go rereša go monna wa gagwe. Go tleleima

go ba kereke ya Bokriste, gomme e efa ntle thuto ya go fošagala, dilo tša gagwe mong, sebakeng sa go tšea Lentšu le Lekgethwa la Modimo.

²⁸⁸ Go no swana le ge Efa a dirile, o theeditše go—go diabolo, gomme a hlola lehu lohle le manyami di kilego tša ratha lefase. Di tlile ka Efa, ka gore o dirile bootswa bja semoya kgahlanong le Modimo, ka go se dumele Lentšu la Gagwe.

²⁸⁹ Seo ke tlwa se dikereke di se dirago lehono, go dira bootswa bja semoya kgahlanong le Lentšu la Modimo. Gomme ebile ba ka se be le wena ka kerekeng ge o sa dumelelane le thuto ya bona.

²⁹⁰ Gabotse, ba ntshaenetše mangwalo, “Ge o ka dumela ka go se, gomme ge o ka bolela gore se ke nnete, gomme o tla . . .”

²⁹¹ Ke rile, “Ke no se tle.” Aowa, mohlomphegi. Ke tla rera feela se Beibele ye e se bolelago, goba le gatee. Le a bona? Yeo ke nnete.

²⁹² Go dula le Lentšu lela. Seo ke se re swanetšego go se dira, baena. Go dula fao. Bjale re ya tlase go matšatši a mafelelo, gomme re tseba seo. Iri e mo.

²⁹³ Ka fao re ka kgonago go bolela! Oo, ba bolela *se, sela*, le se *sengwe*. Eupša eng kapa eng e se nago maatlataolo, o se e dumele. Ga ke kgathale e boletšwe ke mang, ge mang kapa mang.

Mo, kgaetšedi o tlile go nna, e sego telele go fetile. Gomme o rile . . .

²⁹⁴ Se—se sehlopha sa banna ba ke ba reretšego, badiredi, ka kolobetšo Leineng la Jesu Kriste, fao e ka ba makgolotharo le metšo, badiredi . . . Bontši bja batho ba dutše mo ba ba bego ba le kopanong, fao khansele ka moka ya Mokgatlo wa Bodiredi wa Chicago e bego e kopane le nna. Morena a mpha pono, o mpoditše mo ba bego ba tla ba le se se bego se tla direga. Gomme ke ile thwi godimo kua, gomme ka bolela. Re na le theipi mo ge o nyaka go e kwa. Le a bona? Gomme ke . . . Dipišopo tšohle, le dingaka, le dikatinala, le bohle ba bona, ba dutše fao.

²⁹⁵ Ke rile, “Mang kapa mang wa lena a ka kgonago go e ahlola, tšea Beibele ya gago gomme o tle mo.” Ke rile, “Le homoletše eng?” Gomme gwa se be le yo mongwe a boletšego le ge e ka ba eng. Gomme gobaneng? Le a bona, ba be ba boifa Lentšu lela. Ke rile, “Gona, ge le sa kgone, gobaneng le ntopatopa? Swarang khutšo ya lena. Tšwelang ntle, dirang se sengwe. Gomme ge le sa kgone go se thekga ka Lentšu, gona iketleng le homole.”

²⁹⁶ Kafao, morago, sehlopha sela sa go swana sa banna ba ile ba romela mohumagadi tlase, a re, “Ngwanešu Branham, ge Morongwa wa Morena a go boditše.” Morongwa wa Morena, le a tseba, sa Gagwe—seswantšho sa Gagwe se kua, le a bona. “Ge Morongwa wa Morena a go boditše Leo, gabotse, re tla Le dumela.”

²⁹⁷ Ke rile, “Mang kapa mang, sehlopha sela sa bodiredi se ka fokolago bjalo, ‘Ge Morongwa wa Morena a boletše.’ Ge

Morongwa yola a boletše se sengwe go fapana le Lentšu le, e ka se be Morongwa wa Morena.”

²⁹⁸ Morongwa wa Morena o tla hlatsela Lentšu. Seo ke tlwa se A se dirilego ka mehla go kgabola lebaka le lengwe le le lengwe. O sa dira selo sa go swana. O dula le Lentšu. Gomme modiredi e ka ba mang a tloditšwego ka Moya wo Mokgethwa o tla dula le Lentšu la go swana, ka gore Beibele e boletše gore Beibele yohle e ngwadilwe ke Moya wo Mokgethwa.

²⁹⁹ Gomme o ka kgona bjang go ba le Moya wo Mokgethwa gomme wa gana se Beibele e se bolelago? Wona moya ka go wena, o bea bohlatse gore ga se nnete. Le a bona? Bojane bo be bo eja, ke phetho, uh-huh, bo eja go tloša dilo tša therešo tša Modimo. Ee, mohlomphegi. Lentšu la go hloka maatlataolo le go fapana le Thuto ya baapostola. Oo, nna!

³⁰⁰ Ye ke Thuto ya baapostola. Ye ke Beibele. Wo ke Moya wo Mokgethwa. Lentšu le lengwe le le lengwe ka go Yona ke therešo. O no dumela le go Le amogela, gomme o se tšeele selo fase go lona, gomme šetša tšhepišo ye nngwe le ye nngwe e phethagala, ponagalo ya Modimo e gona thwi bjale.

³⁰¹ Ge Yena a sa no ba Modimo bontši bjale bjalo ka ge A be a le ge bana ba Israele ba be ba kgabaganya Lewatle le Lehubedu, A ka se be Modimo. Yena ga se Modimo wa go swana yo a welego ka Pentecost yo A lego thwi mo, lehono, Yena ga se Modimo wa go swana. Gona, go be go se tsogo, ge A be a se, ge A . . . Oo, ke botse bofe Modimo wa histori a bo dirago go wena, ge A se Modimo wa go swana lehono? Le a bona? Ke botse bofe e bo dirago go romela bareri diseminareng, le go ba phaphaša bjalo ka mantswiana a sealemedi, le go ya go dikologa ka mokgwa woo, ge go se selo se sebjalo bjalo ka Modimo?

³⁰² O dira eng, go tloša Lentšu la Modimo? Maatlataolo a gago a kae? O re, “Kereke.” Kereke, go na le makgolosenyane le masometshela senyane a mekgatlo ya go fapana ya tšona. Ke efe ya tšona e rerešago? Ga go yo a ka tsebago a dire eng. O tla gakanega. Yeo ke nnete. Eupša Modimo ga a ye go ahlola batho ka kereke.

³⁰³ O ya go ba ahlola ka Kriste, gomme Kriste ke Lentšu. Beibele e rile, “Mathomong go be go le Lentšu, gomme Lentšu le be le le go Modimo, gomme Lentšu e be e le Modimo. Gomme Lentšu la dirwa nama, gomme la dula magareng ga rena.” O tla ahlola kereke le batho ka Lentšu, yeo ke nnete, la go phela, Lentšu le le tsogilego.

³⁰⁴ Ka gona ge lela la go phela, lentšu le le tsogilego le bolela e ka ba eng go fapana le Lentšu le *mo*, gona ga se la go tsoga, lentšu le le tsogilego. Ka gore, Le, Le tla bea bohlatse bja Therešo ye. A ka se bolele se sengwe *mo*, le se sengwe gape godimo *mo*.

305 Nka kgona go bolela se sengwe *mo*, le se sengwe godimo *kua*, ka gore ke nna motho. O ka kgona, le wena. O ka kgona go hwetša tsebo ye ntši le kwešišo.

306 Eupša, e sego Modimo; Yena ga a ne magomo. Le a bona? O na le . . . Sephetho sa mathomo, selo sa Gagwe sa mathomo A se bolelago, se swanetše go ema ka Gosafelego. Se a swana. A ka se kgone go bolela selo se tee *mo*, le se sengwe godimo *mo*. O swanetše go bolela selo sa go swana nako ye nngwe le ye nngwe, gore a be Modimo.

307 Kafao ge Moya o lego godimo ga gago, e le wa Modimo, o tla hlatsela Lentšu *le* ke Therešo, Lentšu le lengwe le le lengwe la Lona. Gomme Le a swana maabane, lehono, le go ya go ile. Seo ke se Beibele e se bolelago. Ee, mohlomphegi. Go lokile.

Bjale, a re itlhaganeleng gomme re hwetšeng legato la go latela la khunkhwane ye nnyane ye.

308 Sa pele, e be e le mogokong. O jele eng go tloga go Mohlare wa Modimo? [Yo mongwe o re, “Kenywa.”—Mor.] Kenywa.

309 Legato la go latela a tlogo ka go lona; o hwile ka go legato lela, gomme a tla ka go legato le lengwe. O dirile eng bjale? O tla ka go nako ye bjalo ka tšie. O ja go tloša matlakala ohle. Woo ke mokgwa wa tšie.

310 Bjale, selo sa go latela a se dirilego ke eng? O tla morago ka go legato le lengwe, bjalo ka bojane, gomme o ya ka go sekgamathi.

311 Bjale, šo o tla bjalo ka tši- . . . bjalo ka phatakalala, legato la bone la gagwe, bjale bjalo ka phatakalala. Phatakalala ke eng? Ke semoni; e mona Bophelo, Moya, Bophelo. Ke seo a se dirago, o ya thwi fase, a swara moko, a ya go mona. Phatakalala, šo yena. Re ya go mmitša eng? Kereke ya leina. Le ke leina la maleba la mothaka. Gobaneng? Ke mosenyi; o mona Bophelo.

312 Nako ye nngwe le ye nngwe ge Modimo a romela mosepelo magareng ga batho ba Gagwe, nako ye nngwe le ye nngwe, gomme ba dira kereke ya leina, thwi fao ba a hwa. Ke nyaka yo mongwe yo a tsebago histori ya kereke, a ka kgonago go ahlola seo. Ntaetšeng nako e tee moo mokgatlo o kilego wa kgatlofatša, gore ga se wa hwa thwi fao. Bojane bja e swara, bja tloša bodumedi bja yona go ya kgole. Gomme morago semoni sa tla mmogo gomme sa tloša . . . sa mona Bophelo thwi go tšwa Mohlareng.

313 Ke mohuta mang wa Bophelo bo bego bo le ka go Wona? Moya wo Mokgethwa. E dirile eng? Ga se o kgone go swara Moya wo Mokgethwa ka kua gomme ya šale e sa na le dithutotaelo. Moya wo Mokgethwa o be o ka se e emele. Kafao bo tšere Bokgethwa, Bophelo go tšwa Mohlareng, le go e fa thutotaelo, go dira kereke ya leina. “Ga re kgathale se Le le se bolelago. Kereke ya rena ya leina e bolela *se*.” Ke lena fao. Elelwang, morago ga ge e dirile kereke ya leina, ka mehla e a hwa, e se sa tsoga gape.

314 Mokgatlo wa mathomo e bile Katoliki; o hwile ka pela. Nnete, e be le thutotaelo, le go thoma.

315 Go tšwa fao go tlile mpshafatšo ya mathomo, e be e le Luthar, a kगतlofatša gomme a hwa.

Ya go latela gwa tla Wesley; a kगतlofatša, a hwa.

Ya go latela gwa tla Pentecostal; ya kगतlofatša gomme ya hwa.

316 Presbyterian, Lutheran, tšohle tše dingwe tše, le—le Nazarene, Pilgrim Holiness, le mekgatlo yohle ye e latetšego mmogo ka mokgwa woo, wo mongwe le wo mongwe o hwile. E lebelele. Gobaneng? Ba kगतlofaditše, gomme seo se a ba bolaya. Ba dirile eng? Ba tšeetše dithutotaelo tše ka gare.

317 Lena Manazarene, ya go makatša, kereke ya go latela go—go tla godimo ga Pentecost. E be e le eng? Le dumela go tlhwekišo, eupša ge go etla tlase go dineo tša Moya, go bolela ka maleme le maatla a magolo a Modimo, le O biditše “diabolo,” gomme fao la hwa. Yeo ke nnete. O mo kae lehono? Hwile. Oo, o na le maloko a mantši, eupša o kae? Ke setopo.

318 Ke mmone, bošego bjo bongwe, yeo ke nnete, selo ka moka. Modiša ya bona, a robetše ka godimo, a atla setopo, a dira lerato go sona. Ke rile, “Ga ba sa na le nako e ntši, go le bjalo. Ye ke ya yona yohle.” Kafao, ke tla le fa yona, nako ye nngwe, godimo ga theipi. Le a bona? Go lokile.

319 Modimo o bjetše Mohlare wa Gagwe, go enywa kenya ya semoya, dkenywa tša Moya. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Eupša motho o dirile eng? Motho ka mehla o lekile go O dira sebopego sa maitirelo. O dirile, morago kua; o a dira bjale. Bjale, ye, a re thunyeng thata bjale, le ka bjako. Motho ka mehla o lekile go tšea Kereke ya semoya le go e dira seemo sa maitirelo.

320 Luther o bile le Kereke ya semoya. Go diregile eng? Ka pela ge Luther a hwile, ba e dirile sebopego, maitirelo.

321 Wesley o dirile eng? John Wesley, monna yo mogolo wa Modimo! Ke mang a ka rego John Wesley e be e se monna wa Modimo? O dirile eng? Ka pela ge yena le John le Charles ba hwile, ba e kगतlofaditše. Ge a dirile, o hwile. Tlwa.

322 Selo sa go swana go theoga go kgabola mabaka, nako ye nngwe le ye nngwe, godimo ga yo mongwe le yo mongwe. Ba dira maitshwanaswanetšo a maitirelo, mediro ye mebotse, phuthego ye kgolokgolo kudu, batho ba ditswatswa kudu. “Batsebalegi ba toropokgolo ba nyaka go re tšoenā.”

323 Seo ke tlwa se se diregilego go lena sehlopha sa Mapentecostal le lena. Nnete tlwa. Le—le hlephišitše dithapo. Le ile kgole le Moya. Le nyakile meago ye megolo, le mabothakga, le se sengwe le se sengwe ka mokgwa woo, gomme le hweditše badiša ba serithi. Le dira eng? Lena bomme le rometše bašemane

ba lena kgole go tše dingwe tša diseminare tše ntle mo, go ba badiša. Ba ya go ba ruta eng? Thutamodimo le mehuta yohle ya dilo tša madirwakemotho. Gomme e kae lehono? Ba boa morago, sehlopha sa boRicky le boElvis. Yeo ke nnete tlwa. Le na le eng lehono? Sehlopha sa ditseketsese, “Sebopego sa bomodimo.”

³²⁴ Beibele e rile, “Ka matšatšing a mafelelo ba tla ba le sebopego sa bomodimo, eupša ba tla gana Maatla a bjona, Bophelo bja bjona.” Gobaneng? Phatakalala e Bo monne ntle. Nnete. Mokgatlo o tšere go Bo tloša. Timotheo wa Pele 3, Paulo o rile, “Tsebang se, ka matšatšing a mafelelo, go tla tla mabaka a mathata. Batho e tla ba baithati bonabeng, baikgogomoši, baikgantšhi, barogani, ba go se obamele, ba go se leboge, ba go se be bakgethwa, ba go hloka lerato la tlhago, ba go se itshware, banyatši ba bao ba lokilego, baeki, ba menagano ya godimo, ba na le sebopego sa bomodimo, gomme ba tla gana Maatla a bjona.” Phatakalala e bo monetše ntle. Bojane bo tlile godimo go bjona, nako ye telele go feta. Re ya go le tlišetša Mohlare wola fase, ka moka, feela ga nthathana, Morena ge a rata.

³²⁵ “Lefelo le legologolo kudu.” Oo, nnete. “Gabotse, le a tseba, kereke ya rena ngwaga wa go feta e kgobokeditše bokaa.” Oo, nnete.

³²⁶ Katoliki e le fenya ka milione dimaele. Nnete e dirile. Ebile e bile kudu ka Russia go fihla ba e rakela ntle gomme ba bea, ba hloma bokomonisi. Ba dirile selo sa go swana ka Mexico. Gomme ba swanetše go se dira gohlegohle lefaseng, mo a lego. Yeo ke nnete.

³²⁷ Le se ke la tsoge la boifa bokomonisi. Bokomonisi ke mosepelo wa go se be le modimo. Eupša le kwa ba bangwe ba bareri ba, ba ema ka phuluphithing, le go ahlola, “Bokomonisi! Bokomonisi!” Le nna ga ke dumele go bjona. Eupša le se ke. . . Gomme ba botša dikereke tša bona, “Oo, bohle re ya go metšwa godimo. Lefase ka moka e ya go ba la bokomonisi.” Seo tlwa se fapana le Lentšu la Modimo. Ga go lefelo ka Beibeleng le bolelago gore go tla ba ka tsela yeo.

³²⁸ Eupša Beibele e re Boroma, kereke ya Katoliki, e tla fapoša lefase. Tšea Daniele gomme o hwetše ntle. Hlogo ya gauta, Kgoši Nebukadinetsara, mmušo wa Babilone; Bameda le Baperesia ba mo latetše; Mmušo wa Bagerika o latetše woo; gomme Roma e ile go fihla mafelelong. Yona menwana ya maoto ye lesome e kitimile ka go mmušo wo mongwe le wo mongwe ka tlase ga lefase. A ga le. . .

³²⁹ Go na le garetene ya tshipi. Go na le garetene ya pampuu. Go na le garetene ye phepholo. Ngwanešu, lena, le se ke la boifa tšohle tša tšona, eupša šetšang garetene ye phepholo yela.

³³⁰ O dutše thwi mo godimo ga terone, lehono, ka nageng ye. Elelwang, go no swana le ka mo Ahaba a dirilego, gomme Isebele ka morago ga gagwe. Seo ke. . . Beibele e bitša kereke ya Katoliki

“Isebele; seotswa.” Gomme Ahaba e be e se moisa yo mobe. Ga ke bolele gore Mna. Kennedy e be e se monna yo mokaone. Ga ke tsebe selo ka yena. Ke monna. Ke sohle ke se tsebago. Ke Mopresitente. Ke a dumela o tla dira Mopresitente yo mokaone. Ga se yena; ke tshepedišo yela ka morago ga gagwe. Letang go fihla a hwetša go iketla ka kabineteng, le gohle a kgonago, gona šetšang se se tla diregago. Lebelelang se e se dirilego ka ditšhabeng tše dingwe. Lebelela se ka mehla e se dirilego.

³³¹ Gomme a Beibele ga e re, ka go Kutollo 13? Setšhaba se ke nomoro ya lesometharo. Se na le methalo ye lesometharo le dinaledi tše lesometharo ka folageng. Methalo ye lesometharo ka folageng. Lesometharo, se sengwe le se sengwe ka go sona ke lesometharo; dikoloni tše lesometharo, lesometharo se sengwe le se sengwe. Gomme se hwetšwa ka go tema ya 13 ya Kutollo.

³³² Gomme Beibele e boletše, go re, “O tla godimo bjalo ka kwana ye nnyane,” tokologo ya bodumedi, “dinaka tše pedi tše nnyane,” bosetšhaba le bodumedi. Gomme morago ga lebakana, tša kopana. “Gomme a bolela bjalo ka terakone ge e dirile, le go dira se sengwe le se sengwe terakone e se dirilego pele ga gagwe.” Gomme Beibele e rile, “Ba diretše sebata seswantšho,” kopano ya kereke, feela se ba kenego ka go sona thwi bjale, mo ka New York City. Gomme kua mošara wo mogolo wo motona godimo kua! Gomme lena bohle Mamethodist, Mabaptist, le Mapentecostal, le yo mongwe le yo mongwe wa lena, boiphedišo . . . batho ba mohlakanelwa ntle kua, le leka go dira dilo tše bjalo ka tšeo, le go rekiša ntle ditokelo tša lena tša tswalo, go tšoenā sehlopha sela sa Babilona. Bothata ke eng ka lena? Nnete. Le rekiša ditokelo tša lena tša tswalo, go swana le ka mo Esau a dirilego, bakeng sa sopo ya dinawa. Ke tšohle le yago go di hwetša. Ke phetho.

³³³ “Ba dirile seswantšho sa sebata.” Tlwa. Le se boife bokomonisi. Lena boifang Bokatoliki. “Oo,” ba re, “e tla tla ka bofora, bjalo ka kwana. Eupša,” e rile, “e hlokomeleng.” Ka morago ga yona, ke phiri. Ke mokhukhunetši. Le e hlokomele. Ee, mohlomphegi. Ka gore e phapanong le Lentšu. Se Lentšu le se bolelago se swanetše go phethega.

³³⁴ Bokomonisi ga bo dire selo eupša bo bapala thwi ka diatleng tša Modimo. Seo ke tlwa. Gomme gobaneng ba swanetše go dira seo? Modimo o ile a swanela go dumelela bokomonisi, gore bo dire se, Lentšu la Gagwe, go tla go phethega. Nnete. Seo . . . A le lemogile seo? A le kile la nagana ka seo? Modimo o ile a swanela go dira Lentšu la Gagwe go tla go phethega.

³³⁵ Lebelelang. Fao go bego go le baprofeta ba makgolonne ba eme ntle kua, pele, bakeng sa Ahaba le Josefate, letšatši le lengwe. Josefate, monna wa moloki. O rile, “Eupša, pele re eya godimo ka Romothe Gileada,” o rile, “a re ka se botšiše Morena?”

336 Ahaba o rile, “Ya. Nnete.” Le a bona? Isebele ka morago ga yona yohle, le a tseba. O rile, “Re tla—re tla . . . Ke na le baprofeta ba makgolonne mo. Re tla ba tliša godimo.”

337 Bohle batho ba bakaone. Ba ba tlišitše godimo. Bohle ba ile ba profeta, ba re, “Eya godimo. Morena o na le wena.”

338 Seo ga se se kwale gabotse, go monna yo wa bomodimo. Kgoši ya Israele, goba kgoši ya Israele godimo kua . . . Ga se e kwale gabotse kudu go yena. O rile, “A ga go yo mongwe?”

339 “Bareri ba makgolonne, ba šetše ba le mmero o tee, ba re, ‘Eya godimo. Morena o šetše a boletše le rena le go re, “Eya pele godimo””

O rile, “Eupša go swanetše go ba yo mongwe felotsoko.”

340 O rile, “Ke na le yo motee, eupša ke mo hloile.” Nnete, go felela. Ya. O rile, “Ka mehla o a nkgakgamolla. Ka mehla o bolela bobe kgahlanong le nna.” O be a ka kgona bjang go dira e ka ba eng gape, ge Lentšu la Modimo le be le le kgahlanong le yena?

341 Kafao ba ile ba romela le go hwetša Mika. Mika o rile, “Eya godimo. Ee. Ke nnete. Eupša ke bone Israele e šwalalane, bjalo ka dinku di se ne modiši.”

342 Nako yeo yena, gobaneng, moreri mogolo yola o sepeletše godimo, pišopo, a mo gatla ka molomong. A re, “Moya wa Modimo o ile kae ge O tlogile go nna?”

343 Ka gona a re, “O be o no se be ka go wena, mathomong.” Kafao ka gona—kafao ka gona o rile, “O tla hwetša, le tee la matšatši a.” O rile—o rile—o rile . . .

344 Ahaba o rile, “Mmeeng morago ka kgolegong ya ka garagare. Mo fe borotho bja manyami le me—le meetse a manyami.” O rile, “Ge ke boa ka khutšo, ke tla šomana le moisa yo.”

345 O rile, “Ge o ka boa le neng, gona Lentšu la Modimo ga se la bolela le nna.” Gobaneng? Gobaneng? O be a lokile le Lentšu, a lokile le Lentšu.

346 Seprofeto e ka ba sefe se sa dulego le Lentšu leo . . . Seo ke tlwa. Ke lebaka leo ke bolelago lehono; ga go kgathale go lebege botse bjang, ke bareri ba bakae ba bolelago *se, sela*, goba se *sengwe*, “Bokomonisi bo ya go tšea lefase le go le fošetša fase.” Le se ke la tsoge la leka go lwantšha bokomisis. Lwantšhang Boroma. Ka gore, seo ke GO RIALO MORENA. E bile Morena a rilego Boroma bo ya go buša, e sego bokomonisi. E no ba sedirišwa.

347 Eupša, le a bona, o ile a swanelwa ke go dira seo. Morena o boditše Mika, “Ke swanetše go romela Ahaba ntle kua. Go ba le bona bareri go bolela seo, go romela Ahaba ntle kua, go dira mantšu a Eliya go phethega.”

348 Modimo o ile a swanela go dumelela bokomonisi go tsogela godimo. Ba dira eng? Ba sepediša memošara yohle ye mmogo,

gomme ba dirile mohlakanelwa wa dikereke, go tšoena godimo, go dira seswantšho sa sebata, feela seo Lentšu la Gagwe le rilego se tla direga. Le se tshwenyega ka seo. Lena šetšang selo se se bopegago ka tlase ga sona. Yeo ke nnete. Hmm!

³⁴⁹ Nna ke . . . a thanka ke a le lapiša, eupša . . . [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] Eupša yeo ke therešo. Ga ke tsebe ke tla bolela le lena neng gape. Nka no se tsoge. Ga re tsebe. Re ka no se tsoge ra kopana gape, eupša ke le nyaka le tseba Therešo.

³⁵⁰ Šetšang Lentšu le. Ke Therešo; e sego nna. Lentšu le, Le ke Yona. Ge lentšu la ka le fapana le *Le*, gona le se ke la ntumela. Lena dumelang Leo. Gona, ge le re, “Gabotse, re na le Leo, gomme le rera go fapana le Leno,” gona ke mošomo wa lena go tla go nna. Nnete. Ke mošomo wa lena go tla go nna. Le a bona? E nong go tla, gomme a re boneng Lentšu ke eng, bjale.

³⁵¹ Bjale, kagona, re hwetša ntle gore e be e le . . . ke bokomonisi bo kgobokane mmogo. Modimo o rile, “Gogo le Magogo, fao, ba tla kgobokana mmogo,” nnete, “go tliša ntwā.” Yeo ke therešo tlwa, ka gore bo ya go tliša maatla a mmogo. Bo swanetše go tla. Beibele e rile bo tla tla.

Modimo o bjetše Mohlare wo, go enywa kenywa ya Gagwe ya semoya.

³⁵² Gomme motho ka mehla o lekile go e dira sebopego sa maitirelo, “Go ba le sebopego sa bomodimo.” Meago ye megologolo ka toropongkgolo, nnete, dimilione tša ditolarā! Nna, mmalo! Gomme batho ba rera Jesu o a tla, gomme ba šomiša ditolarā tše milione tše tshela goba seswai go moago felotsoko. Gomme, baromiwa, ke tseba baromiwa ka tšhemong, ba ba rerago Ebangedi, ba se ne para ye dieta go apara, ba ja dijo gabedi ka beke. A o kgona go bona gobaneng, ngwanešu, re . . . Bothata ke eng ka batho? Gabotse ga ke dumele gore ba a dumela gore O a tla. A gago—a gago—a gago—a gago mantšu a bolela . . . Gabotse, bja gago—bja gago bophelo bo bolela kudukudu go feta mantšu a gago. O . . . Le a bona? Gomme O . . .

³⁵³ Bona baromiwa ba bannyane, mo ke tlilego godimo ka go kopano ya ka ka moggwa woo, ba se ba apara dieta; para ye nnyane ya marokgo e tlemilwe go mo raretša, ka moggwa *woo*; a phela ntle kua le matsetse, le amoeba, le dithwakga, le mehuta yohle ya malwetši, le se sengwe le se sengwe ntle kua; diatla tše nnyane tša go tšofala di jelwe godimo, le go lewa godimo ke amoeba le se sengwe le se sengwe gape. A eme fale, a re, “A ke wena Ngwanešu Branham?”

Ke re, “Ee.”

O rile, “Oo, o šegofale! Ka mehla ke a go rapelela.”

³⁵⁴ Ka gopola, “O Modimo, a nke monna yola a nthapelele. Ee. Yoo ke mothaka. Yoo ke yena.”

355 “Ke nna...Ke-ke-ke badile dingwalwa tša gago, Ngwanešu Branham. Ka nnete o bolela Therešo. Re na le wena ka nnete.” Oo, Ngwanešu, yoo—yoo ke mošemane. Yoo ke yena; mothaka wa go šokiša.

O kwa yo mongwe a re, “A o a tseba ke mang yoo?”

“Oo,” o re, “ga se wa mokgatlo wa rena.”

“A go bjalo? Ke yena mang?”

“Gobaneng, ga a na le rena.”

“Gabotse, ke yena mang?”

“Oo, o—o ikeme.”

“Oo, o reng? Uh-huh. Gabotse, o dira eng?”

“Oo, o na le mošomo wo monnyane ntle kua. A—a ka se tšoene ka gare le rena.”

“Gabotse, ke nyaka go tseba ka yena.”

356 Le a tseba, ge ke be ke le mošemane yo monnyane, ke be ke tsoma diapola ka serapeng sa diapola, ka mehla ke be ke hwetša mohlare o na le mekgotho yohle ka tlase ga wona, le a tseba. O na le mekgotho ye mebotse ya gabotse le bothata, fao ke mo diapola tše botse di bego di le.

Ba re, “Gabotse, o no ba mopshikologi mokgethwa.”

357 Le a tseba, ka mehla o bea setšhošetši moo go lego mohlare wo mobotse. Diabolo o dira selo sa go swana, go go tšhoša go tloga go Lona. Se tshwenyega. Eya thwi pele ka gare ka morago ga setšhošetši seo.

358 Ke be ke bogetše moswe letšatši le lengwe, o eja dinawa potoro tše ke bego ke di bjetše. Nako le nako ge ke bjetše mothalo wa dinawa potoro, mothaka yo monnyane o be etla ntle, a di ja godimo. Ka gopola, “Ke tla tšhošetša bophelo ka ntle ga gagwe.” Kafao ka ikhweletša mokotla wa pampiri. Gomme ke nna rabokgabo ka kgonthe; o tla swanela go mpona. Ke ile ka thala se ke bego ke gopola e be e le seswantšho sa go tšhoša. Oo, se be se tšhoša, le sona, ge ke se thadile. Gomme ka se bea godimo ga mokotla, le go ipeela dinawa potoro tše di itšego ka go ona, gomme ka o fega godimo ga phata. Gomme ge phefo e be e foka, e be e le šišinya ka mokgwa *woo*.

359 Ka moleteng go ile gwa tšwa moswe wo monnyane, le a tseba. Gomme wa kitimela tlase go kgabola kua, o be o eja dinawa potoro, gomme wa kitimela thwi godimo kgahlanong le mokotla wo. A katakata. A o lebelela, a o lebelela godimo ka mokgwa *woo*. Gomme a ya, “ngwee,” a o tabogela, gomme, oo, mokotla wa ema tse. A o lebelela gape, le a tseba, le go o lebelela gohle godimo, gape. A lebelela morago gomme a bona tšona dinawa potoro di eya pele go theoga molokoloko. Gomme e be e le tše botse, le a tseba. Kafao a lebelela, setšhošetši sela mo tseleng ya gagwe. Kafao a sepelela godimo, a tšwelapele a batamela kgauswiuswi

gannyane, ka mokgwa *woo*. [Ngwanešu Branham o phaphatha se sengwe—Mor.] A leka go se tšhoša, gomme ga se sa ke se šutha. Se tshwenyeg; se hwile. Ke ka tselo yeo ditšhošetši tšohle di lego. Kafao o—kafao o no . . .

³⁶⁰ Se a se dirilego, o tšere leoto la gagwe le lennyane le go itia mokotla wola, le go tšwelapele a rotla, a rotla. A tabogela morago le go o lebelela, ka mokgwa *woo*. A o itia gape, a rotla, a rotla. Ke sohle se lego, go no rotla. Go swana le leribiši la monna wa Moirish, gohle go ngangana le mafafa, gomme ga go leribiši, le a tseba. Kafao go no itia ka mokgwa *woo*, le go o rotla makga a mane goba a mahlano ka mokgwa *woo*. A le tseba se a se dirilego? O ile thwi go dikologa ka morago ga mokotla le go tšwelapele go ja dinawa potoro tša ka. O tsebile kudu ka yona, botsebotse go feta ka mo ke dirilego. Le a bona? E be e le eng? Le a bona, o be a sa dumelele setšhošetši go mo emiša. Go na le se sengwe se sebotse ka morago ga setšhošetši.

³⁶¹ Ge ba re, “Oo, ke bapshikologi bakgethwa,” e no ya thwi pele go dikologa ka morago ga setšhošetši sela le go ya pele ka gare. Le a bona? Tšwelapele le go le dumela. Le a bona? E ka no ba Moya wo Mokgethwa wo mongwe fao, le gona, le a bona. O ka se kgone go bolela. Le a bona? Go lokile.

³⁶² Oo, yela ker- . . . a re lebelele ng phatakalala ye ya kereke ya leina e mošomong. Kereke tlhagong; Kereke semoyeng. Šetšang phatakalala ye ya kgale bjale, kafao e e dirago ya leina. E šetše e dirile sekgamathi go lewa go tloga, le dikenywa di jelwe go tloga go wona, gomme, oo, ngwanešu, o ile wohle. Dimpho tšohle tša Moya di ile; ga go phodišo Kgethwa, ga go go bolela ka maleme, ga go seprofeto, ga go selo, ga go dumelwe ka go—ga go dumelwe ka go baprofeta. Ga ba dumele ka go dilo tše. Ga ba tsebe. Tšohle, madirwakemotho! Tšohle ba nago natšo ke madirwakemotho, maitirelo. Le a bona? Go lokile. Kereke tlhagong, go na le kereke tlhagong. Yeo ke ye e dirilwego ke motho. Kereke semoyeng . . .

³⁶³ Le a tseba, Beibele e bolela seo? Ee, mohlomphegi. Kereke tlhagong; le Kereke semoyeng. Gomme Beibele e re, “Rakela ntle mosadi wa molata le ngwana wa gagwe:” (Hagara) “ka gore a ka se be mojabowa le mosadi molokologi le ngwana wa gagwe.” Le a bona?

³⁶⁴ Kafao, kereke ya tlhago, ye e yago go jeng bohwa (Eng?) go tlengwa ga dišerefe, go tlengwa ga dingata, gore di tšhungwe. “Gomme a ka se je bohwa, a ba mojabohwa, le mosadi molokologi.” Ge mosadi molata a le ditlemong le bana ba gagwe ba mokgatlo, a ka se be mojabohwa le mosadi molokologi, ka gore bana ba mosadi molokologi ba ya ka Tlhatlogong. Gomme bana ba mosadi molata ba ya go ema ka Kahlolong, le a bona, ba raketlwa ntle. Ya. Ba semoya ba lokologile. Ee, mohlomphegi.

³⁶⁵ Phatakalala, boEsau ba kereke ya leina. Bjale, Esau. Go na le Esau le Jakobo, bobedi bja bona mafahla, bobedi bja bona ba

bodumedi. Esau e be le monna wa senama. O be a le monna wa go loka. Ga se a ke a re, gabotse, bjale. . . Ga se a ke a ya ntle le go utswa, go nwa, goba e ka ba eng fao. O be a le monna wa bodumedi. Eupša o gopotše, “Gabotse, ge feela ke le wa bodumedi, ke phapano efe e e dirago?”

³⁶⁶ Eupša, Jakobo yo monnyane wa kgale, o be a sa kgathale kafao a bego a swanetše go bo hwetša, tokelo yela ya tswalo ke se a bego a se nyaka. Go sa tshwenye o e hwetša bjang, feela gore a E hwetše! Ge a be a swanela go ya fase aletareng, le go goelela le go lla, le go sehumula le go hlwepheya. Ntshwareleng. Goba, le a tseba, go hwetša meetse ka mahlong a gagwe. Ke be ke sa re go bolela seo. Gomme bjalo. . . Ntshwareleng. Kafao, go ya fase aletareng le go lla go kgabola go fihla a E hwetša, gobaneng, o E hweditše. Le a bona? O be a sa kgathale ka fao a E hweditšego, feela gore a E hwetše.

³⁶⁷ Ba bangwe ba bona ba re, “Nna. . . Ngwanešu Branham, bona batho tlase kua, ba sehumula godimo ga aletara yela, le go lla, le go lla. Ga ke O nyake ka tsela yeo.” Gabotse, o ka se O hwetše.

³⁶⁸ Mantshwanyane wa go tšofala, ngwanešu wa lekhalate, tlase ka Borwa, nako ye nngwe, ka mehla o be a thabile. Gomme o, molaodi wa gagwe o rile, “Ke eng—ke eng e go dirago o thabe bjalo nako yohle, mošemane?”

O rile, “Ke hweditše bodumedi bja go kwewa ka pelo.”

O rile, “Ga go selo se sebjalo.”

³⁶⁹ O rile, “O dirile phošo e tee. ‘Bokgole bjo o tsebago, ga go selo se sebjalo.’” O be a tseba go fapana. O rile, “‘Bokgole bjo o tsebago.’ O swanetše go be o e boletše ka tsela yeo.”

Letšatši le lengwe, o rile, “Ke nyaka go hwetša bjo bongwe bja bodumedi bjola bja go kwewa ka pelo.”

O rile, “O bo nyaka neng?”

O rile, “Bjale.”

O rile, “Gabotse, a re ye re bo hwetše.”

³⁷⁰ Ba ile ka ntle. O rile, “Boboloka bjang šebo. Ke bjo bobotse.” Gomme o rile, “Ya, mosadi wa ka a ka se nkwe, le se eng kapa eng ntle mo,” o boletše. Yeo ke tsela ye batho ba O nyakago, le a tseba; go O neela go bona, godimo ga poroto. O rile, “Re tla khunama fase mo.”

Ngwanešu wa go tšofala o rile, “Ga o o hwetše mo.”

³⁷¹ Gabotse, mohlomphegi, o ile tlase lešakeng. A re, “A re tla O hwetša mo?”

A re, “Aowa.”

O rile, “Re tla ya godimo go legopo la mabele.”

O rile, “Aowa.”

A re, “O O hwetša kae?”

372 O rile, “Ntatele.” O ile a fotla maoto a marokgo a gagwe godimo, a sepelela ntle ka okong ya kolobe, ka thata ka mo a bego a kgona, ka lerageng, a re, “Etle thwi ntle mo. Mo ke mo o O hwetšago.”

O rile, “Ga ke nyake go tla ntle moo.”

O rile, “Ga o O nyake le bjale, molaodi. Ga o O nyake.”

373 Le a tseba, Naamane o naganne seo, le yena. Naamane, Naamane o rile, “Bjale, ke nyaka go fediša lephera la ka.”

374 Eliya o rile, “Eya tlase kua go noka ya Jorodane ya leraga, mo e tšhollelago ka go Mediterranean kua.” Gomme o rile, “E na le leraga ka mo e kgonago go ba. Thinya fase kua makga a šupa.”

375 “Oo,” Naamane o rile, “nna, mmalo! A meetse ga se a makaonekaone, godimo tikologong ya Damaseko le godimo kua? Oooo, ke a mabotse le go hlweka godimo kua.” Nna, re a bona mo bošegong bjo bongwe, mo filiming, mo, le a tseba. O rile, “Oo,” o rile, “gobaneng, gobaneng, ga re nyake go ya tlase kua. Nka se kgone go ya tlase kua. Gomme a o a tseba ke nna mang? Ke nna mokapotene wa mohlapetši. Ke mogenerala wa dira.”

376 “Gabotse, ge o nyaka go fediša lephera la gago, eya pele tlase kua. Eupša ge o nyaka go le boloka, eya godimo kua. O rile, “Thinya.”

377 Gomme ke kgona go mmona a sepelela ntle ka go meetse ale. A o ka eleletša? Oo, seo se gobaditšwe maemo a gagwe. Ke kgona go mmona, le a tseba, a tsabela ntle ka mokgwa *wo*; a swere nko, le a tseba.

378 Yeo ke tsela ye batho ba bangwe ba lekago go tla go Kriste. “Ke rata go fodišwa. Ke rata go, le a tseba, go ya Legodimong, eupša, oo, nna, go ka reng ge bohle ba bona ba ntebeletše.” Uh-huh. Wena moikaketši. O ka se tsoge wa O hwetša, go le bjalo. Yeo ke nnete. Le a bona? O ka se tsoge wa O hwetša, go le bjale. Se tshwenyege. Ga o O nyake go lekanela bjale. Yeo ke nnete. Ga o O nyake go lekanela. Yeo ke tlwa. Ge o loketše go O hwetša, o tla O hwetša, go lokile. Modimo o tla go fa Wona ge o loketše. Go lokile.

379 Bjale, tšohle, diphatakalala tša kereke tša maina, di jele godimo selo ka moka. Elang hloko khunkhwane ye nngwe le ye nngwe, ye nngwe le ye nngwe ya dikhunkhwane tše, ge e be e šoma godimo ga Mohlare, o dirile tsela ya ye nngwe e bego e eya go mo latela. Oo, ke mothaka wa setswatswa. Ee, mohlomphegi. Le a bona? O tšere go tloša dikenywa, le a bona, Moya, gore (Eng?) o tla kgona go tloša kopanelo, le a bona, matlakala.

380 Kafao lehlakore le lengwe le tlile go latela gomme o dirile go phela ga gagwe, o tlošitše matlakala. Gobaneng a dirile seo? O tlošitše matlakala gore go se kgone go ba botšididi le bonanana,

gore batho ba bangwe ba kgone go bona, gore a kgone go tsena ka go sekgamathi. Le a bona?

³⁸¹ O be a tla tsena ka go sekgamathi, le go bora go ya ka pelong, le go tšea go tloša Thuto go tšwa go bona, le a bona, sona selo se se thekgago Bophelo.

³⁸² Gomme morago, ka pela ge a bile le mašoba a borilwe ka go woo, o bile, tšhepedišo ya go latela, go tla mmogo semoni phatakalala ya kgale, yeo e tšere kereke ya leina, gomme e e monetše godimo le go e kgatlofatša gore o se kgone go O hwetša.

³⁸³ Gomme Bophelo bo dirile eng? Bo ile thwi tlase ka medung. Yeo ke nnete tlwa. Go Bo kitimišetša thwi ka medung. Go lokile.

³⁸⁴ Bjale, khunkhwane ya go swana e borile go ya pelong, go fihla e fihla go Bophelo. E tšwetšepele e etla go kgabola kenywa, go kgabola matlakala, go kgabola sekgamathi, go fihla e fihlile thwi pelong, Mothalo wa bophelo. Go lokile.

³⁸⁵ Bjale a re lebeleleng mosenyi mo mošomong, sa pele. Ke ya go swanela go tshela tše dingwe tša se mo, ke a dumela; aowa, ga ke ye. Se—se selo sa pele moisa yo a se dirilego, ka pela ge a fihla ka pelong ya Mohlare. A re mo šetšeng, morago ka go legato la gagwe la pele, pele a be a ka thoma gabotse kudu. A re mo šetšeng. Bjale re mo šetšeng mo mošomong. Selo sa pele a se sentšego, e bile go senya wa pele wa kgonthe, Mohlare wo bohlokwa wa dikenywa wo Modimo a bilego nao lefaseng.

³⁸⁶ Bjale, ge le ka no nkgotlelela feela metsotso e se mekae go fetiša. Ke nyaka lena—ke nyaka lena go hwetša se bjale. Le se ke. . . Wo ke Molaetša wa lena wa Paseka, o tla thwi bjale. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.

³⁸⁷ Selo sa pele se a se dirilego, o sentše wa pele wa Modimo, Mohlare bohlokwa wa dikenywa, Kriste. O be a le Mohlare woo go tloga serapeng sa Edene. Yeo ke nnete. Mohlare wa pele wa dikenywa, o O sentše. Wo Motee wa pele Modimo a o bjetšego mo lefaseng, e bile Kriste. O sentše Mohlare wola o bego o enywa kenywa ya Gagwe. Bjale, ba bile le mehuta yohle ya mekgatlo, gomme o nno ba le woo ka diatleng tša gagwe. Eupša ge a etla go Mohlare wo o bego o enywa kenywa ya kgonthe, khunkhwane yela ya Roma e tsene ka Kua, le a bona, e sentše Mohlare.

³⁸⁸ Mohlare? Ee. Jesu o rile, “Ge Ke dira . . .” Ka go Mokgethwa Johane. “Ge ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, goba ke se ne dikenywa tša Tate wa Ka, le se ke la Ntumela.” O be a enywa kenywa ya Modimo. Ke mohuta mang wa kenywa A e entšwego? Ke mohuta mang wa kenywa?

³⁸⁹ A re Mo šetšeng metsotso e se mekae. Re e kgabotše makga a mantši. A re nong go tšea e tee ye nnyane ya mathomo, bakeng sa batho ba ba dutšego mo, ba letile motsotso, go rapelelwa.

³⁹⁰ Selo sa pele se ba se tsebilego ke eng, se a tla, Mo lemogago go ba Mesia? Ge Petro la pele a tlile go Yena, gomme Andrea o mo

tlišitše, gomme O lebeletše go Petro gomme a re, “Leina la gago o Simone, gomme o morwa wa Jona.” O tsebile thwi nako yeo, go ya ka Lengwalo, gore yoo e be e le Mesia. Fao go bile . . .

³⁹¹ A le be le tseba fao go bile ba bantši ba tsogetše godimo pele ga fao, go ya ka histori, gomme ba ipitša boMesia bonabeng? Eupša ga go le o tee wa bona a dirilego *se*. Uh-huh. Ka gore, “Mesia,” Moshe o rile (Lentsšu la Modimo, le le sa kgonego go palelwa, le boletšwe ke Moshe.), o rile, “Mesia wa lena e tla ba moprofeta wa go swana le nna.”

³⁹² Gomme kafao ge mosetsebjje yo a sepelela godimo pele ga Jesu, gomme Jesu o rile, “Bonang, leina la gago o Simone, gomme o morwa Jona.” Petro o tsebile thwi nako yeo O be a le Mang. O tsebile yoo e be e le Yena.

³⁹³ Ge Nathaniele a ile gomme a hwetša Filipi, goba. . . Filipi o ile, a hwetša Nathaniele, a ke re, le go mo tliša godimo kua. Gomme Nathaniele, monna yo mogolo, le a bona, monna yo mogolo, monna wa bodumedi. Gomme—gomme Filipi a mmošša ka yona, tseleng godimo, se A se dirilego go Simone. Gomme ge Nathaniele a sepeletše godimo ka go Bogona bja Jesu, na Jesu o rile eng? O rile, “Bonang MoIsraele, ka go yena ga go bofora.”

O rile, “Rabi, O ntsebile neng?”

³⁹⁴ O rile, “Pele Filipi a go bitša, ge o be o le ka tlase ga mohlare, ke go bone.”

³⁹⁵ O rile, “Rabi! Rabi, Wena o Morwa wa Modimo; Wena o Kgoši ya Israele.” Le a bona?

³⁹⁶ Gobaneng? Yeo ke kenya. “Ge Ke sa dire mešomo ya Tate wa Ka. . .” O tsebile yona megopolo ye e bego e le ka dipelong tša bona.

³⁹⁷ Mosadi o kgwathile seaparo sa gagwe, nako ye nngwe, gomme a tloga gomme a dula fase ka phuthegong. Jesu a lebelela go dikologa gomme a re, “Ke mang a Nkgwathilego?” Bona bohle ba e ganne. O lebeletše tikologong, gomme a mmona. O be a na le bothata bja madi. O rile, “Tumelo ya gago e go phološitše.” Oo, nna!

Mosadi yo monnyane wa go tšofala wa Mosamaria. . .

³⁹⁸ Bjale elelwang, Yena ga se a ke a ya go Bantle, ka mokgwa woo. Aowa, mohlomphegi. O boditše barutiwa ba Gagwe go se ye go bona. Bao ke rena. Le ke letšatši la rena. O ile ka go sebopego sa Moya wo Mokgethwa, go rena, bjalo ka ge A boletše gore O be a tla ba.

³⁹⁹ Eupša ge A ile go bona, go diregile eng? Ge A ile go Mosadi wa Mosamaria, mosadi o rile. . . O rile go mosadi, “Ntlišetše seno.”

⁴⁰⁰ Gomme o rile, “Ga se setlwaedi go Wena, o le Mojuda, go nkgopela, Mosamaria.”

401 Ba be ba na le kgethologanyo ka mebala ya bona le go ya pele. O ba dirile ba tsebe thwi nako yeo, go be go se diphapano, bohle re tšwa mohlareng wa go swana. Rena bohle re barwa le barwedi ba Modimo. Rena bohle, le a bona. Gomme O rile . . .

402 O rile, “Gabotse, re a rapela. Tatago rena, Jakobo . . .” Le a bona, gomme yoo e be e le tatago Bajuda, le yena. Le a bona? “Tatago rena, Jakobo, o epile sediba se, gomme O re O yo mogolo go mo feta?”

403 Gomme O rile, “Meetse a Ke go fago ke Bophelo bja go ya go ile.” Le a bona? O rile . . .

“Rena, gabotse, re rapela ka thabeng ye, gomme Wena ka Jerusalem.”

O rile, “Sepela o ye go tšea monna wa gago gomme le tle mo. Se se tla e ruma.”

O rile, “Ga ke ne monna e ka ba mang.”

404 O rile, “O boletše gabotse.” O rile, “O bile le ba bahlano; le yo o nago naye bjale ga se monna wa gago.”

405 O rile, “Mohlomphegi, O a tseba, e bile mengwaga ye makgolonne ge e sa le re bile le moprofeta, eupša O swanetše go be o le moprofeta. O tsebile bjang gore ke bile le banna ba bahlano?” O rile, “Bjale, re a tseba gore . . . Ke nako ya Mesia go ba mo, yo a bitšwago, ‘Kriste.’ Gomme ge A etla, O tla re botša dilo tša mohuta wo.” Oo, dikenywa tša Gagwe šedile.

O rile, “Ke nna Yena.”

406 O ile a tlogela pitša, pitša ya kgale ya mokgatlo. O ile ka toroponggolo. Ga go kgathale gabotse gakaakang, Jakobo o bile, o hweditše Sediba se seswa. O ile ka toroponggolo, o rile, “Tlang, le bone Monna Yo a mpoditšego selo se ke se dirilego: Yo ga se yena Mesia? A ye ga se kenywa? A Bjo ga se bohlatse Gore ke Mesia?”

407 Bajuda ga se ba kgone go O kwešiša. Ba rile, “Yena ke mmolellamahlatse, Beletsebubu.”

408 Jesu o rile, “Ke a le lebalela, lena. Eupša, nako ye nngwe, Moya wo Mokgethwa o tla go dira selo sa go swana; gomme, le bolele kgahlanong le Woo, e ka se tsoge ya lebalelwa lena.” Le a bona?

409 Bjale, “Ge ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, dumelang . . . le se ke la Ntumela.” Eupša Mohlare wola wa kenywa o be o enywa dikenywa.

410 Bjale eng? O boletše eng? Gona ke—ke mohuta mang wa Kereke A e hlomilego? Bjale, lena Makatoliki le nyaka go bolela gore Jesu o hlomile kereke, ke mohuta mang wa Kereke A e hlomilego?

411 A O kile a ukama kereke ya leina, thutotumelo? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.] Ka mehla O be a le kgahlanong le yona.

O rile, “Lena maboto a mašweu. Lena marapo a batho ba go hwa.” O ba biditye se sengwe le se sengwe A kgonnegogo go ba bitša. Yeo ke nnete. O be a le kgahlanong le yona. Yeo e be e le kenywa ya Modimo. Bjale, o ka kgona go dira pedi le pedi, nne, ge o nyaka. Go lokile. O be a le kgahlanong le selo, mokgatlo, kgahlanong le diteori tša bona. O ba biditye, “Baikaketše, dinoga ka bjanyeng,” le go re ba be ba le “bodiabolo.” O rile, “Ke lena ba rraweno diabolo, gomme le tla dira mediro ya gagwe. Ke ofe wa borraweno a sego a tlaiša baprofeta ba Ke ba rometšego pele ga Ka?” Le a bona? O rile, “Morago le aga mabitla a bona.” O rile, “Ke lena le ba beilego ka kua.” Oo, ngwanešu, Yena ga se a ke a goga matswele le bona. Yeo ke nnete.

412 Yeo e be e le kenywa ya Modimo. E be e le eng? Dulang le Lentšu la Modimo, dirang Lentšu la Modimo go bonagala.

413 O rile, gabotse, “Mangwalo a re Nna Mesia Ke tla dira eng ge Ke etla? Bjale, ge Ke sa enywe kenywa ya Lentšu leo, gona Nna ga ke Mesia. Eupša ge Ke enywa kenywa ya Lentšu lela yeo Mesia a bego a swanetše go e dira, gona Ke nna Yena.” Amene. “Bjale, ke mang wa lena a ka Nkahlolago ka sebe?” O rile. Ke lena fao. “Ke ofe wa mekgatlo ya lena o dirago selo se sa go swana?” Ke lena fao. “Mesia o be a swanetše go dira se. Mesia o be a swanetše go ba moprofeta. Bjale a re boneng ba bangwe ba lena bohle,” O rile, “ka mebono ya lena ya go phagama, a re le bone le e dira.” Bjale, ba be ba homotše. Go lokile. E be e le eng? O entšwe kenywa ya Modimo. Moya wo Mokgethwa o be o le ka go Yena. O entšwe kenywa ya Modimo. O be a le eng? O . . .

414 Bjale theetšang sekgauswi. Ke tla hlaganela ka pela ka fao ke kgonago, kafao ga ke nyake go le ditela go tšwa go matena a lena a Paseka. Lebelelang. Eupša, a lena—matena a lena a Paseka a swanetše go ba tsogo. Le a bona?

415 Eupša eng? O be a le Mohlare wa Moprofeta wa Modimo wa go phethega, Mohlare wa mohlala, Mohlare Monyadi. Amene. Letago! Ke ya go bolela se sengwe, thwi: Ge A le Mohlare Monyadi (A le a e dumela? Go tšwa serapeng sa Edene?) [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] gona, Mohlare Monyadi, ntle le Mosadi, ga o enywe kenywa, kafao O swanetše go ba le Mohlare Monyalwa. O swanetše go tswalwa ke materiale wa go swana, Lentšu le dirilwe nama ka Mohlareng. Ke a holofela le a e hwetša. Ke Bophelo bja go swana ka go Mohlare mosadi wo, Monyadi, bjalo ka ge Bo le ka go Monyalwa. “Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena.” A ke nnete? [“Amene.”] O be a le Monyadi, elelwang.

416 Le re, “Seo ga se sa Lengwalo.” Oo, ke lona. Ke swere seo bjale. Le a bona? Re lokela go ba le kopano ya phodišo mo motsotsong. Ke swere seo. O be a le.

417 Le nyaka go e netefatša? O rile, “Ke nna Morara, lena le makala.” Mokgethwa Johane o a e bolela: “Ke nna Morara, lena

le makala; le enywa kenywa.” Le a bona? Gomme mohlare wa tona le mohlare wa tshadi e tšweletša modula, o motee go wo mongwe, o tliša kenywa. Gomme lekala le morara o dira selo sa go swana. Le a bona? Yeo ke nnete tlwa. Kafao O boletše, bjale.

⁴¹⁸ Mohlare wo wa pele e be e le Mohlare Moprofeta, Mohlare wa go phethagala, Modimo wa baprofeta. O be a le Mohlare wo mogolo. O be a le wa Modimo wa go phethagala wa maleba. . . Mohlare Moprofeta. Gobaneng? O be a le Lentšu. Bjale, ba bangwe e be e le baprofeta ba bannyane. “Lentšu le tlile go baprofeta.” Eupša O be a le Lentšu, Yenamong, ka go sebopego sa Moprofeta. Amene.

⁴¹⁹ Bjale re ya felotsoko. Bjale theetšang sekgauswi kgonthe. Gomme le se foše se bjale. E be e le ye botse kudu, ke nno e ngwala ntle fase mo. Uh-huh. Amene.

⁴²⁰ [Pele ya sefatanaga e a kwagala—Mor.] Yo mongwe o goelela ka ntle, ba dira pele ya bona e goelela, ntle kua. Uh-huh, feela, oo, ke a holofela le na le nako ye botse ntle fao. Re nayo, ka mo. Go lokile.

⁴²¹ Bjale, O be a le Mohlare Moprofeta wa Modimo. Gobaneng? O rerile lohle Lentšu la go phethagala la Modimo, ka gore O be a le Lentšu la Modimo le dirilwe go bonagala. O be a le Mohlare Moprofeta wa go phethagala wo o rerilego Lentšu Moprofeta la go phethagala, le le tlišitšego pele kenywa Moprofeta ya go phethagala ka Lentšu la Modimo la go phethagala. Oo, ngwanešu, bolela ka Mohlare! Mohlare, O be a le Mohlare wola wa Bophelo wola Morongwa a thibetšego Efa le Adama kgole go tloga go wona, ka Bakerubi ba go hlapetša, kgole go tloga go Mohlare wola. Bjale Bakerubi ba go swana ba leka go ba rakela ka go Wona, ka gore go bile tsela e diretšwe bona. Le a bona? Bjale ba gogela morago; oo, batho. Hmm!

Bjale, o rerile Lentšu lohle, Yena ga se a ripa *mo* goba *mola*.

⁴²² Ge Sathane a tlile go Yena, moithutamodimo yo mogolo yola, gomme o rile, “Go ngwadilwe. . .”

Jesu o rile, “Ee, gomme gape go ngwadilwe. . .” Uh-huh.

“Eupša go ngwadilwe. . .”

Gomme O rile, “Gomme gape go ngwadilwe. . .”

⁴²³ Mohlare Moprofeta wa go phethagala o rera Lentšu la Moprofeta la go phethagala, le maswao a go phethagala a Moprofeta, dipoelo tša go phethagala tša Moprofeta, dikenywa tša Moya tša go phethagala.

⁴²⁴ Gomme bakeng sa dikwero. . . Ke—ke ya go ya go kgabola se gabotse ka lebelo bjale. Ka gore, bakeng sa dikwero, ba ile ba Mo lekeletša godimo. . . O be a le Lentšu, le a tseba. Ba ile ba Mo lekeletša, Mohlare Lentšu; Mohlare Lentšu, ba Mo lekeletša godimo ga mohlare modirwakemotho wa Moroma. Hmm! Ngwanešu, ke a holofela seo se fihlile gae. Yena, ka go ba

Mohlare wa semoya wa go phethagala wa Modimo, ba Mo fegile godimo ga mohlare modirwakemotho wa Roma. Amene.

⁴²⁵ Go swana bjale. Ba leka go tšea Mohlare wa Modimo wa go phethagala, Lentšu, le go Le hlakanya, le go Le lekeletša mošola godimo ga mohuta wa thutotumelo. Lehu le Bophelo di ka se hlakane. Jesu ga se a ke a tsoge a tsenela tirelo ya poloko; O be a tsoša mohu. Gobaneng? Lehu le Bophelo di ka se kgone go dula mmogo. Di a fapana, e tee go ye nngwe. Yena ga se a ke a rera dipoloko. O ile a no ba tsoša. Amene. Ee. Gobaneng? Bophelo; le lehu.

⁴²⁶ Bjale lebelelang. Ba mo lekeleditše godimo ga mohlare. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “Morogiwa ke yo a lekeletšego mohlareng.” A ke nnete? [“Amene.”] Beibele e rile, “Morogiwa ke yo a lekeletšego mohlareng ofe kapa ofe wa madirwakemotho.”

⁴²⁷ Kafao ge, lehono, o leka go lekelela godimo ga mohlare wo mongwe wa madirwakemotho, tlemologa go wona. Gomme se o dumelele go go fega fao, ebile. Ka gobane, leo ke lefelo la bahu, Luther ya madirwakemotho, Baptist, Presbyterian, mokgatlo wa Pentecostal, yeo ke nnete, mohlare wo mongwe wa madirwakemotho. O se ke wa lekelela fao. O se o dumelele go go lekeletša fao, ebile. Ba tla go lekeletša fao ge ba kgona, go fihla Bophelo bjohle bo tšwetše ntle ga gago, go fihla o lemoga thuto ya bona. Yeo ke nnete.

⁴²⁸ Eupša fao ke mo ba lekeleditšego Mohlare wo wa go phethagala. Mohlare wa Modimo wa go phethagala wa kenywa o lekeleditšwe godimo ga mohlare wa madirwakemotho wa Moroma. Yeo ke yona. E be e le thogako go lekelela godimo ga mohlare ofe kapa ofe wa madirwakemotho. Go dirang? Go Mo tloša mahlong a bona, morago ga ge a entšwe dikenywa tšohle.

⁴²⁹ Morago ga ge Maria Magdalena, a rile ka histori, a kitimetše pele ga bona le gore, “O dirile eng? Ke bobo bofe A bo dirilego?” O emišitše molokoloko, a re, “Ke eng A se dirilego e bego e le se sebe? Yena ga se a dira selo eupša go rera Ebangedi go bahloki? A Yena ga se a dira selo eupša go fodiša balwetši, go tsošetša bahu godimo? Gomme wona maswao a Modimo wa go phela a ka go Yena. Le ka Mo ahlola bjang?”

⁴³⁰ Gomme ba mo phasotše ka molomong, le go re, “A le ka theetša mosadi yola wa go tsebega gampe sebakeng sa moprista wa lena,” ke lena fao, “pišopo wa lena?” Uh-huh. Ke lena fao. Selo sa go swana lehono. Yeo ke nnete. Uh-huh. Ee.

⁴³¹ Bjale, ge A dirile sohle se, gomme a inetefaditše Yenamong, se A bego a le, le go se bea go bona le go re, “Ge Ke se Yena, gona le bomang?” Uh-hum, uh-hum. “Ge le ka kgona go Nkahlola ka sebe, ge Ke le phošo e ka ba kae ka go Lentšu, Ntaetšeng. Bjale A ke le laetšeng moo le lego phošo.” Le a bona? Sebe ke “go se dumele.” Re tseba seo.

432 Bjale, go Mo fediša go tloga go mahlo a bona! Ba be ba Mo hloile gampe kudu, gobane O be a kgeila godimo mekgotla yohle ya bona. Go Mo fediša go tloga mahlong a bona, ba Mmolokile. Gomme ba tokološetša letlapa le legolo la kereke ya leina godimo ga mojako, gore A be le nnete ya go se tsoge gape. Le a bona? Oo, nna!

433 Naganang ka Mohlare wola wa go phethagala! Dafida o lebeletše morago gomme a O bona. O rile, “O eme dinokeng tša Meetse. O tliša pele matlakala a Gagwe ka go sehla. Gomme kenywa ya Gagwe, e ka se lahlwe. E, e ka se pone. Eng kapa eng A e dirago e tla atlega.” O be a le Morwa wa katlego.

434 Josefa o be a le sekai sa Gagwe. Yena o be a le Phethagalo ya Josefa. Kae kapa kae Josefa a bego a eya, go be go atlega.

435 Selo sa go swana ka Jesu, Lentšu la Gagwe. “Lentšu la Ka le tla atlega, gomme Le ka se boele go Nna le le feela. Le tla phethagatša seo Ke Le rometšego sona.” Le a bona? O be a le Lentšu. Lentšu le rometšwe lefaseng, ke Modimo, gomme Le tla phethagatša tlwa se Modimo a Le rometšego sona.

436 Bjale, theetša sekgauswi bjale. Se se a huma, ka lebebe ka godimo ga sona. Bjale hlokomelang.

437 Šo O a tla, bjale, gomme ba . . . bakeng sa yona mediro yeo ya Modimo, ge A be a eme le go ba botšiša. O rile, “Ge Ke sa dire mediro ye Modimo a rilego Ke tla e dira, gona Nna ga ke Yena; le se Ntumele. Eupša ge Ke o dira, gona dumelang mediro. Ge le sa kgone go Ntumela, ke le Monna ke dira se, gona dumelang mediro ye Ke e dirago. E paka ka Nna. E bolela kudukudu go feta mo lentšu la Ka le kgonago go bolela.” Yeo ke nnete.

Gomme selo sa go swana se tla dira nako efe kapa efe. Ee, mohlomphegi. Nnete e tla dira.

438 Bjale elang hloko. “Ge Ke sa dire mediro ya Tate wa Ka, gona le se ke . . . le se Ntumele, le se Ntumele. Gona, ge Ke dira mediro, Ntumeleng.”

439 Gona ba dirile eng? Ba tšere Mohlare wo bohlokwa wola, ba O ripela fase, ba O lekeletša godimo ga mohlare wa madirwakemotho. Yeo ke nnete, ba ripa Bophelo go tšwa ka go Wona, le go lekeletša godimo ga mohlare wa madirwakemotho, bakeng sa dikwero.

440 Ka gona, ba be ba sa e rate. Batho ba bantši kudu ba be ba eme fale, ba lla ka Wona, kafao ba Mo tlošitše. Ba rile, “Re tla dira kereke ya rena ya leina go swinella gore ba se tsoge ba hweditše bona bapshikologi bakgethwa ka mo.” Kafao ba Mo khurumetša morago ka moleteng wa Josefa wa Aramathea, gomme ba tokološetša letlapa le legolo. Go tla tšea banna ba leggolo go le tokološetša godimo kua.

441 A le kile la bona—la bona, bošego bjo bongwe, ka go seswantšho, tsela ye kgolo ba bego ba tokološa letlapa godimo ga yona? Le imela ditone.

442 Ba tokološetša letlapa la bona le legolo la mokgatlo godimo kua, gore A se kgone go tsogetša godimo. Eupša a leo le ile la Mo swara? Aowa.

443 “Eupša Ke tla bušetša, go rialo Morena.” A re itieng temana yela bjale, le go e rebethela. “Ke tla bušetša, go bolela Morena. Ke tla Mmušetša ka matšatšing a mararo. Ke tla Mo tsošetša morago godimo gape.” Ga se ba ke ba kgona go Mo uta ka go leswika lela. Ga se ba ke ba kgona go Mo uta go tloga go mahlo a bona. Ga se ba ke ba kgona go Mo tloša seatleng sa bona. “Ke tla Mmušetša, go rialo Morena.” Gomme ka go matšatši a mararo O tsogetše godimo, o bušeditšwe morago.

444 Ka morago ga Paseka, go tsoga ga Gagwe, O rile, “Eyang ka go lefase lohle, gomme Ke ya go ya le lena. Bjalo ka ge Tate wa go phela a Nthomile, gomme O ka go Nna, kafao Ke roma lena gomme ke tla ba ka go lena. Ke na le lena, go fihla bofelong bja lefase. Mediro, selo sa go swana Ke se dirilego, go netefatša gore Ke be ke le, le tla dira dilo tša go swana go netefatša gore le bona.” Ke rata seo.

445 “Maswao a a tla latela bona ba e lego badumedi,” e sego baitirabadumedi, eupša badumedi. Le a bona? “Dilo tše Ke di dirago, o tla se dira le go hlatsela gore o modumedi. Go no swana le mediro ye Ke e dirilego, ka gore Tate yo a phelago o phela ka go Nna. Ga se Nna yo a dirago modiro; ke Tate wa Ka. Gomme e ka se be lena le dirago mediro; e tla ba Nna ka go lena, a dirago mediro.” Le a bona? “Bjale, eyang ka go lefase lohle.”

446 Go le bjalo, “Le ya go bopa se se tsebjago, go Nna, bjalo ka Monyalwa.” Le a bona? Go lokile. “Ke tla ya le lena. Gomme Ke . . . Le tla ba karolo ya Ka. Le tla ba Monyalwa wa Ka. Bophelo bja Ka bo tla ba ka Mmeleng wa lena. Go no swana le monna le mosadi ke motho yo motee, lena le Nna re ya go ba Batee. Ka letšatši leo le tla tseba gore Nna ke ka go Tate, Tate o ka go Nna, gomme Nna ka go lena, le lena ka go Nna.” Hmm! Ke no rata seo. Sathane o no befelwa ka seo. Le bona Botee bja Modimo? Tšohle tše Modimo a bego a le tšona, O di tšholletše ka go Kriste; gomme tšohle Kriste a bego a le tšona, O di tšholletše ka go Kereke. Ke lena bao. Go ba dira Batee bohle.

447 Bjale lebelelang. Bjale, Monyalwa ke Mohlare wa Bophelo o tee. Ka mantšu a mangwe, go swana le ge monna le mosadi ba le batee, Kriste le Monyalwa wa Gagwe ke Batee: selo sa go swana, Moya wa go swana, mediro ya go swana, maswao a go swana, se sengwe le se sengwe gape. “Ka gore mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena.” Botelele bjang? “Lefase lohle.” Bontši bjang? “Go sebopiwa se sengwe le se sengwe.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

O, theetšang sekgauswi bjale, ke ya go thuntšha magnum.

448 Phatakalala ya Roma e thomile go ja godimo ga Mohlare Monyalwa wola go fihla e O tšea go phuleletša go medu. Mohlare wa go swana wa Roma woo. . . Ke mohlare wa mohuta mang o ripetšego Kriste fase? [Phuthego e re, “Roma”—Mor.] Ke mohlare wa mohuta mang wo o ripetšego Monyalwa wa Kriste fase? [“Roma.”] Bjang? Ka go bea se sengwe kemedi ntle le Lentšu. Kafao, le a bona, kereke ya Protestant ye e sa tšeeo Lentšu la Modimo ke morwedi wa kereke ya Roma. Modimo ga se a ke a tsoge, ka nako efe kapa efe, a kgatlofaditše kereke. Kereke ya Katoliki ya Roma e bile mokgatlo wa mathomo. Gomme ye nngwe le ye nngwe ya tšona ke barwedi, go yena, yoo a kgatlofatšago.

449 Ba hwa le yena. Beibele e boletše, gore, “O tla tšhuma bana ba gagwe ka mollo.” Ke ba bakae ba tsebago seo? [Phethego e re, “Amene.”—Mor.] Beibele e boletše bjalo. Gabotse, Beibele e boletše gore korong le mefoka di tla gola mmogo go fihla letšatši la mafelelo, nako yeo O tla tlema mefoka (a ke nnete?), pele, le go e tšhuma. [“Amene.”] Gomme korong e tla ya ka sešegong. A ke nnete? [“Amene.”] Mefoka e itlema yonabeng mmogo ka go mokgatlo, Kopanelo ya Dikereke, go tšhungwa ga athomiki. Nnete tlwa. Eupša Kereke e lokela go ya sešegong, feela kgonthe bjalo ka lefase, ka go Tlhatlogo, ka gore mosadi molokologi a ka se je bohwa le mosadi motlengwa. Oooo, Ngwanešu Anthony!

Oo, re šeditše go tla ga letšatši lela la lethabo
la Meliniamo,
Ge Morena mošegofatšwa wa rena a tla tla le
go ubula go tloša Monyalwa wa Gagwe yo a
letilego;
Oo! Soulo ya ka e tladitšwe ka tlhatlogo ge ke
šoma, go šetša le go rapela,
Ka gore Morena wa rena o tla morago lefaseng
gape.

450 Haleluya! Ee, mohlomphegi. Oo, O tla tšhuma mefoka. Gomme korong, O tla e tšeela sešegong.

451 Phatakalala ya Roma e thomile go ja godimo ga Mohlare wola, ka matšatšing a Paulo. O rile, “Ke a gapeletšega,” Lengwalo mo, “go re, ka morago ga go tloga ga ka, banna ba tla tsogela godimo magareng ga lena, baena, ba apere mekgopha ya dinku godimo ga bona, phiri bokagare, gomme ba tla gogela ba bantši ka morago ga bona. Ka gore moya wa molwalekriste, wo le o kwelego gore o be o e tla ka lefaseng, o šetše o le ka lefaseng bjale, o šoma ka go bana ba” (eng?) “go se obamele.” Go se obamele (eng?) Lentšu. Ke lena fao. Mokgatlo o thoma go thoma.

452 Le bona se ke se rago, bagwera? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bohle ba Le bonago seo, e reng, “Amene.” [“Amene.”]

453 E thomile go ja! E thomile go dira eng? Phatakalala ya kgale e thomile, bojane bjola bja kgale. Bjola . . . Joele o bo bone.

Theetšang bjale. Re tla tlase kgauswi le mafelelo.

454 Joele o e bone. Gomme o rile, “Tša go šadišwa ke mogokong, di jelwe ke tšie; tše tšie e di jelego, morago bojane bo di hweditše; tše di tlogetšwego ke bojane, gobaneng, phatakalala e se hweditše.” Ke seo a se boletšego. Gomme seo ke tlwa. Woo ke Mohlare wa Modimo. Mohlare, o O ripetše fase, bojane bjola. Go lokile.

455 Phatakalala ya Roma e thomile go ja godimo ga Mohlare Monyalwa le go O tšea tsela yohle go ya medung. Go O ripa tsela yohle morago, se sengwe le se sengwe! Go ripa Mohlare thwi go tloga, go swana le ge a dirile Kriste Jesu, Monyadi. O ripa Monyalwa thwi fase, gomme a thoma ntle ka go dithutumelo le dikereke tša maina. Khunkhwane ya go swana ya kgale! Eupša eng? Oo, letago! Eupša ka medung ya Wona e be e ele Peu ye e kgethetšwegopele, Peu ya Bogoši ya Abraham. E be e ka se kgone go hwa. Lentšu le be le le ka medung le tshepišo, “Ke tla bušetša, go rialo Morena.” Eng? “Mengwaga yohle phatakalala e e ripilego go tloga, tšohle tše tšie e di jelego, tšohle tšeo dikhunkhwane tšohle di di jelego godimo, Ke tla O bušetša morago, go rialo Morena.”

456 Bjale bapetšang se le Lamorena la go feta, le Lamorena pele, Melaetša ye bjale. Theetšang sekgauswi bjale, ge le etla go tswaleleng. Šetšang.

457 “Ke tla bušetša, go rialo Morena, tšohle khunkhwane e jelego go di tloša. Ke tla tliša nthathana ye nngwe le ye nngwe ya Wona thwi morago gape.”

458 Bjale dulang le homole ge le ka kgona, lebaka la metsotso e se mekae, gomme le theetše sekgauswi. Lokang. Gomme rapelang ka pelo yohle ya lena, gore Modimo a O utolle go lena.

459 Kafao, tshepišo ya Modimo e thoma go bušetša, ka gore Modimo o rile O tla O bušetša. Feela go swana le ge A tsošeditše Mohlare Monyalwa wola godimo. . . Mohlare Monyadi, O tla tsošetša Mohlare Monyalwa godimo, gobane go ya go ba o Motee thwi mošola, nnete bjalo ka lefase. Eng bjale? Go lokile. Kafao tshepišo ya Modimo e a thoma, “Ke tla bušetša, go rialo Morena, tšohle tše tšie e di jelego, phatakalala.”

Go swana le ka nakong ya pele, ge A agile Kereke yela ya pele.

460 Ke ya go ya go Dithuto tše dingwe bjale. Ge le sa nyake go Le dumela, go lokile. Eupša le no. . . Bokaone le Le puruputše, pele. Le a bona? Elang hloko.

O medišitše Mohlare wola bjang, lefelong la pele? Oo, nna!

⁴⁶¹ Se se ntira gabotse kudu. Ke a tseba ga ke kwagale kudu bjalo ka modiredi, ke eme mo ka mogwa wo, eupša ke—ke—ke—ke rata se ke bolelago ka sona. Le a bona, se ke se rago?

⁴⁶² Gomme bjale elang hloko. Go swana le nako ya pele, ge A be a thoma Kereke yela ya pele phatakalala ya Roma e jago go tloša, le bojane, le go ya pele, O thomile ntle ka tokafatšo ka tumelo. Johane Mokolobetši.

⁴⁶³ Ka go Mokgethwa Johane, tema ya 13, goba, tema ya 17, temana ya 17, Jesu o rile, “Ba hlwekiše, Tate, ka Therešo: Lentšu la Gago ke Therešo.” Mošomo wa bobedi e be e le tlhwekišo, go Kereke. Ka morago ga tokafatšo e bile tlhwekišo.

⁴⁶⁴ Gomme morago ga ge ba hlwekišitšwe, O ba kgopetše go leta ka toropongkgolo ya Jerusalema, Luka 24:49, go fihla ba be ba hlamišitšwe ka maatla go tšwa Godimo. Gomme fao O tswetše Mohlare, Moya wo Mokgethwa, Pentecost; tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa.

⁴⁶⁵ Gomme morago Kriste o tla go dula ka go Yona, go tliša pele dikenywa. Amene. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

Johane o rerile tokafatšo.

⁴⁶⁶ Bjale lebelelang. Ka go . . . Yeo e bopa tswalo ya tlhago. Ge mosadi a tswala leseba (Theetšang se.), selo sa pele se diregago go mosadi ke eng, go phatloga eng pele? Ke, sa pele, ke meetse. “Sokologang, gomme le kolobetšwe Leineng la Jesu Kriste,” tokafatšo. Selo sa bobedi ke eng se diregago go mosadi? Madi. Yeo ke nnete. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Madi; tlhwekišo. Morago selo sa go latela ke eng? Bophelo. Meetse, madi, moya.

⁴⁶⁷ Mokgethwa Johane, goba Johane wa Pele 5:7, 7:5 a ke re, ke a dumela ke yona. E rile:

. . . go na le ba bararo ba ba beago bohlatse legodimong, Tate, Lentšu (e lego Morwa), le Moya wo Mokgethwa: . . . ba bararo ba ke o tee.

Gomme go na le tše tharo di beago bohlatse ka lefaseng, meetse, madi, le Moya; gomme ga se tšona di tee, eupša di dumelelana ka go setee.

⁴⁶⁸ O ka se kgone go ba le Tate ntle le go ba le Morwa; o ka se kgone go ba le Morwa ntle le go ba le Moya wo Mokgethwa. Eupša o ka kgona go lokafatšwa ntle le go hlwekišwa; o ka kgona go hlwekišwa ntle le go ba le Moya wo Mokgethwa.

⁴⁶⁹ Go reng ka seo, ngwanešu wa Nazarene? Ba hlwekišitšwe ke Jesu Kriste, ngwaga le dikgwedi tše tshela le seripa pele Moya wo Mokgethwa o be o ka tla. A ke nnete? Ba be ba hlwekišitšwe ke Jesu Kriste.

⁴⁷⁰ Bjale, ge A tlišitše pele Mohlare Monyalwa wo tšie le mogokong di o jetšego fase, O bušetša Mohlare wa bobedi, go

O tliša godimo go tšwa go yona medu ye e kgethetšwegopele e ka se kgonego go hwa. E eme dinokeng. O phela ka meetseng a. Ga o kgone go iponatša Wonamong, eupša O fao, go le bjalo.

471 Bjale e a thoma, elang hloko, khunkhwane ya go swana; ge A bušetša morago selo sa go swana ka tsela ya go swana.

472 Sa pele, ge Mohlare wola o be o thoma go tla pele go tšwa go Bokatoliki, e bile Martin Luther, yo a rerilego tokafatšo. Morongwa wa bobedi e bile John Wesley, yo a rerilego tlhwekišo. Luther o rerile tokafatšo, “Moloki o tla phela ka tumelo.” Wesley o rerile tlhwekišo, mošomo wa bobedi wa kgonthe wa mogau. Gomme morago gwa tla Moya wo Mokgethwa. Feela ge A agile Mohlare godimo, lekga la pele, šo O bušetša gape, ka mokgwa wa go swana, lekga la bobedi. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Le bone seo?

473 Elang hloko. Khunkhwane ya go swana, legwaragwara le lennyane lela, khunkhwane ya go swana ye e thomilego go bolaya Mohlare ka mathomong, e thomile thwi morago go wona makala a Lutheran, eupša (eng?) e ka se kgone go O bolaya. E ka se kgone go O bolaya, ka gore Modimo o šetše a rile, “Ke tla bušetša.” Khunkhwane yela e thomile ka Luther, go bolaya makala wohle a Lutheran. E tlile godimo go Wesley, le go bolaya makala wohle a Wesley. Eupša karolo yonayona ya Mohlare e tšwelapele e etla.

474 Bjale elang hloko. Ka nakong ya kgale, ge Mohlare o bolailwe, O bolailwe, o ile tlase go medu ge e O bolaile morago kua. Eupša nakong ye, ka gore Lentšu le kgethetšwepele, ga go selo se yago go O emiša. Modimo o rile, “Ke tla bušetša. Ga go kgathale ba kगतlofatša bontši bjang, ba dira se bontši bjang, sela, goba se sengwe, Ke ya go O bušetša.” Seo se a e ruma. Go sega gohle, go dira metlae, go kwera, go bitša “baphikologi bakgethwa, ditšiebadimo,” se sengwe le se sengwe o nyakago go. Modimo o sa rile, “Ke tla bušetša, go rialo Morena.” Feela ka nnete ka fao A tsošitšego Jesu go tšwa lebitleng, ka tlase ga matšatši a mararo, ka fase ga mabaka a mararo, goba dikgao tše tharo, O ya go tsoša Kereke go botlalo le maatla a Yona gape. “Ke tla bušetša, go rialo Morena.”

475 Go diregile eng? Phatakalala yela ya kgale e thomile go ja le go ba mohuta wa go swana wa diabe e dirilego, eupša, (o dirile eng?) O hweditše feela makala a Lutheran. Ga se a ke a tsoge a hwetša Moya ka morago kua, wo Lutheran a bilego nao, ka gore O phetše go ya pele. Morago, mmogo go tlile Wesley. Gomme morago ga ge Wesley a hwile, moprofeta yo mogolo yola, morago ga ge Wesley a hwile (ba dirile eng?), ba kगतlofaditše, gomme makala ohle a hwa, eupša (O dirile eng?) Kereke e phetše go tšwelapele, go tla thwi godimo ka go Pentecost. Ge ba kगतlofaditše (go diregile eng?), makala a hwile, eupša (eng?) Kereke e ya thwi pele.

476 Eng? Selo sa go swana Pentecostal e se dirilego, mathaithai a go swana a kgale, thutotumelo ya kereke ya leina ye e O tšerego ka go lefelo la pele, go senya Mohlare ka go—ka go Mohlare Monyalwa, ka go lefelo la pele, ke mathaithai a kgale a go swana ao diabololo a a dirilego go Mohlare wo wa bobedi, eupša (eng?) Modimo o O kgethetšepele. O swanetše go ya pele, go sa kgathale. Ge yona yohle. . . Ge e be e se ya ba, ge Luther a kगतlofaditše, seo se ka be se e rarolotše thwi fao; seo se ile morago feela go swana le ye nngwe; e bile kereke ya Katoliki ya bobedi, kereke ya Katoliki ya Roma. Le a bona?

477 Eupša, Modimo o be a ikemišeditše go. O be a šetše a boletše Lentšu la Gagwe. Molao wa Gagwe o tla bona gore Le tla go phethega. Ga go tshwenye ke tšhwaane ya thari e kae O nago, O ya go phela, go le bjalo. Re ka no ba le ditlhaselo tša go tonya le phapano ya kereke ya leina, le se sengwe le se sengwe, eupša Mohlare wola o ya go phela feela ka kgonthe bjalo ka ge go le Modimo wa go phela go O dira o phele. Ee, mohlomphegi. O rile, “Ke tla bušetša.”

478 Ke a tseba re na le seruthwane sa thari, sehla sa thari sa Paseka se a tla. “Morena O diegiša go Tla ga Gagwe,” ba rialo, le se sengwe le se sengwe ka mokgwa woo. Gomme diphefo tša go tonya di bolaile a mantši a wona makala a kereke ya leina, eupša e ka se bolaye Bophelo bjola bo kgethetšwegopele.

479 “Magodimo le lefase di tla feta, eupša Lentšu la Ka le ka se ke.” “Bohle a ba tsebilegopele, O ba biditše: bao A ba biditšego, O ba lokafaditše: bao A ba lokafaditšego, O šetše a ba tagafaditše.” Haleluya! Go ngwadilwe ka Pukung, Puku ya Kwana ya Bophelo, gomme ba ka se kgone go hwa.

480 Tšohle di—tšohle dikhunkhwane tše hele e ka kgonago go di tlemollela godimo ga Gagwe di ka se tsoge tša Mo emiša. Ga go bokomonisi, Bokatoliki, ga go selo gape se tla O emišago. “Ke tla bušetša, go rialo Morena.” Mehlaro yohle ya Roma ya madirwakemotšo e ka se tsoge ya O lekeletša kua. Mabitla ohle a ka se tsoge a O swara ka kua. Maswika ohle a magolo a dikereke tša maina a robetšego mojako a ka se tsoge a O swara ka kua. “Ke tla bušetša, go rialo Morena. Go tla ba le Paseka. Ke tla tliša pele Kereke yela ya go swana ka go maatla a Yona a go swana. Ke tla tliša Monyalwa yola ntle go no swana le ge A be a le morago kua, ka maswao a go swana, kenywa ya go swana, selo sa go swana ba se dirilego. Ke tla Mo tliša morago gape. Ke tla bušetša, go rialo Morena,” (eng?) “go bušetša tšohle tše dikereke tša maina di di jelego go tloga, go bušetša tšohle mokgatlo o jelego go tloga. Ke tla bušetša, go boletše Morena, yohle ya yona.”

481 Bjale, le re, “Go reng ka tšona dilo tše di tlogilego, ka go kereke ya leina?”

482 Modimo ke yo botse Mohlokamedi. O thenetše Mohlare, e bile phetho, a ripa go tloša makala ohle a hwilego. O ya go dira eng?

Go a tšhuma, godimo kua. Tlwa. Modimo ke Mohlokamedi wa—wa Mohlare wo. O a O hlokomela. O hlokomela godimo ga Bohwa bja Gagwe. O . . . Bohwa bja Gagwe ke eng? Lentšu la Gagwe Mong. O hlokomela godimo ga Lentšu la Gagwe, go Le tiišetša; go Le šetša; go bona mo A ka kgonago go ya. O ya go bušetša. Kafao ge dikereke tše di thoma go kगतलोफातša, le dilo go swana le tše, O no di thenela go tloša, gomme Kereke e tšwelapele.

⁴⁸³ Ge ma—ge Malutharan ba rile, “Re ya go ba mokgatlo. Re tla ba ba bagolo bjalo ka Katoliki.” Go lokile. O nno thenela go tloša lekala. Gomme Wesley o E tšere thwi go ya pele, a tsošetša godimo mopofeta yo mongwe. Morago, ka pela ge Wesley a e dirle . . . Gabotse, Wesley o hwile, mopofeta yo mogolo. Ba dirile eng? Ba e kगतलोफादितše. Pele go tšile Pentecost. Ka pela ge a hwile, O thenetše go tloša woo. O tsogetše godimo. Le a bona? O ya go bušetša.

⁴⁸⁴ Dikenywa di mela kae? Ga e thome fase mo tlase. E thoma ntlhoreng. Letšatši le itia Mohlare kae pele? Aga, letago! Ka Seetšeng sa mantšiboa, ntlhora ya Mohlare. Amene. E sego fase ka fase ga makala, eupša godimo kua ka ntlhoreng ya Mohlare ke fao kenywa e butšwago gona.

Amene.

Le a Mo rata? Amene!

A le tla Mo direla? Amene!

A le a Mo dumela? Amene!

Ka nnete ke a Mo dumela, ka pelo yohle ya ka.

⁴⁸⁵ Bjale, ke eng? O ya go thenela go tloša yona merara ya kgale ya go hwa ge A etla godimo, merara yohle yeo ya mokgatlo, go fihla A fihla thwi godimo ka ntlhoreng ya Mohlare. Fao ke mo A yago go hwetša kenywa ya Gagwe. Bjale elang hloko. Modimo o Mo thenetše. Go lokile. E hwile, gomme e ka se tle ka go bo—bo Bogona bja Modimo, e ka se tle ka go tsogo ya pele. Eupša go ba le. . . Kenywa ya Morara wa setlogo mokga-. . . Morara wa Modimo. E tla ya ka go sehlopha sa mokgatlo, eupša e ka se tle le kenywa ya Morara.

⁴⁸⁶ Bjale lebelelang. Modimo ga se a ke a tsoge a bea mokgatlo ntle. Kereke e bea lehlomesetšwa ka gare, mokgatlo, gomme Modimo o ripa go o tloša, o ripa go tloša mothalo wa wona wa bophelo. O enywa kenywa ya mokgatlo.

⁴⁸⁷ Eupša ge Morara wola o hlagiša pele lekala le le tšwago go Morara, Le tla enywa go swana le ge Lela le dirile. Kafao, le a bona, la pele le bile. Gomme Roma e rometše dikhunkhwane tša bona godimo kua le go ja go E tloša, eupša Modimo o ya go mediša le Tee godimo kudu gore e ka se kgone go le kgwatha. Le ya go tla godimo. Amene. Ke . . . A re yeng. Mohlare o tloga lefelong le tee go ya go le lengwe, go tloga go lebaka le lengwe go ya go lebaka le lengwe. Go tloga go Luther, O ile go Wesley; go

tloga go Wesley, go ya go Pentecost; go tloga go Pentecost, O ya go Lentšu.

⁴⁸⁸ Ke Paseka gape go badumedi ba therešo ba Lentšu le le sa tsogego le paletšwe la Gagwe. Ke Paseka. Ke tsogo. Modimo o na le batho gohle. Ke Paseka go bona. Gobaneng? Ba tsogile, amene, ba tsogile go tšwa go dithutotumelo tšeo le kereke ya leina. Go tla godimo thwi go di kgabola. Ke Paseka gape. Peu ya Bogoši e utilwe ka medung, Lentšu, e utilwe morago mo ka go Lentšu le, lebaka la mengwaga, le mengwaga, le mengwaga, gomme feela bjale e thoma go utollwa. Ke nako ya Paseka. E kgethetšwepele go tloga motheong wa lefase, Kereke ye e thoma go ema. Elang hloko ka fao Modimo a kgethetšegopele, ka mathomong. Ke na le . . .

Gabotse, ke ya go e bolela, go le bjalo. Go lokile.

⁴⁸⁹ Elang hloko mo, go re, go bušetšwa Mohlare wa pele wa go phethagala ka matšatšing a mararo ka morago ga lehu la Wona. Morago ga lehu la Mohlare wa pele, O o bušeditše ka matšatšing a mararo. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O o bušeditše morago! Bjale Mohlare Monyalwa le wona o ya go bušetšwa ka mabaka a mararo, magato a mararo, a ke re. Magato a mararo, O tla bušetšwa. Bjale lebelelang. Eng? Tokafatšo, tlhwekišo, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa; tee, pedi, tharo.

⁴⁹⁰ Bjale elang hloko. Morago ga matšatši a mararo, Mohlare wa pele o bušetšwa bjalo ka mathomong, o na le maswao a go swana, dimaka tša go swana. Jesu o tla morago, Jesu wa go swana, a dire selo sa go swana. Mafelelong a letšatši la boraro, maswao a tšweletše, e sego mafelelong a letšatši la pele. Oo, ngwanešu! Ke a holofela le a e hwetša. Ka letšatši la boraro ke ge ponagalo ya kgonthe ya Kriste e dirwa go tsebja, *mafelelong* a letšatši la boraro. Le a bona? Elang hloko. A le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

⁴⁹¹ E sego ka letšatši la pele, sebopego sa go hwa; letšatši la bobedi, go be go le mabarebare, le a bona, goba, letšatši la bobedi, go be go sa le lehu; Luther, Wesley. Mo mathomong a letšatši la boraro, go be go le mabarebare tikologong. Ga go selo letšatšing la pele, Luther; ga go selo letšatšing la bobedi. Gomme ka go letšatši la boraro, lebaka la Moya wo Mokgethwa, go be go le mabarebare tikologong, go re, “O be a swana maabane, lehono, le go ya go ile.”

⁴⁹² Eupša *mafelelong* a letšatši la boraro, ke moo A itirilego Yenamong go tsebja, o tlile thwi magareng ga bona, o tlile magareng ga batho ba Gagwe gomme o rile, “Ntebelelang. Ke nna yo Motee wa go swana.”

⁴⁹³ Dibopego tša go hwa di ile pele go fihla ba fihla go Pentecost, ka gona gwa thoma go ba mabarebare tikologong, go re, “O be a le.”

494 Bjale, mo ka go letšatši la mafelelo, šo O thwi le rena, o sepela thwi magareng ga rena. *Mafelelong* a letšatši la boraro, O tšweletše le go laetša bohle ba bona leswao la tsogo ya Gagwe, gore O be a phela, go swana maabane, lehono, le go ya go ile, dikenywa tša go phela tša Bogona bja Gagwe. Dikenywa tša go phela tša Bogona bja Gagwe! A le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] E bonagaditšwe gona mafelelong a letšatši, ge A bonagetše go bona bohle, Kereke ya Gagwe. Amene. Gobaneng? Bohle ba tlile mmogo, oo, amene, mafelelong a letšatši la boraro.

495 “Dietša tša mantšiboa.” Beibele e rile, “di tla phadima ka matšatši a mafelelo.” Seetša sa mantšiboa ke Seetša sa go swana ka Bodikela, e be e le Seetša sa go swana se se bego se le ka Bohlabela. Gomme Seetša sa go swana se phadimilego ka Bohlabela, se se hlagišitšego pele Kereke ya pele yeo Baroma ba e ripetšego fase ka bja bona—bja bona borapedi bja medimo le go ya pele, ka go Seetša sa mantšiboa ke Seetša sa go swana. Bjale elang hloko, Seetša sa go swana!

496 Gomme Seetša sa mantšiboa se tlela eng ntle? Seetša sa mantšiboa ke sa eng? Go bušetša. Wee! Le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seetša sa mantšiboa ke sa morero wa go swana Seetša sa mosong e bego e le sa wona, go bušetša se se bego se ripetšwe fase ke Mabaka a Leswiswi, ka Roma. Modimo o ya go bušetša, ka go phadimiša pele Seetša sa mantšiboa (eng?), go bušetša Lentšu la Modimo ka moka gape, ponagalo ya botlalo ya Kriste ka Kerekeng ya Gagwe. Se sengwe le se sengwe se A se dirilego, feela tlwa tsela ye A dirilego gape, e tla ba gape ka go Seetša sa mantšiboa. Le bona se ke se rago? Oo, a seo ga se makatše? [“Amene.”] Gomme go tseba re phela thwi mo go Se bona bjale, Seetša sa mantšiboa, tlwa go ya ka seprofeto. Seetša sa mantšiboa se tla ntle go bušetša eng? Go bušetša se dikhunkhwane di se jelego godimo.

497 O thomile go gola, gomme ka gona o dirile eng? O kगतlofaditše, kafao Modimo o o thenetše go tloša, a di tlema godimo, a di bea morago, a di tlogela go ya pele go kगतlofatša. Ka gona ya go latela e tlile godimo; O di tlemile godimo, a di bea thoko. Mohlare o tšwetše pele. Ka gona O di tlemile godimo, a di bea thoko, a re, “Bjale, le lengwe la matšatši a di tla tshungwa.” Di tlemeng godimo ka go mokgatlo wa bona.

498 Eupša gona eng? Thwi ka ntlhoreng ya Mohlare ke moo kenywa e butšwago pele, yeo ke nnete, thwi ka ntlhoreng ya Mohlare. Kafao ke ntlhora ya Mohlare, mo, ye e bonago Seetša sa mantšiboa.

499 Bjale, Noage o bile le dikamora tše tharo ka arekeng ya gagwe. Kamora e tee e be e le ya dilo tša go gagaba. Le a bona? Kamora ya bobedi e be e le ya dinonyana. Eupša kamora ya ntlhoreng e be e le fao seetša se bego se le. Seetša se se bego se

phadima, pele, ga se sa tsoge sa tla go lebato la pele, lebato la bobedi, eupša lebato la ntlhora.

⁵⁰⁰ Mohlare ga o enywe kenywa ya wona pele fase, la bobedi, ka mokgwa woo. O thenetše wohle go tloga, ka go mokgatlo.

⁵⁰¹ Eupša ke ka go karolo ya ntlhora, moo, “Ke tla bušetša, go rialo Morena. Ke tla romela pele Seetša sa mantšiboa. Se tla buša morago, buša morago Lentšu, Go Le dira go bonagala. Ke tla bušetša tšohle Ke di tshepišitšego. Tšohle Ke di tshepišitšego, Moya wo Mokgethwa wa go swana o tla tliša, wa enywa maswao a go swana. Ke tla ba le Paseka, tsogo ya Monyalwa, go no swana le ge Ke bile bakeng sa Monyadi.” Le a bona? Dietša tša mantšiboa di tla ntle go phadima, go swana le mosong, maswao a go swana, dilo tša go swana. Seetša sa go swana se tla tšweletša kenywa ya go swana ba bilego le yona kua, ge Se phadima go Mohlare wa go swana. Amene. Go netefatša Lentšu la Gagwe bjale le a phethagatšwa, “Ke tla bušetša, go rialo Morena.”

⁵⁰² Bjale theetšang sekgauswi. Bjale, go be go le . . . Theetšang bjale. Le se foše Se bjale. Go be go le batseta ba bane ba lehu.

⁵⁰³ Goba, le bona re ka no tswalela? Le bona—bona re ka no tloga ka pela? [Phuthego e re, “Aowa.”—Mor.]

⁵⁰⁴ Theetšang sekgauswi kgonthe bjale. Lebelelang. Go be go le ba bane. Batseta ba bane ba lehu ba bolaile Mohlare wola. A ke nnete? [Puthego e re, “Amene.”—Mor.] E be e le eng? Mogokong, tšie, bojane, phatakalala. A ke nnete? [“Amene.”] Batseta ba bane ba bodiabolo ba Roma, dithutotaelo, di bolaile Mohlare wola. Yo motee o tšere kenywa ya Wona, yo motee o tšere sekgamathi sa Wona . . . goba o tšere matlakala a Wona; yo motee o tšere sekgamathi sa Wona; yo motee o tšere Bophelo. A ke nnete? [“Amene.”] Batseta ba bane ba dithutotaelo ba bolaile Mohlare, wohle eupša medu.

⁵⁰⁵ Gomme ge batseta ba bane ba lehu ba bolaile Mohlare, batseta ba bane ba Bophelo ba bušetša Mohlare. A le a e hwetša? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Amene. Gobane Modimo o rile, “Ke tla O bušetša.” O ya go O bušetša. Bjang? Ka batseta ba bane ba lehu, ba O bolaile, ka gona batseta ba bane ba Bophelo ba tla O bušetša. Wa pele e bile mang? Martin Luther, tokafatšo. Wa bobedi e bile mang? John Wesley, ka tlhwekišo. Wa boraro e bile mang? Pentecost, ka pušetšo ya dimpho, Moya wo Mokgethwa, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Wa bone e bile mang? Lentšu. Eng? Lentšu. Go bile baprofeta ba bane ba bagolo.

⁵⁰⁶ Yo motee wa bona, Martin Luther, o thomile go phadimiša Seetša. Go be go le Seetša se sennyane, e no ba maatla a manyane, a tokafatšo.

Go bapela gwa tla Wesley, go tianyana, tlhwekišo.

507 Morago ga Wesley, gwa tla go tianyana go mo feta, Pentecostal, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa, ka go moproefeta yo mongwe yo mogolo. Le a bona?

508 Eupša ka matšatšing a mafelelo, a Maleaki 4, Eliya ke wa go tla ka lona Lentšu. “Lentšu la Morena le tlile go moprofeta.” Ka go Dietša tša mantšiboa, ke wa go tla, go bušetša le go tliša morago. Eng? “Go bušetša dipelo tša bana morago go Tumelo ya Modimo.” Seetša sa bone!

509 Babolai ba bane ba O bolaile. Batseta ba bane ba O sentše. Batseta ba bane ba lehu ba O tlošitše, ka go dithutotaelo.

Batseta ba bane ba toko ba Mmušetša morago gape.

510 “Profeta, morwa wa motho. A marapo a a ka kgona go phela?” Ke duma nka be re bile le nako. Ke na le yona e ngwadilwe fase mo, eupša ke swanetše go foša yeo. “Profeta. A marapo a a ka kgona go phela?” Ke magato afe a mane a go tla pele a Kereke yela? Ke magato a fe a marapo a go oma a Hesechiele a tlogo pele? Eupša Bophelo bo tlile feela, e sego ge mešifa ya letlalo e le godimo ga wona, eupša ge phefo e foketše godimo ga wona. Moo ke ge go tlile morago Molaetša wola wa bone wa Bophelo.

511 “Ke tla bušetša, go rialo Morena.” Haleluya! Letago! Tumišo e be go Modimo. Seetša sa bone ke sa go tla, se se tla tlišago pele maswao a go swana. Šetšang. Tokafatšo e tlišitše morago moko.

Tlhwekišo e tlišitše morago sekgamathi, thuto ya bokgethwa.

512 Ke eng e tlišitšego matlakala morago? Mapentecostal. Ke eng? Mapentecostal, matlakala, ba phaphatha seatla sa bona, lethabo, ba thakgetše, Pentecostal.

513 Eng? La bone e bile Lentšu, Lonamong. Lentšu le dirilwe nama, dikenywa tša netefatšo ya leswao la tsogo gore Kriste mafelelong, morago ga ge tokafatšo e bjetšwe, tlhwekišo e bjetšwe, kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Mekgatlo e hwile ntle. Gomme Kriste o ipeile gare gape Yenamong go swana le seapešo sela sa phiramiti. Mothalo wa pele, tokafatšo; tlhwekišo; kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa; morago go tla Seapešo.

514 Ke eng? Sehlopha sela sa Moya wo Mokgethwa se sesefaletše ntle gore se kgone go lekana le mohuta wa go swana wa bodiredi A bilego nabjo ge A be a tloga, gore, ge A boa morago, e tla ubulela selo ka moka ka go Tlhatlogo, moo balokafatšwa, bahlwekišwa, le kolobetšo ya Moya wo Mokgethwa. Phiramite yela e tla ema gape. Ntlo ya Modimo e tla phela gape. Mohlare wa Bophelo o gola gape.

Ditšhaba di a thubega, Israele e a tsoga,
 Maswao ao baprofeta ba a boleletšegopele;
 Matšatši a bantle a badilwe, ka tšhitišo ya
 letšhogo;

“Boang, O bašwalalanywa, gabo lena beng.”

Letšatši la topollo le kgauswi,
 Dipelo tša batho di palelwa ka letšhogo;
 Tlatšwang ka Moya, mabone a lena a šišintšwe
 le go bonala,

Lebelelang godimo! Topollo ya lena e kgauswi.

Baprofeta ba maaka ba aketša, ba gana
 Therešo ya Modimo,

Gore Jesu Kriste ke Modimo wa rena. (Amen.)

Eupša re tla sepela moo baapostola ba gatilego.

Gobane letšatši la topollo le kgauswi,
 Dipelo tša batho di palelwa ka letšhogo
 (diathomo le se sengwe le se sengwe gape);

Eupša tlatšwang ka Moya, mabone a lena a
 šišintšwe le go bonala,

Lebelelang godimo! Phološo ya lena e kgauswi.

⁵¹⁵ Amene. Go bušetša maswao ohle! Leswao la Loto nakong ya bofelo. Re ile go kgabola seo. Kafao Loto . . . Morongwa yo, wa Jehofa a dirilwe nama magareng ga batho, a dutše ka magetla a Gagwe a šotoletše tente gomme o rile, “Sarah mosadi wa gago o kae?”

“Ka tenteng ka morago ga Gago.”

⁵¹⁶ O rile, “Ke ya go go etela.” Gomme Sarah a sega. O rile, “Gobaneng Sarah a segile?” Yena a le ka tenteng. Amene.

⁵¹⁷ Jesu o rile e tla ba selo sa go swana ka go Tleng. Oo, gona Seetša sa mantšiboa, sa Maleaki 4, se tla go phadima go kgabola leswiswi, amene, go tliša Seetša sa mantšiboa godimo ga Lentšu le le kgethetšwegopele. Haleluya! Molaetša woo wa bone o swanetše go ba eng? Motseta yoo wa bone ke eng? Go phadimiša Seetša godimo ga Lentšu. Lentšu le kgethetšwepele. Le swanetše go tla pele. Se sengwe se swanetše go le dira, ka gore Modimo o rile, “Ke tla bušetša, go rialo Morena. Ke tla bušetša.” Thwi. Dietša tša mantšiboa di tla di phadima go kgabola, godimo ga Lentšu lela le kgethetšwego pele. Ee, mohlomphegi.

Oo, e tla ba Seetša ka nakong ya mantšiboa,
 Tsela ya go ya Letagong nnete le tla e hwetša;

Ka tseleng ya meetse, ke Seetša lehono,

Se bolokilwe ka go Leina bohlokwa la Jesu.

Baswa le batšofe, sokologang dibeng tšohle tša
 lena,

Moya wo Mokgethwa nnete o tla tsena ka gare;

Gobane Dietša tša mantšiboa di tlile,

Ke ntlha gore Modimo le Kriste ke Batee.

518 Šebao Bona, Batee, mmogo; Batee, ka go rena. Maswao a go swana batho ba ka se kgonego go a dira, a iponagatša wonabeng, a tla ntle, Lentšu, go tliša pele Lentšu la Modimo le le kgethetšwego pele, go tšwa medung ya Mohlare morago mošola, leo dikereke tšohle tša maina di le gannego, le go le gana, le go le gana. Eupša go tla tla Seetša pele. Go tla tla Seetša, se tla hlaba.

519 Kae, godimo ka Jerusalema? Aowa, mohlomphegi. Dietša tša mantšiboa di ka se tsoge ka Jerusalema. Dietša tša mantšiboa di ya (kae?) ka Bodikela. Ba bile le letšatši la bona gomme ba Le ganne.

520 Eupša Seetša sa mantšiboa se tla hlaba ka Bodikela (se hlabela eng?), go phadima godimo ga Lentšu (eng?), go budušā kenywa, go tliša pele Mohlare Monyalwa ka maswao a go swana, dimaka, le dikenywa tše ba bilego le tšona ka mathomong. “E tla ba Seetša ka nakong ya mantšiboa.” Thwi. Oo! Lentšu nako yeo le tla tliša pele kenywa ya Lona ka sehle sa Lona. “E ka se pone, eupša Le tla tliša kenywa ya Lona pele,” Dafida o rile, “ka dihle tša Lona,” amene, kenywa ya go swana ye Le bilego le yona mathomong.

521 Bjale ka Lentšu la Gagwe ka go legato la Gagwe le le kgethetšwego pele ka ge A na le Lona bjale, gomme re bona Mantšu a ohle a bonagatšwa. Ke eng? Ke bohlatse bja go phethagala gore go Tla ga Morena go batametše, le nako ge A rile, “Ke tla bušetša, go rialo Morena, tšohle tšeo bjona bojane, tšohle tša Mamethodist ba di šilego, tšohle tšeo phatakalala e di jelego, tšohle tšeo se se di dirilego kua, go fihla di O hlobola fase. Eupša ke tla bušetša, ka nako ya mantšiboa.” Oo, nna! Joo!

Ke a dumela nka kgona go rera bjale, therešo.

Oo, ka mo ke ratago Jesu,
Oo, ka mo ke ratago Jesu,
Oo, ka mo ke ratago Jesu,
Gobane O nthatile pele.

Nka se tsoge ka Mo tlogela,
Nka se tsoge ka Mo tlogela,
Nka se tsoge ka Mo tlogela,
Gobane O nthatile pele.

522 Amene. A ga le Mo rate? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke no Mo rata ka pelo ya ka yohle. A re ka ba le mothalo wa thapelo? [“Amene.”]

523 Tate, Modimo, ka diatleng tša Gago ke—ke neela Molaetša wo. Le ge O be o rengwa godimo, ka tsela ye nngwe ke a rapela gore Moya wo Mokgethwa o tla ya le Wona godimo ga ditheipi tše, le go kgabaganya ditšhaba. Gomme ge nka tlošwa lefaseng, a nke Wo o phele, Morena. Ke Lentšu la Gago. A nke Seetša sa Mantšiboa se kganye, Morena, se tliše pele Monyalwa yo wa letago wa Kriste. Le šegofatše, Morena. A nke Le se boele go

Wena le le feela. A nke le phethagatše seo Le se nepetšwego. E fe, Tate. Ditumišo tšohle e tla ba tša Gago.

524 Bjale, re a tseba, Tate, ga go tshwenye se re ka se bolelago, E sa no ba Lentšu gomme re a Le dumela. Eupša re tla hlologela Wena, Morena, ka go moso wo wa Paseka, gore Wena o tla netefatša go phuthego ye, mohlomongwe ba bangwe mo lekga la bona la pele, gore O sa le Jesu, gore Wena ga o sebopego sa go hwa, gore O wa go phela, Modimo yo a tsogilego, gore O phela magareng ga rena lehono. Efa seo, Tate, gomme re tla Go tumiša, ka la Jesu Leina. Amene.

525 Ke ba bakae ka mo ba babjago? A re boneng diatla tša lena. E nong go phagamiša diatla tša lena. Oo, a le be . . .

526 A Billy Paul . . . A o hweditše . . . Ke a dumela o file dikarata tša thapelo ntle. A ga se a dira? [Baena ba bangwe ba re, “Ee.”—Mor.] Di be di le eng? [“E, tee go fihla lekgolo.”] E, tee go fihla lekgolo. Re ka se kgone go di tšea tšohle, eupša a re hwetšeng di se kae tša tšona. E nong go ema go bapa *mo*, ge le ka rata.

527 Ke mang a nago nomoro tee? A re boneng nomoro tee. E, nomoro tee, phagamiša seatla sa gago. Karata ya thapelo; lebelela godimo ga karata ya gago. Ge o kgona go emelela, go lokile. Nomoro tee.

528 Gabotse, a o na le nnete o na le ya maleba? Go lokile. Go lokile. A re yeng, thoma felotsoko. [Ngwanešu Neville o re, “Ke godimo kua.”—Mor.] Oo, gabotse, go lokile. Ge o na le yona, re tla thoma kua, gona. Go lokile.

529 Nomoro tee, dira tsela ya gago go dikologa thwi mo, ge o kgona go sepela. Ge o sa kgone, gabotse, re tla e rwala. Le a bona? Go lokile. Nomoro tee.

530 Nomoro pedi. Phagamiša seatla sa gago, thwi ka pela bjale. Nomoro pedi, etla thwi mo.

Nomoro tharo. Thwi mo, mohlomphegi.

Nomoro nne, nomoro nne.

531 Nomoro tlhano. Bjale, yo mongwe le yo mongwe e no dula feela lebaka la metsotso e se mekae. Nomoro tlhano.

532 Nomoro tshela. Phagamiša seatla sa gago thwi ka pela. Nomoro tshela. Tshela, tshela, a ke e bone, ka kgopelo. Yo mongwe o šupa seatla sa bona. Ga ke . . . Oo, go tšwa . . . O morago ka kamoreng kua. Go lokile. Nomoro tshela. Go lokile. Nakwana feela bjale.

Šupa, šupa. Go lokile, mohumagadi morago kua. Seswai.

533 Bjale, ge yo mongwe le yo mongwe a ka no boloka ya gago . . . Ka kgopelo, feela nakwana bjale. Feela go homola ka kgonthe bjale. Bjale, ye e ya go ba netefatšo. Ye ke netefatšo.

534 Tshela, šupa. Tee, pedi, tharo, nne, tlhano, tshela, šupa. Le ya godimo kua. Go lokile. Šupa. Go lokile, mohlomphegi, ke mo go kaone.

535 Seswai. [Ngwanešu Neville o re, “Yena ke seswai.”—Mor.] Seswai, seswai. Go lokile, ngwanešu. Seswai, senyane, lesome. Lesome, lesometee, lesomepedi.

536 Gabotse, le bonala o ka re le tlogela go tla. Gabotse, re tla thoma fao. Seo se lokile. Mohlomongwe mo metsotsong e se mekae. . . Go lokile.

A re rapeleng bjale.

537 Tate, Modimo, Lentšu feela go tšwa go Wena le tla bolela bontši bjalo. A nke—a nke—a nke batho ba bone, Morena. Ke—ke lekile go botega, ke lekile go ba botša Lentšu la Gago. Morena, le balela diphošo tša mohlanka wa Gago. Ke—ke no, ke—ke no dira tše ntši kudu tša tšona, Morena. Ke—ke a rapela gore O ka se lebelele go phoša yo mohlanka wa Gago, eupša O tla lebelela go Lentšu la Gago, le ke lekago go le rera. Morena, ke Go leboga ka Lona. Ke thabile, ka pelo yohle ya ka. Morena, Le feta bophelo, go nna. Ke fa bophelo bja ka, nako ye nngwe le ye nngwe, bakeng sa Lona. Ke—ke a tseba Ke therešo. Ke Lentšu la Gago.

538 Gomme ka kgopelo le balela ditsela tša ka tša bošilo, Morena. Makga a mantši moo ke—ke dirago makgethe le metlae, ke se go ka swanela go e dira. Ke lewa ke hlong ka seo, Morena. Ke no tšwa go mohuta woo wa lapa. O no e tshediša mahlo, ka kgopelo, Tate, ge O ka rata. E khupetše ka Madi a Gago. Ke seo ke Go kgopelago go se dira. Feela, ke ipolela yona. O ka se kgone go e tshediša mahlo, eupša O ka kgona go ntebalela ge ke ipolela yona.

539 Bjale, ke ipoletše dibe tša ka. Ke bolela dibe tša batho ba. Ke a rapela, Modimo, gore O tla ba le balela, yo mongwe le yo mongwe.

540 Gomme batho, a nke ba lemoge gore ga re no leka go bea godimo mohuta wo mongwe wa tiro. Ke Moya wo Mokgethwa ka matšatšing a mafelelo, o bea bohlatse bja Lentšu la Gagwe, bjalo ka ge ke sa tšwa go Le bolela. Eupša, Tate, ga go tshwenye, ke no ba motho. Gomme ge nka Le bolela, ba re, “Ye ke tlhathollo ya gagwe. Seo ke se a se naganago ka Lona.” Eupša, Tate, ge O ka no bolela le go netefatša gore Le a rereša, gona ba swanetše go, ba swanetše go kgabaganyetša godimo go Wena, go tla kgauswi le Lona, gona, Morena. Gona E ka se be tlhathollo ya ka; e tla ba ya Gago. E fe, Morena. Gomme ge ke le mohlanka wa Gago, gomme—gomme—gomme dibe tša ka di lebaletšwe, gomme O mpileditše mošomo wo, gona le bolele, Morena. Ke a rapela gore O tla e fa. Fodiša balwetši le batlaišwa kae kapa kae, Leineng la Jesu, ke a rapela.

541 Gomme ge O ka no itira Wenamong go tsebja go rena bjale, go no swana le ge O dirile kua sedibeng, ka mosadi yola, ge O be

o bolela le yena. O mmoditše se sengwe se se bego se fošagetše ka yena. O bile le banna ba bahlano. Bjale, O tshepišitše go e dira nakong ya mantšiboa. O tshepišitše go e dira ka matsatšing a mafelelo. O rile, “Gomme ke, kafao go tla ba ka go Tleng ga Morwa wa motho. Bjalo ka ge go bile ka matsatšing a Loto, go tla ba bjang,” Modimo a phela ka nameng ya motho, a sepela magareng ga rena, ka sebopego sa Kereke ya Gagwe, ka go Moya wo Mokgethwa, a dira maswao a go swana. E fe, Morena, feela lehono. A O ka se ke, Tate? Gona, ke a rapela gore O tla dira batho ba e bone, gomme yo mongwe le yo mongwe a fodišwe le go phološwa, bakeng sa letago la Modimo. Amene.

542 Bjale, ke ya go bitša šedi ya lena bjale, ge le ka no ba tlhompokgolo lebaka la metsotso e se mekae. Bjale, yo mongwe le yo mongwe, go no homola ka mo le ka kgonago go ba bjale.

543 A le na le nnete gore le lemoga leemo le ke lego ka go lona ka mo bjale? Ke rerile Lentšu mo, Lentšu la Modimo. [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke rile lohle Ke therešo. [“Amene.”] Jesu o boletše, gore, “Yo a dumelago ka go Nna, mediro ye Ke e dirago o tla e dira le yena.”

544 Bjale, ke nyaka go le botšiša potšišo. Hlokomelang ge eba le—ge eba le re “amene” goba aowa, bjale. Jesu, Yenamong, ga se a ke a tleleima go fodiša le ge e ka ba mang. Yeo ke therešo. O rile, “Ga se Nna yo a dirago mediro. Ke Tate wa ka Yo a dulago ka go Nna.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Gomme Jesu o rile, ka go Mokgethwa Johane 5:19, “Ruri, ruri, ka kgonthe, Ke re go lena, Morwa Yenamong. . .” Bjalo ka Monna, O be a no ba Tabarenekele moo Modimo a bego a phela. Le a bona? O rile, “Morwa ga a kgone go dira selo ka go Yenamong; eupša se A bonago Tate a se dira, seo Morwa o se dira go swana.” Go le bjalo, “Tate o Ntaetša pono, gore ke dire eng, gomme Ke dira feela bjalo ka ge A Mpotša.”

545 Bjale, letšatši le lengwe re a hwetša gore go be go le, go re, mosadi yo monnyane ga se a ke a kgona go tsena ka go mothalo wa thapelo. O be a na le tšhologo ya madi, gomme o bile le yona mengwaga ye mentši. Kafao o ile a no kgwatha seaparo sa Gagwe, a re ka gare ga gagwemong. . . O be a se bohlokwa; o be a no ba wa go šokiša, yo monnyane, mokgekolo, a se na le tšhelete. Gomme o be a sa kgone go fihla godimo kua le bona baprista le bona bohle ba eme kua, ba ba bego ba na le ditokelo go ema le se sengwe le se sengwe. Kafao o be a sa kgone go ema godimo kua, kafao o ile a no abula go dikologa go fihla a fihla le go kgwatha seaparo sa Gagwe. O rile, “Ke a dumela O no ba tšwa. O, O re tlišetša Therešo, Bophelo. Ke a dumela Yena ke Lentšu la Modimo. Gomme ge nka no kgona go Mo kgwatha, ke tla—ke tla dirwa go fola.”

546 A le a dumela? A le ka kgona go dumela selo sa go swana mosadi yola a se dumetšego, gore Yena ke Lentšu la Modimo?

[Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, Beibele e a bolela, lehono, go re, “Yena ke Moprsta yo Mogolo, Moprsta yo Mogolo wa rena thwi bjale.” A le dumela seo? [“Amene.”] “Morago ga tsogo ya Gagwe le thotogelo ya Gagwe, O rotogetše Godimo gomme a fa dimpho go batho. Gomme bjale O dutše ka go seatla se setona sa Modimo, Bogošī Godimo, le go dira dipoelano godimo ga tše re ipolelago.” A ke nnete? [“Amene.”] “Gomme ke Moprsta yo Mogolo a ka kgonago. . .” Eng? [“Go kgwathwa.”] “Go kgwathwa ke. . .” Eng? “Maikutlo a mafokodi a rena.” Bjale, ge A. . . Le a dumela O a swana? [“Amene.”]

547 Bjale, lebelelang. Ge o etla mo, gomme o no nkgwatha, letšatši lohle botelele, go ka se dire phapano ya nthathana. Ge o kgwathile ngwanešu e ka ba mang yo mongwe, kgaetšedi, e ka se dire phapano ye kgolo; feela tshepedišo ya go bea diatla godimo, ke phetho. Eupša ge o no Mo kgwatha, seo ke sohle o swanetšego go se dira.

548 Gomme lebelelang, ge o Mo kgwatha ka. . . mohuta wo mongwe wa tirelo go swana le ge ba dirile. Ba rile, “Oo, re dumela Morutiši yo mogolo yo. Yo ke Moprofeta.” Gabotse, Yena ga se a ke a bolela selo.

549 Eupša mosadi yo monnyane yola o bile le selo se se itšego seo se Mo kgwathilego: tumelo ya gagwe. O kgwathile seaparo sa Gagwe, gomme O rile, “Ke mang a Nkgwathilego?”

550 A ga le dumele gore Beibele e re Yena ke Moprsta yo Mogolo wa go swana lehono A bego a le nako yela, A, gomme a ka kgona go kgwathwa ke maikutlo a mefokolo ya rena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] O ka kgona go Mo kgwatha ntle fao, e ka ba o ka go mothalo wo wa thapelo goba aowa. Ge o babja, goba ge o na le moratwa wa gago yo a babjago, ge o na le se sengwe godimo ga pelo ya gago, o no tla ka tlhomphokgolo pele ga Modimo le go re, “Modimo, ga ke tsebe ka monna yola a emego fale. Ke monna yo monnyane wa hlogo ya lefatla. Yena, yena ga se selo, eupša ke a dumela gore se a se rerilego ke Therešo. Gomme ke a dumela gore o boletše selo sa maleba, gore O Moprsta yo Mogolo. Bjale ke nyaka go Go kgwatha. Gomme ge a mpoditše Therešo, gona O šomiša dipounama tša gagwe go bolela morago le go mpotša, go swana le ge O dirile mosadi morago kua.” Bonang ge eba O a swana maabane le go ya go ile. Dira seo. Seo a ga e no ba go Mo dira wa go swana maabane, lehono, le go ya go ile? A ga se yona? [“Amene.”]

Go lokile, yo mongwe le yo mongwe boloka lefelo la gago gomme feela ka tlhomphokgolo rapela.

551 O reng? [Yo mongwe o re, “Ke na le dikarata tše dingwe tša thapelo ntle.”—Mor.] Huh? [“Ba file masomepedi tlhano ntle.”] Ke na le lesome ntle kua bjale? [“Lesomenne.”]

552 Lesome, lesometee, lesomepedi, lesometharo,
lesomenne, lesometlhano; a karata ya thapelo

lesome, lesometee, lesomepedi, lesometharo, lesomenne, lesometlhano, lesometshele, lesomešupa, lesomeseswai, lesomesenyane, masomepedi, masomepeditee, masomepedipedi, masomepeditharo, masomepedinne, masomepeditlhano: seo se swanetše go dira mothalo wo botse. Ge re . . . Ke a holofela ga ra swanela go le bea fa nako ye telele. Eupša bjale . . .

553 [Yo mongwe o bolela le Ngwanešu Branham—Mor.] E feng šedi. Yeo e lokile. E nong go . . . Yeo e lokile.

A re hameng sekgauswi bjale, bohle mmogo, ge ba sa e hwetša. *Dumela Feela.*

Dumela feela, dumela feela,
Dilo tšohle di a kgonega, dumela feela;
Dumela feela, go no be- . . .

Go dumela eng? Lentšu la Gagwe le tshepišo. Bakeng sa eng?

Dilo tšohle di a kgonega, dumela feela.

554 Go tla tlase go tšwa thabeng, fao go be go eme barutiwa. Ba be ba fentšwe ka taba yela ya go hwa dihwahwa. Tate o be a eme fale, a lebeletše go ngwana wa gagwe, a lla. Barutiwa ba be ba eya go kgabola maiteko a bona ohle, eupša ga se a ke a šoma. Jesu a tla a sepelela godimo. Ba bangwe ba bona ba rile, “Šole Yena.” Yo mongwe o ba šupeditše Jesu; kgole go tloga go baruti, go ya go Jesu. Fao ke mo ke nyakago go šupetša batho; e sego go nna, goba kereke ye nngwe, eupša go Jesu. O rile, “O a kgona.”

555 Kafao tate a kitima, a wela fase maotong a Gagwe, a re, “Morena, eba le kgaogelo go ngwana wa ka. O tlaišwa ke diabololo o šoro. O a tsikitlana. O gokga lekebu. O wa dithunthwane,” go hwa dihwahwa. Gomme o rile, “Gomme ke mo išitše gohle. Gomme le barutiwa ba Gago ga se ba kgona go mo direla selo.”

556 Jesu o rile, “Nka kgona, ge o ka dumela, ka gore dilo tšohle di a kgonega go yo a dumelago.”

Feela du- . . .

Go swana maabane, lehono, le go ya go ile! Yohle e ka gare bjale. Homolang yo mongwe le yo mongwe.

. . . dumela,
Dilo tšohle di . . . (A nako!)
Dumela feela, e no dumela feela,
Dilo tšohle di a kgonega, e no dumela feela.

557 O Morena, Lentšu le robetše gohle go dikologa mo bjale. Dira Seetša sa mantšiboa se phadime, Morena, Se dire se phele. Ka Leina la Jesu Kriste, ke a rapela. Amene.

558 Bjale, Leineng la Morena Jesu Kriste, ke tšeela moya wo mongwe le wo mongwe ka mo ka tlase ga taolo ya ka, bakeng sa letago la Gagwe.

559 Ke lebelela go theoga mothalo wo wa thapelo. Ga go motho yo motee ka go mothalo wola wa thapelo yo ke mo tsebago.

Bona, ke yo mongwe le yo mongwe, basetsebje go nna. Lena bohle ka go mothalo wola wa thapelo, bao le lego basetsebje go nna, gomme ga ke tsebe selo ka lena, mathata a lena goba selo, phagamišetšang diatla tša lena godimo, yo mongwe le yo mongwe go bapela ka go mothaladi wa thapelo.

⁵⁶⁰ Ke ba bakae ka go batheeletši ke basetsebje go nna, gomme ga ke tsebe selo ka lena? Le na le maatlataolo a go swana ntle fao, bjalo ka ge ba ba dira mo. Feela, ke no hlaola ntle motho o tee ka nako.

⁵⁶¹ Mo, a ke tšee yo tikologong mo, motsotso feela. [Ngwanešu Branham o šuthiša seswaramantšu—Mor.] A le kgona go kwa bjale ka wo? [Phuthego e re, “Ee.”]

⁵⁶² Mohumagadi yo mo. Mo go monna le mosadi, ba kopana gape. Ga ke mo tsebe, ga se ka ke ka mmona. Ke mosetsebje go nna, eupša feela mosetsebje go phethagala.

⁵⁶³ Ke dira feela godimo ga motheo wa Lentšu lela. Lentšu lela le rile, “Mediro ye Ke e dirago le tla e dira le lena, ge le dumela ka go Nna.”

⁵⁶⁴ Mosong wo mongwe, ge pono yela e tlile gape, morago ga dikete tša bona, le go re, “Bogona bjo bo ka se tsogego bja palelwa bja Jesu Kriste bo na le wena kae kapa kae o yago.” Ke dumela seo, ka potego, ka pelo yohle ya ka. Ge nka se tsoge ke le bone gape, a le dumela seo go ba Therešo? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Yeo ke therešo.

⁵⁶⁵ Mosadi šo yo ke sego ka ke ke mmona ka bophelong bja ka. E no ba mosadi yo a amogetšego karata ya thapelo.

⁵⁶⁶ Tsela ye mošemane ka mehla a di dirago, o tla ka mo, a tšea dikarata tša thapelo gomme a di hlakanya godimo, mmogo, pele ga lena batho. A fa mang kapa mang karata ya thapelo yo a nyakago e tee, kae kapa kae e lego. Ga go yo motee a tsebagoo mo mothalo o yago go thoma, goba selo ka wona. Kagona, mošemane a ka se kgone go re, “Oo, bjale *mo*, ge o mpha *bokaa*, ke tla go bea ka pele, le go ba le nnete gore o fao.” Ga a tsebe yenamong. Uh—huh. Ga go yo a tsebagoo.

⁵⁶⁷ Re no thoma. Kae kapa kae Moya wo Mokgethwa o rego “bitša,” re bitša thwi go tšwa fao. Gomme ke tshepa gore dinako tše dingwe ke hwetša yo mongwe, ge ke le mo, gagologolo, yo mongwe yo ga se a ke a tsoge. . . basetsebje, le a bona, ba ke sa ba tsebegoo.

⁵⁶⁸ Bjale, ge mosadi yo a emego mo, ge. . . Fao go se sengwe sa go fošagala. A ka no ba a babja. A ka no ba a na le yo mongwe gape, a babja. A—a—a ka no ba a nno ema mola, mohlomongwe o no itira mo o ka rego o a babja. Gomme mohlomongwe o nno ema mola, go leka go senola se sengwe. Ge a le, e no bogela se se diregago. Le a bona? Le bile, bone seo se lekwa, le sona. A ga se le? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ee, mohlomphegi. Ba

bogeleng ba mo rwalela ka ntle ga mojako, a hwile. Le a bona? Uh-huh. Kafao bjalo le tla—le no hwetša ntle, bonang ge eba ke nnete gona aowa. Le a bona? E lekeng, le a bona.

⁵⁶⁹ Bjale, ga re bapale kereke, bagwera. Re mo nakong ya bofelo. Kenywa e ka ntlhoreng ya mohlare, e a butšwa. Yeo ke nnete. Morena o a tla.

⁵⁷⁰ Ga ke mo tsebe. Modimo o a mo tseba. O mo tsebile. Pele go ka tsoge gwa ba lefase, O mo tsebile. O tsebile o tla be a eme thwi fale. O tsebile ke tla be ke eme thwi mo. Ka gore, Yena ga a ne magomo. A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, ge Yena a se ne magomo gomme a e tsebile, gona O a tseba gobaneng mosadi a eme kua. Gona, Modimo wa go swana yoo . . .

⁵⁷¹ Jesu, ge A be a le mo lefaseng, le Modimo ka go Yena, yo a boletšego le mosadi sedibeng, le go mmošša se sengwe se be se fošagetše ka yena. Bohle re a tseba se e bego e le sona. A ga re? Gomme o rile, “Mohlomphegi, O swanetše go be o le moprofeta.” Bjoo e bile boitlhagišo bja gagwe bja pele. “Bjale, re a tseba gore ke nako gore Mesia a be mo, yo a bitšwago Kriste. Gomme ge A etla, seo e ya go ba selo se A se dirago.”

⁵⁷² Bjale, ge A “swana maabane, lehono, le go ya go ile,” gomme a tshepišitšwe ke Lentšu le ke sa tšwago go le rera, gore nakong ya mantšiboa O tla ba mo le go dira selo sa go swana, gona re e lebeletše. A ga se yona? Ga se rena? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Re lebeletše tsogo yela ya Kereke yela. Bjale, ge A ka dira go mosadi yo go swana le ge A dirile morago kua, seo se tiišetša Lentšu, gore Ke therešo. [“Amene.”]

⁵⁷³ Bjale, mohumagadi o nno swara seatla sa gagwe, le nna gape, gore re basetsebane, yo motee go yo mongwe. Ga ke mo tsebe. Ga se ka ke ka mmona. O no ba mosetsebje, o eme mo. Kafao le lena, ntle fao, bontši bja lena.

⁵⁷⁴ Ke tseba ba bangwe ba batho ba ba dutšego mmogo mo. Gomme ga ke tsebe ba bantši. Ke tseba Mdi. Collins mo. Ke na le nnete ya seo. Kgaetšedi, mosadi wa Ngwanešu Ben, gomme ke bone Ngwanešu le Kgaetšedi Dauch mo, labakana. . . Ngwanešu Wright; Ngwanešu, Kgaetšedi Dauch; ngwanešu godimo kua mafelelong. Ke tseba ba bangwe ba lena, tikologong mo. Eupša ga—ga ke tsebe ba bantši kudu ba lena, ka gore ga ke mo kudu, go tsebana. Gomme re na le basetsebje ka mo.

Gomme kafao e nong go rapela.

⁵⁷⁵ Ge nka ba mosetsebje go wena, gomme ke bolela gore Dietša tša mantšiboa di tlile. Gomme Seetša sa mantšiboa se tla swana le Seetša sa mosong. Se tla utolla dikenywa tša sephiri tša go swana tša Modimo, go bolela semoyeng. Yeo ke nnete. Bjale, ke no be ke bolela le wena go swana le ge A dirile mosadi yola sedibeng. O rile, “Ntlišetše seno.” Le a bona? Ke bolela selo sa go swana. Ga se nna. Ke Yena. Eupša ge A ka utolla go nna se o se emetšego fao, le a bona, ge A ka utolla go Nna se o lego fao ka baka la

sona, gona o tla tseba go re O tseba tšohle ka bophelo bja gago. Ge A ka go botša se sengwe se se bilego, le a bona, o a tseba ge eba ke nnete gona aowa. Kagona ge A tseba se se bilego, le go kgona go go botša seo, A ka kgona . . . nnete o tla Mo dumela nako yeo go se se tla bago. Ge A ka kgona a šetše a go boditše se o se dirilego morago mo, ka nnete seo se tla utolla bopele bja sona, goba bomorago bja sona, bopele bja sona, le bojohle bja sona, go se dira gabotse.

576 A phuthego e tla dumela go Yena, ka pelo ya lena yohle, ge A ka e dira? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Ke a dumela le tla dumela, ge eba O e dirile goba aowa. Le tla fele le e dumela, eupša se se no e ngamela fase.

577 Bjale, ke nno lebelela mosadi, gomme o a tlotšwa. O a lemoga, go beng mosetsebje go nna.

578 Eupša e nong go ntumelela go le laetša bjale. Ba bantši ba lena ba bona seswantšho sela se lekeletšego godimo kua. Bjale, Seo ga se sona, godimo, Seetša sela. Seo ke tlwa se se lekeletšego thwi mo gare ga ka le mosadi yola thwi bjale. A ga le bone seo? Mohuta wa—mohuta wa lebebe, bosorolwana botala, Seetša sa go ba bjalo ka talamatala, bjalo ka ge re o bitša, Se šikinyega thwi. . . Ke seo se mo dirago go ikwela. . .

579 Bjale, a ke no le laetša se sengwe. O ikwetše gabose ka kgonthe, maikutlo a go kokobela. Ge seo e le nnete, mohumagadi, phagamišetša seatla sa gago godimo gore batho ba kgone go bona. [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] Le a bona? [“Haleluya.”] Ke. . . A ka se kgone go thuša go tloga go ikwela Se, Se thwi fale. Le a bona?

580 Bjale, bjale, ge Se phuleletša ka go yena, ga ke tsebe. Go ya ka gore. Yoo e swanetše go ba Modimo. Nka se kgone go e dira, nnamong. Ke—ke Modimo o swanetše go e dira. Ee.

581 Mohumagadi ka kgonthe, ka tlhago, o tla be a okaokela karo. O na le se sengwe ngaka e tla mmotšago, “Seo se swanetšego go karwa,” eupša ga a ye go ngaka. Yeo ke nnete. [Kgaetšedi o re, “Aowa. Jesu ke Ngaka ya ka.”—Mor.] Gomme o—o. . . Ke se—se sehloga. Gomme sehloga seo se ka lehlakoreng la go ja, kgauswi le mongetsana. Yeo ke nnete. Ge e le nnete phagamišetša seatla sa gago godimo, gore batho ba bone. [“Yeo ke nnete.”]

582 Bjale le a dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Bjale, ga le se bone, (Le a bona? Le a bona?) eupša le se dumela ka pelo yohle ya lena bjale, gore ke therešo. Go lokile. Go lokile.

583 Bjale le re, “Mohlomongwe o thankile seo, Ngwanešu Branham.” O ka se kgone go thanka seo, makga a milione, go phethagala.

584 Gabotse, feela go no mo lesa a eme fale, motsotso. Se tlogile go nna, thwi bjale. [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] Bjale, feela, a re boneng, nakwana feela, le a bona. [“Haleluya!”] O bonagala a

lokile; Mokriste. Bjale a re boneng. Bjale ge feela A ka re botša se sengwe gape se se tla bago. Ee. Šo o tla thwi morago godimo gape. [“Oo, aowa.”] Ee, mohlomphego. O—o . . . Ee. Ke se—ke sehloga, seo, seo ngaka a tla se tlošago. Gomme ke . . . Se tla mo hlolela bothata. Eupša o ya go tshepa Kriste bakeng sa sona.

585 Gomme e sego seo feela. Ga a tšwe mo tikologong. Gomme o na le yo mongwe le yena. Ke monna wa gagwe. Gomme o a tlašega, le yena. [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] Yeo ke nnete. A o a dumela Modimo a ka kgona go mpošša, ge ke lebeletše thwi go monna mo, ka ponong ye, se e lego bothata ka yena? [“Ee.”] Gabotše, mmošše a no ya a je matena a gagwe. Bothata bja gagwe bja teng bo tlogile. A o a dumela ke Kriste a dirago seo? Ee? O tšwa Tennessee. [“Ee.”] Nashville. [“Ee, mohlomphegi.”] Yeo ke nnete. Mdi. Binkley. Go lokile. O ka kgona go boela morago gae bjale gomme o fole, wena le monna wa gago. Modimo a le šegofatše.

586 A le dumela Morena Jesu? [Phuthego e a hlalala—Mor.] Ge yoo e se Morena Jesu wa go swana yo a bego a le mo ka matšatši ao a fetilego, ka go Kereke ya Seetša sa mantšiboa. Hlahlofa mosadi, bolelang le yena, mmošišeng ge eba dilo tšeo di boletšwego e be e le nnete. Ge le ka no dumela. Bjale a le kgotsofetše gore Ke Kriste wa go swana? [“Amene.”] Bjale, le a tseba nka se kgone go dira seo. Ke nna motho. Ke nna ngwana wa bolena. Eupša Yena ke Modimo.

587 Bjale a re boneng. A yo ke motho wa go latela? Ke wena yo a bego a le ka mothalong wa thapelo? Go lokile.

588 Bjale, ka nnete, tlotšo yela, le a lemoga, e no ntira ke fokole, go swana le ga ke tsebe eng. Bjale, Jesu, ge mosadi yo monnyane yola a kgwathile seaparo sa Gagwe, O rile, “Ke a kwa bokwala bo tšwele go Nna.” A ke nnete? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Seo se ra “maatla.” O ile a fokola. Gomme ge Yena . . . Ge seo se diregile go Lentšu, Lonamong, se tla dira eng go yo motee Lentšu le tlilego go yena? Yona e tla ba eng? Ge e dirile seo go Morwa wa Modimo, e tla ba eng go tla go nna, modiradibe wa go phološwa ka mogau wa Gagwe? Le a bona? E no nthuthiša go dikologa le go dikologa. Le a bona?

589 Eupša, go le bjalo, ke mo go Mo emela. Go emel- . . . Ke nna moemedi wa go šokiša. Ke—ke sokologa go dibe tšohle tša ka, gore—gore le se lebelele se ke lego sona; eupša lebelelang gore Yena ke Mang, gore le tla lebelela ka tsela yela.

590 Bjale, ke nna mosetsebjje go wema, mohumagadi. Ga ke tsebe mosadi yo, e bile. Re ba setsebane yo motee go yo mongwe. Yeo ke nnete. Bjale, ge Morena Jesu (nna ke sa go tsebe, le wena o sa ntsebe), ge Morena Jesu a ka utolla se sengwe go nna, seo o lego mo ka sona, se sengwe o se dirilego, goba se sengwe o bego o se wa swanela go se dira, goba se sengwe ka go tsela yeo, o a tseba seo e tla ba, seo e tla ba mohlolo wa go ikgetha. Seo ke se

sengwe se sa kgonego go hlathlollwa. Mohlolo ke se sengwe se sa kgonego go hlathollwa. Mang kapa mang o tseba seo. Le a bona? Woo e tla ba mohlolo wa go ikgetha.

⁵⁹¹ O tla ba ka godimo ga mohlolo go feta ge go be go le mo—mo mohumagadi a dutše mo ka go setulo sa go thetha, gomme a bile le athiraitisi, gomme gohle a kobegile. Ke be ke tla mmošša, “Emelela gomme o sepele,” gomme o be a tla ya a sepela go tšwela ka ntle ga mo, yo mongwe le yo mongwe o be a tla goelesa go seo. Eupša, le a bona, gabotse maatla a—a tumelo ya gagwe go dumela, le go no emela godimo gomme a sepela, a ka kgona go dira seo.

⁵⁹² Eupša go ya morago ka mošola le go gogela bophelo ntle go tšwa felotsoko, seo se tšea go feta seo. Seo se tšea Modimo a nnoši, mo o ka kgonago go re, le a bona, o tseba ge eba ke nnete.

⁵⁹³ Bjale, se sengwe se diregile, felotsoko gape. Bjale leta. Se tlogile mo. Se ile go. . . se ile ka go batheeletši, felotsoko, felotsoko. Se ile bjale.

Motsotso feela. A nke ke bolele le mosadi gape.

⁵⁹⁴ Bjale, e nong go ba tlhomphokgolo ka kgonthe le go šetša bjale. E nong go rapela, rapelang ntle fao. Ke le nyaka le rapele, “Morena, a nke e be nna.” Ba bangwe ba lena batho ntle fao, ba le ka se bego ka go mothalo wa thapelo, e nong go rapela.

⁵⁹⁵ Gape ke bolela le wena, go ag- . . . bakeng sa tumelo ya gago. Le a bona? Ge e kgonne go dirwa go mosadi yo mongwe, e ka kgona go dirwa go wena. Ke tumelo ya gago. Le a bona? Ke wena a e dirago. Ga se nna. Ke tumelo ya gago ka go Modimo. Le a bona?

⁵⁹⁶ Jesu ga se a ke a tsoge a re, “Oo, Ke tsebile ke be ke eya go kopana le mosadi godimo kua.” Aowa.

⁵⁹⁷ Eupša ge tsogo ya Latsaro e etla, bjale, se ke se Modimo a Mo laedišego go se dira. Le a bona? Modimo o rile, “Eya kgole.” Gomme O—O netefaditše feela se A bego a le sona. O ile kgole. Gomme ka gona ge a etla morago, O rile, “Latsaro o robetše.” Gomme O tlile morago, le go ya gomme a tsoša Latsaro go tšwa lebitleng. O biditše soulo ya gagwe, morago ga ge a be a ile matšatši a mane. Yena ga se a ke a bolela gore O fokotše fao. E be e le Modimo a šomiša mpho.

⁵⁹⁸ Eupša, ye, ge mosadi yola a Mo kgwathile, e be e le mosadi a šomiša mpho ya Modimo.

Gomme seo ke selo sa go swana mo. Ke wena o se dirago.

⁵⁹⁹ Bjale, go se, go maeto a go tsoma, moo. . . ke bone bera, le moo dilo tša go fapana, le tšohle dilo tša go fapana tše di boletšwegopele mo, di boletšwe gore gobaneng di etla go phethagala, feela lentšu ka lentšu. Yoo ke Modimo. Seo ga se ntshwenye.

600 Eupša ge batho ba thoma go šomiša mpho ya Modimo, le a bona, o thoma go ba mohlanka wa Modimo wa phatlalatša, ka gore o no kgoma ka mothalong. Le a bona?

Gomme ka gona o Mo kgwatha ka seo, ka gona O bolela morago. Le a bona?

601 Bjale, ee, bjale mosadi o tla ka ponong. O tla ka gare, goba pono e sepelela ka gare. Go lebega o ka re le ka kgona go bona seo go mo dikologa. Mosadi o a babja. O babja ka kgonthe. O a tlaišega, selo se tee, ka bothata bja teng, gampe go šiiša. Phagamišetša seatla sa gago godimo ge yeo e le therešo. Gomme o na le ditšherekano le dilo. Yeo ke therešo.

602 Gape o na le yo mongwe le wena. Ke monna wa gago. Gomme o a babja. [Kgaetšedi o re, “Yeo ke nnete.”—Mor.] Ge Modimo a ka utolla go nna, go monna wa gago, se e lego phošo ka yena, a o ka ntumelela go ba moprofeta wa Gagwe? Monna o tshwenywa ke mahlo a gagwe, le ditsebe tša gagwe, gomme o ka go seemo se sebe kudu. [“Ee. Ee. Tumišang Morena! Tumišang Morena!”] Ee, mohlomphegi.

603 A o a dumela Modimo o tseba gore o mang? [Kgaetšedi o re, “Ee.”—Mor.] A o ka ntumela go ba moprofeta wa Gagwe, mmoni wa Gagwe, ge nka go botša gore o mang? [“Ee.”] O a e dumela? Mdi. Robertson. Gomme o tšwa Huntsville, fao ke Alabama. Gomela morago, wena le monna wa gago, gomme le fole.

604 Le a dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] “Dilo tšohle di a kgonega go bona ba ba dumelago.” Ge o ka kgona go dumela, ge o ka no tšea la gago—wa tšea leemo la gago le go dumela gore Modimo o a e dira. Bjale, o se belaele, eupša e no dumela ka pelo ya gago yohle, gore Modimo o tla neela phodišo ye go wena, gomme o ka kgona go ba le e ka ba eng o e kgopelago.

605 Go lokile, mohlomphegi, o tla godimo bjale. A re bone. A ke wena motho wa go latela mo? Go lokile, mohlomphegi. Ke nagana gore re basetsebane, yo motee go yo mongwe, mohlomphegi. Ge . . . Jesu o tlile go monna yo a bitšago Simone, a mmošša ka seemo sa gagwe, gomme go dirile Simone go ya le go dumela, ka pelo ya gagwe yohle. A go ka go dira go dira selo sa go swana? [Ngwanešu o re, “Ee.”—Mor.] E tla dira. Gabotse, rena re le basetsebane.

606 Bjale, Modimo ga a fapane le monna goba mosadi. O no swana. Yena ke Modimo. Le a bona?

607 Gomme a o, a o tla dumela gore (maikutlo ao a lego go go dikologa bjale), gore Modimo o tla kgona go utolla go wena, ka nna, mohlanka wa Gagwe, selo sela o lego mo ka sona, se sengwe se fošagetše ka wena, e ka ba eng kapa eng e lego yona? Gabotse, o tla tseba ge eba ke therešo goba aowa. Go lokile. A A ke a e fe.

608 Monna o tla ka ponong, goba pono e tla ka go monna. Ga a mo ka bolwetši. O mo go nyaka kolobetšo ya Moya wo

Mokgethwa. Seo ke se a se nyakago. Yeo ke nnete, mohlomphegi. Ee, mohlomphegi. Gomme ga o tšwe mo. O tšwa go rotoga tsela mo, lefelo la go bitšwa Seymour, Indiana. Fao, fao—fao ke mo o tšwago. Ba go bitša, “Bill.” Bill, gomela morago, amogela Moya wo Mokgethwa, Leineng la Jesu Kriste. Dumela.

609 Etle, mohumagadi. A o ntumela go ba moprofeta wa Gagwe? A o a dumela gore Jesu Kriste, Morwa wa Modimo, o a phela? Gomme o a dumela ke Yena a dumelelago se go direga ka mokgwa wo? O a se dumela?

610 Re bile le ba bakae? Eng? Le a bona, ga ke nyake go fokola kudu. Go lokile.

611 Aowa. Ga se selo; ga o mo bakeng sa gagomong. O mo bakeng sa yo mongwe gape. Gomme yo mongwe yoo ga a mo. Ge nka go botša se e lego molato ka yo mongwe yoo, a o tla amogela phodišo, le go tšea le go dumela? Ke kankere. A o a dumela gore ba tla fodišwa? Gona sepela, Leineng la Morena Jesu, gomme dumela. A re nong. . .

612 A le a dumela, lena bohle? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] A le dumela tlotšo yela ya Moya wo Mokgethwa? [“Amene.”] A Yena ga a makatše? [“Amene.”] A le a dumela? [“Amene.”] Go lokile.

613 Bjale, re bile le ba bakae? Ka mehla pedi, pedi goba tharo, ke tiišetšo. [Yo mongwe o re, “Tharo.”—Mor.] O reng? [Yo mongwe gape o re, “Ke nne o bilego nayo.”] Nne? [“Ee.”] A yo ke wa bohloano a emego mo? Go lokile.

614 A re—a re dumeleng ka pelo ya rena yohle, gore Jesu Kriste Morwa wa Modimo o a swana maabane, lehono, le go ya go ile.

615 O mo bakeng sa lesea lela. Ge Modimo a ka utolla go nna se e lego phošo ka lesea la gago, a o tla dumela gore Modimo o tla le fodiša? Moisa yo monnyane o na le bothata bja go hlobaetša bja pelo. Yeo ke nnete. Les- . . . ga o, lesea ga le tšwe mo. Le tšwa ka ntle ga toropo. Le tšwa ka ntle ga naga. A o a dumela Modimo a ka mpotša mo lesea le tšwago? A o tla dumela, le go dumela le tla fodišwa gona? Le tšeele morago go ya Franklin, Kentucky. Ee, meme, gomme dumela ka pelo yohle ya gago. Ge o ka dumela, ke seo sohle o swanetšego go se dira.

616 A re—a re. . . Etle mo motsotso feela. Ke ahlola selo se sebe sela. Leineng la Jesu Kriste, a nke lehu le tloge, gomme bophelo bo tle.

“Ba tla bea diatla tša bona godimo ga balwetši, ba tla welwa ke maruru.”

A o nyaka go ya go ja? A o nagana O tla go dira o ikwele bokaonekaone? Eya pele. E go tlogetše bjale. Amene.

617 A o a dumela bothata bjoo bja sesadi bo ya go go tlogela? Go lokile. Eya madulong a gago gomme o re, “Ke a Go leboga, Morena.”

O dira bjang, mohlomphegi? Oo, diabolo yola, asma!

⁶¹⁸ Nakwana feela. Nakwana feela bjale. Se sengwe se ile ka go fošagala. . . . Se sengwe ga se sa ya ka phošo; se ile gabotse. Bjale, go na le se sengwe ka mo, se a swana, se se swerego monna yola feela ka nako yeo. A nke ke bone gape se e bego e le sona. Bjale e no ntebelela. O se bolele selo. Nakwana feela.

⁶¹⁹ Ke monna wa lekhalate, o dutše thwi morago mo, o ntebeletše. Ke wa gagwe. . . . o—o na le yo mongwe a babjago. Yeo ke nnete. Asma le disaenase. Yeo ke nnete. O Mo kgwathile. Ga o tšwe mo, mohlomphegi. O tšwa Bohlabela, leboabohlabela, tsela ye. O tšwa New York. Ee, mohlomphegi. Yeo ke nnete. Ke wena Mna. Hunt. O a dumela bjale. Go lokile, mohlomphegi. Seo ke se sebotse.

⁶²⁰ Yoo ke mogwera wa gago a dutšego fao kgauswi le wena, a rapelago. A o a ntumela, mohlomphegi, go ba moprofeta wa Modimo? [Ngwanešu Coleman o araba ka go dumela—Mor.] O tllile mo le yena. Leina la gago ke Coleman. [“Ee. Haleluya!”] Gomme o—o rapelela tate. [“Ee.”] Yo a na go le strouku. Seo ke GO RIALO MORENA. [“Haleluya!”] Dumela. Tloga, dumela bjale, se tla go tlogela.

⁶²¹ O ne teng ya boi, e go fa bothata. A ga se nnete? Eya, eja. Leineng la Morena Jesu. O a dumela O go fodišetše? E no ya morago gomme o re, “Ke a Go leboga, Morena Jesu.” Dumela ka pelo yohle ya gago.

⁶²² O tshwenywa ke bothata bja megalatšhika, yohle e swabile, le go ya pele. Dumela ka pelo yohle ya gago. Eya morago gomme o fole.

⁶²³ Letšhogo. E no dumela ka pelo ya gago yohle. Dumela gore Modimo o tla go fodiša, gomme O tla e dira. O se belaele nthathana.

⁶²⁴ Letšhogo le mathata a pelo. O a dumela Jesu Kriste o tla go fodiša? Eya, dirwa go fola, Leineng la Jesu.

⁶²⁵ Letšhogo, go nyama, bothata bja teng bo go tshwenya le leemo la mala ka teng ga gago go dira dijo go galaka. Eya, se belaele ka pelong ya gago; gomme go tla tla go phethega, o ka se sa ba le bjona gape.

⁶²⁶ Mokolo wa gago o be o go tshwenya. O dumela ka pelo ya gago yohle? Gona tloga, gomme Jesu Kriste o go dira o fole go se.

⁶²⁷ Nakwana feela. Swara go iketla, nakwana feela. Bjale se sengwe se diregile. Mosadi yo mo o a makatša. Seetša sela se a mo dikologile, ka lebelo ka kgonthe, morago sa tloga go ya kgole, le go kitimela thwi morago gape. Se sengwe se diregile. Nakwana feela. E be e le monna wa lekhalate, ke na le nnete e be e se ngwanešu wa lekhalate fale, ka gore se tšwa. . . . Motsotso feela. Se se. (Gatela morago, Billy.) Se se.

628 Ke monna yo a dutšego mo, monna wa lekhalate. O tshwenywa ke bothata bja mokolo, le wena. Yeo ke nnete. O mosetsebjé go nna. Ke yena go wena. Eupša go ne se setee o se hlokago bokaone go feta bothata bja mokolo, seo ke, efa pelo ya gago go Kriste, eba Mokriste. Ga o . . . A o ka Mo amogela bjalo ka Mophološi wa gago? O tšwa Ohio. Yeo ke nnete. Go tšwa Ohio. Eya morago, o dirwe go fola. Jesu Kriste O lebalela dibe tša gago, gomme o ka kgona go ya gae le go fola. Bjale gohle go fedile. Bjale o ka kgona go ya gae. Dumela ka pelo yohle ya gago.

629 Go lokile, kgaetšedi, etla. Ditšhešerekano le letšhogo, le go lapa. A o dumela ka pelo yohle ya gago gore Modimo o tla go dira o fole? Eya madulong a gago, gomme o re, “Ke a Go leboga, Morena Jesu, ka tšohle O ntiretšego.”

630 A o dumela gore Modimo Ramaatlakamoka o tla go dira o fole, le go fodiša mokolo wa gago, le go go dira o fole, le go fodiša bothata bja pshio. Eya—eya pele thwi ka tsela ya gago, o thakgetše, gomme o re, “Ke a Go leboga, Morena Jesu.”

631 O a dumela, morwa, O go dira o fole? E re, “Ke a Go leboga, morategi Modimo.” Eya, o no tumiša Modimo.

632 Bjale o dumela ka pelo yohle ya gago, kgaetšedi? Gona eya, gomme Jesu Kriste o go dira o fole.

633 Nakwana feela. Aowa, e be e se yena. Motsotso feela. E be e se mohumagadi fale. Motsotswana feela. Nakwana feela.

634 Ke bone meetse a kgapetša se sengwe. Yo mongwe o mo yo a kgabagantšego lewatle, go tšwa felotsoko. Ke mosadi, gomme o tšwa Holland. O kae? Sole. Go lokile, kgaetšedi. O tlile ditsela telele go fodišwa. O ntumela go ba moprofeta wa Gagwe? [Kgaetšedi o re, “Oo, ee.”—Mor.] O tlaišega ka ramatiki, le athiraitisi, go thatafala. Dumela go Morena Jesu Kriste, gomme tšea Molaetša go ya go batho ba geno. Modimo a go šegofatše. E tla go tlogela gomme o tla kgona go ya le go dirwa go fola. Amene.

A le a dumela? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.]

635 Mo, tsela morago mo ka morago, ke mosadi o dutše thwi morago mo. Gomme o tlaišega ka seemo sa sabohloko. Oo, o ya go e foša. Modimo, nthuše. O—o tšwa Indianapolis. Leina la gagwe ke Gilbert. Emela godimo moo o lego, mohumagadi. Ke wena fao. Dirwa o fole, Leineng la Jesu Kriste.

636 A le a dumela bohle, ka dipelo tša lena tšohle? [Phuthego e re, “Amene.”—Mor.] Beang tša lena . . . A Jesu o tsogile go tšwa bahung? [“Amene.”] A O a swana maabane, lehono, le go ya go ile? [Phuthego e a hlalala.] Beanang diatla yo motee godimo ga yo mongwe gomme a re rapeleng, ge ke rapelela Kgaetšedi Kelly.


637 Morena Jesu, dumelela Moya wo Mokgethwa o tle ka kerekeng bjale! Gomme a nke O swiele go kgabola le ka go kgaetšedi wa rena mo go boloka bophelo bja gagwe, Morena. Mo

fe phodišo ye kgolo ye yeo a e tleleimago, Morena. Fodiša batho ba Gago mo. Hwetša letago go Wenamong. E fe, Morena.

⁶³⁸ Gomme a nke batho ba mo bao ba beilego diatla yo motee go yo mongwe.

⁶³⁹ Sathane . . .

Bjale re tla go disakatuku tše; Leineng la Jesu Kriste, a nke motho yo mongwe le yo mongwe a fodišwe. Morena, tiišetša Lentšu la Gago ka maswao a latela.

⁶⁴⁰ Gomme bjale, Sathane, wena diabolo wa ditšhila, o fentšwe. Modimo o rile O tla bušetša Morwa wa Modimo, ka go Yena o mo ekilego ka dithutotumelo. O tshepišitše go bušetša Kereke go maemo a yona a pele, ge Dietša tša mantšiboa di kganya. Gomme re phela ka go Yona. Gomme ka go bušetša, re na le tokelo, re na le Moemedi wa rena, re na le Ramolao wa rena, Moprista Mogolo wa rena gomme re ya go gapeletša tleleime. O ba swere botelele go lekanela. O ka se kgone go e dira botelele bjo bo itšego gape. Re a go batamela, Leineng la Jesu Kriste, ka maatla a tsogo ya Gagwe le Moya wo Mokgethwa wo o lego gona bjale: Tšwela ka ntle ga batheeletši ba! [Phuthego e hlalala gagolo—Mor.] 

PUŠETŠO YA MOHLARE MONYALWA NST62-0422
(The Restoration Of The Bride Tree)

Molaetša wo ka Ngwanešu William Marrion Branham, setlogong o abilwe ka Seisimane ka Lamorena mosong, Aporele 22, 1962, mo Tabarenekeleng ya Branham ka Jeffersonville, Indiana, U.S.A., o tšerwe go tšwa go theipi ya go gatišwa ya makenete gomme o ngwadilwe ntle le go fokotšwa ka Seisimane. Ye ya North Sotho phetolelo e ngwadilwe gomme ya phatlalatšwa ke Voice Of God Recordings.

NORTH SOTHO

©2018 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS, SOUTH AFRICA OFFICE
58 DISA ROAD, ADMIRAL'S PARK, GORDON'S BAY 7140 WESTERN CAPE
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Tsebišo ka tokelo-kgatišo

Ditokelo ka moka di bolokilwe. Puku ye e ka ngwalollwa godimo ga sengwalolli sa ka gae go šomišwa ke mong goba go fiwa ntle, mahala ntle le tefo, bjalo ka sedirišwa go gaša Ebangedi ya Jesu Kriste. Puku ye e ka se kgone go rekišwa, go tšweletšwa gape ka bopepetla, go romelwa go website, go bolokwa go sedirišwa sa go bušetša, go hlathollelwa malemeng a mangwe, goba go šomišetšwa go kgopela ditšhelete ntle le tumelelo ya go ngwalwa ya Voice Of God Recordings®.

Tshedimošo ye e Tseneletšeng goba materiale yo mongwe o leng gona, ka kgopelo ikopanye le:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org